

BUKA EA PAMPIRI E MENTSOENG

KA DR. MOHAMED FATHI ABDEL-AL

الترجمة الكاملة

لكتاب


أوراق مطوية

لمحمد فتحي عبد العال

بلغة السيسوتو

**وسام التميز
الإبداعي**

يسر إدارة مسابقة أشرف بدير الأدبية أن تمنح
هذا الوسام للأستاذة /
باحث وروائي د /
محمد فتحي عبدالعال



وذلك تقديراً لدوره في إثراء الحركة الثقافية

مقرر المسابقة الأدبية
أشرف بدير

الأمين العام الأدبية
سوما الجاز

WHAT CAN YOU DO TO PREVENT ERRORS?

**WRITE
READ
CONFIRM**

The name of the drug should be confirmed

STAT MEDICATIONS:

Are those medications that should be administered immediately to the patient and should be dispensed from the pharmacy within 10 minutes.

Are put in a separate cassette labeled "STAT ORDERS" away from regular prescriptions.

Some of the STAT medications are placed in blue stock, in each ward for easy accessibility. They are used for life threatening situations.

Buka ea pampiri e mentsoeng
(Anatomy ea lintlha tse fetileng)
Ka Dr. Mohamed Fathi Abdel-Al

Ho nosetsa le ho alosa makhulo ka matsatsi a khale.”

Ke ile ka lla ka lebaka la hae, 'me kajeno ke qala ho mo llela

Ha ho pelaelo hore re lla matsatsing ana

“Ha e phethahala, kajeno rea tletleba ka eona.”

Seroki sa Abbasid Abu Ishaq Ibrahim bin Al-Abbas bin Muhammad bin Saul (ea neng a reneketsoa Abu Amara, e mong oa baboleli ba naha ea Abbasid) Takin (e mong oa marena a Maturkey a Gorgan. E ne e le Magian mme a sokolohela ho Islam sebakeng matsoho a Yazid bin Al-Muhallab)

“Ke behile tšepo ea ka ho Molimo, 'Mōpi oa ka, bakeng sa tokisetso ea ka

'Me ke ne ke kholisehile hore Molimo e ne e le mofani oa ka, ntle le pelaelo

Eng kapa eng eo ke fanang ka eona, nke ke ka e hloka

Leha e ne e le botlaaseng ba mawatle a tebileng

Molimo ea Matla 'Ohle o tla e tlisa ka mohau oa Hae

Leha leleme la ka le ne le sa bue

Ho eng kapa eng moea o tsamaea ka masoabi

Mme Ea Mohau o arolelitse libopuo tokisetso.”

Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Shafi'i Al-Muttalabi Al-Qurashi

Boinehelo

Ke thabetse ebile ke motlotlo ho nehela buka ena ho Kelello

Mohlomong ha re tsebe boteng ba hae kapa sebaka sa hae, empa ho lekane ho rona hore ke mohlokomeli ea tšepahalang oa menahano ea rona ea litoro le lebala le leholo la likhohlano tse fetileng le tse fetang holim'a meea ea rona e imetsoeng, le bohareng ba lintoa tsa bona, lipelo le likelello tsa bona lia qhibiliha ha ba ntse ba batla linnete tseo linako tsa tsona le matšoao a libaka li lebetsoeng, tseo ho seng letho le setseng haese lithako le liketsahalo tseo lipaki tsa tsona li nyametseng le tseo bahale le baetsi ba tsona ba ileng ba metsoa ke histori ka mokhoa o ke keng oa fetoha ho fihlela 'nete ea eona haese ka ho ahlola kelello le ho utloisisa moelelo oa eona, e leng polokelo e sa feleng ea lipotso tsa rona tse nchafalitsoeng tse tsielehileng lipakeng tsa maholiotsoana a lilemo tse kholo,' me ha re ntse re tsoela pele ho tloha mehleng ea bona, lipotso lia eketseha, lia ata, lia bokellana, 'me ho teba, 'me kutloelo-bohloko ea lipheo le lipheo tsa bona lia eketseha.

Matsohong a kelello, ke beha buka ea ka, ke tšepile hore o tla amohela boinehelo ba ka ba boikokobetso ho eena, kaha ke eena ea leng 'musong oa hae, bolaoli ba hae, le bokhabane ba terone ea hae, 'me ke 'na eo ke leng eena. boikokobetsong ba ka, ho hloka thuso ha ka, le ho hloka ha ka kamehla ho eena.

Ngaka Mohamed Fathi Abdel-Al

nehelano

Mohlomong ena ke buka ea ka ea ho qetela, kaha maemo a mang a tšohanyetso a ka ngobella ho hlophisa lintho tse ngata hape, ho furalla tse ling ho tse ling, le ho etsa moralo o mocha oa lintho tse tlang pele bophelong ba ka, ka mor'a moo merero ea ka e fetoha leqheka, 'me sena ke sebopeho sa bophelo, ha re le ka morao le pele?!.. 'Me kaha ho ngola le ho hatisa ke e' ngoe ea lintho tsa bohlokoa ka ho fetisisa tsa merero ea ka, eo ke e sebelitseng ka lilemo tse fetang tse supileng tse latellanang, kea lumela hore ha kea fumana letho ho hang ho bona maemong ohle, ho hlohang ho lekola boiphihlelo bona likarolong tsohle tsa bona le ho bo hlophisa bocha ka monahano o tebileng oo ke lekang ho ts'oara moea oa ka le ho fumana mabaka a ho hloleha ho fihlela sepheo sa morero ona. tseo ke li entseng E na le lintho tse ngata tsa ka, kelello ea ka, nako ea ka, chelete ea ka, bophelo ba ka le bophelo ba ka, ebang ke mabaka a bakoang ke tikoloho e ka ntle, e leng bopaki ba ho tsilatsila ho bala ho sa tloaelehang, kapa mabaka a ka hare a hlahang ka ntle. li bakoa ke khetho ea ka ea ho ngola, e ka 'nang ea se ke ea finyella litlhoko tsa' mali oa mehleng ena, kapa hore libuka ka botsona ha e sa le mekhoha e metle ka ho fetisisa, e sebetsang ka ho fetisisa, le e nepahetseng ka ho fetisisa Ho fetisa melaetsa, ho latela ho khomarela ha batho setšoantšong sa pono , ho sa natsoe mabitso a eona a fapaneng le libaka tsa marang-rang, le khetho ea bona ea ho mamela le ho shebella, e leng khetho e tsebahalang har'a likarolo tse kholo tsa batho lefatšeng, ho bile thata haholo ho bona ho boloka nako ea ho bala le ho bala. liqholotso le lipokello tsa bophelo, le ho tlameha ho sebetsa ka linako tsohle e le ho tiisa ... Litlhokahalo tse fokolang le litlhoko tsa bophelo, tseo, ka bomalimabe, li seng har'a tsona ke libuka tseo theko ea tsona e nyolohetseng ka tekanyo e feteletseng Hape, khopolo ea ho boloka pono ea lefu ka ho ikhelosa ho theha tšusumetso ea setso le ho etsa hore bosafeleng ba eona bo be teng ka mekhoha e fapaneng ke mohopolo o teng ho motho e mong le e mong, ho kenyeletsoa mofutsana oa ka, leha ke e

latola, empa ha e na moelelo har'a 'nete e kholo ea hore ntho e' ngoe le e 'ngoe e feta kapele, ebang e tsohile kapa e nyametse, e tsohile kapa e oele, kapa e nkile sebaka pakeng tsa bohle ba hanyetsanang, e lutse e khutsitse 'me e sa sisinyehe, ha bophelo bo ntse bo feta le ho fokotseha ... Mabaka ana kaofela le a mang a emetsoe. ho 'na sesupo se tebileng sa tlhokahalo ea ho ithuta litsela tse ling ntle le ho ngola kapa ho fetola maikutlo le lipono le lipono tse khahlehang feela har'a tsona, leha e ne e se tsa bohlokoa. lihlooho tsa bolumeli tsa histori, tseo hangata ke neng ke hana ho li eketsa bukeng leha e le efe e fetileng, empa ka lebaka la maemo ao ke buileng ka 'ona, ke ile ka iphumana ke potlakile ho etsa qeto ena, ka lebaka la ho tšaba Hore ke patile tsebo nakong eohle ea mosebetsi oa ka oa ho ngola oo ke bileng le oona. ha kea ka ka hlonama ka 'mali oa ka, ho kenyelletsa le ho sebelisa mabaka,' me lithuto tsena tse peli li sala e le likarabo tsa lipotso tse ngata tse nkileng nako e telele, 'me nako e fihlile ea hore ke hlahise likarabo tseo ke li fumaneng ka ho hlaka. , ho sa tsotellehe hore na li nepahetse kapa che, maikutlo ao ke sebelitseng ka 'ona a ntse a le teng ha lipuo li ne li khutsitse mabapi le ho hlahisa ntho leha e le efe e neng e tla kholisa keello ea ka ka eona, e ileng ea lula e le borabele khahlanong le ntho e 'ngoe le e 'ngoe eo ke neng ke leka ho e pota-pota ka litloaelo. e lokiselitsoeng esale pele nakong ea crucible ea stagnation..

Ke hlapanya hore ha ho na boikemisetso ka mor'a eona

Mohamed Fathi Abdel-AI

E 'ngoe e ntšo ha ea lekana

Batho ba bangata ha ba tsebe hore buka e ntšo e ngotsoeng ke moeta-pele ea tummeng oa Wafdist, Makram Ubaid Pasha, a nyatsa litlōlo tsa lichelete le tsa lipolotiki tsa moetapele oa Wafd, "Mustafa Al-Nahhas Pasha" (bona Nostalgia of Reality and Illusions), e ne e se eona ea pele. ea mofuta oa eona historing ea Wafd, joalokaha e ne e etelletsoe pele ke buka e 'ngoe ea lihlopha tsa pele tsa Wafdist, ralipolotiki le setsebi sa molao se hlahaletseng." Muhammad Ali Allouba Pasha (e ne e le setho sa Mokha oa Sechaba, eaba o kopanela teng moifo eaba o fetoha moemeli oa Liberal Constitutional Party O ile a sebetsa mafapheng a Endowments (1925 AD), Knowledge (1926 AD), le Lekala la State for Parliamentary Affairs (1939 AD). Mehopolo ea Lipolotiki, "moo mongoli oa eona a tlalehang lintlha Ho kotsi haholo, e amang boikarabelo ba lichelete ba moetapele oa moifo le mothehi oa eona, Saad Zaghloul Pasha, le litaba tse ling tsa lipolotiki tse kenyelletsang maikutlo le liqeto tse se nang boikarabelo tse tsoang ho moetapele ea sa shoeng tseo a li nkileng. kapa a batla ho nka unilaterally, hole le tumellano ea bathehi-'moho le eena.

Ea pele ea liqoso tsena ke ho hlokomoloha tokelo ea naha Buka ena e re bea ka morao ho liphiri le makunutu a kopano ea pele e ileng ea kopanya "Saad Zaghloul Pasha," "Ali Shaarawi Pasha," le "Abdulaziz Fahmi Pasha" le Sir Reginaldonget, kapa. General Sir Francis Reginald Wingate, mmusi wa mehleng wa Sudan le Mocomishinara e Moholo Mabrithani a ne a le Egepeta ka nako eo ka la 13 Pulungwana, 1918 AD (e ne e nkuwa e le letsatsi la phomolo la jihad Egepeta), moo Saad a ileng a hlaha tumellano ya hae bakeng sa Engelane. ho lula Suez Canal ha ho hlokahala le ho kena selekaneng le Mabrithani le tšehetso ea thepa eo sena se neng se tla kenyelletsang boemo ba Saad ho Suez Canal bo tsebahala ebile e le Batšehetsi le babuelli ba mohopolo oa ho atolosa. Suez Canal concession ka 1910 AD.

Buka ena e boetse e fana ka leseli mabapi le memorandamo eo Saad a e ngotseng ntle le ho buisana le bona mme a itokisetsa ho e romela Milner (e

le karolo ea morero oa bobeli oa Milner ka Phato 18, 1920), moo Saad a hlahisang ho lahla ha Borithane mohopolo oa ntlha ea sesole. e boletsoeng morerong e le phapanyetsano bakeng sa e 'ngoe ea mekhoha e meraro:

Ea pele: Brithani e hira Hloahloeng eohle ea Sinai.

Ea bobeli: Ho abela mabotho a sesole sa Egepeta, ho kopanyelletsisa le liofisiri tsa Brithani, ho sireletsa Suez Canal.

Ea boraro: Ho ela hloko tokelo ea Engelane ea ho kenella litabeng tsa Egepeta ka kopo ea eona ha phetohelo e qhoma moo haholo-holo ntlha ena e ile ea tsosa borabele le khalefo har'a litho tsa moifo hobane e ile ea fana ka tumello ea hore moahi a khutlele Egepeta hape.

Ho sibolloa ha memorandamo ena e bile ka tšohanyetso ke litho tsa moifo ha ba tobana le Saad, o ile a bolela hore o ne a le tseleng ho ea ba bontša eona pele ba e romela, kahoo a lumela hlakola tlhahiso ea boraro a ntse a ts'oara tse ling tse peli boikarabellong ba hae, kaha moifo o ne a sa li bona kapa hona ho li amohela, 'me ke ho boloka sefahleho sa hae hobane o tšepisitse Milner.

Komiti ea Alfred Milner, Letona la Likolone, e qalile ka September 22, 1919 AD, ho fumana lisosa tsa phetohelo E fihlile linaheng tsa Egepeta ka la 7 Tšitoe 1919 AD, 'me batho ba e hana ho latela qeto ea. Komiti e Bohareng ea moifo oa Cairo morero oa Milner, o neng o e-na le litšepiso tse khanyang tsa ho fana ka puso ea Egepeta, o ile oa hlakisa boitlamo ba Egepeta ea ho se... Sebaka sa Egepeta le tokelo ea ho sebelisa boema-fofane le likou tsa Egepeta ka morero oa ho sireletsa sebaka sa naha ea Egepeta le ho boloka mekhoha ea eona ea puisano le eona (e bolelang Suez Canal).

Qoso ea bobeli e hlahang bukeng ena e amana le likhanyetsano tsa boitlamo ba moeta-pele ea sa shoeng, ea sa sebeliseng pepenene ha a sebetsana le liketsahalo le batho, Ha moetapele, "Muhammad Farid," a hlokahala ka la 15 Pulungoana 1919 AD Berlin feela le maemong a thata a lichelete, "Saad" o ile a hana ka ho feletseng ho lumellana le moifo o tšehetsang lipalangoang tsa ... monna ea ileng a tela ntho e 'ngoe le e 'ngoe

eo a nang le eona molemong oa naha ea habo "Saad" o ile a pheha khang ha a hana hore chelete ea moifo e lokela ho sebelisoa molemong oa Baegepeta eseng mapatong a batho ka bomong le ho tsamaisa bafu. Molao o thehilweng ke moetapele...mme re hlompha moetapele le melao ya hae...

Empa ka tšohanyetso moetapele o ile a lahla setsi sa hae mme a romela "Abdul Latif Al-Makbati Bey" a hlomelloa ka chelete ho tliša litopo tsa sehlopha sa bashoela tumelo ba baithuti ba mahlale ba bolailoeng ka lebaka la ho thulana ha terene ea Italy (bona nalane ea Pherekano pakeng tsa Pan le An) le ho laola pheko ea ba lemetseng har'a bona ka tšebeliso-'moho le boemeli ba Egepeta moo, moeta-pele o ile a siea setopo sa monna a le mong, ea se nang bolulo, ho ea boemong bo sa tsejoeng, ha a ntse a lebisa tlhokomelo ea hae. ho ela hloko ho khutlisa litopo tsa sehlopha sa baithuti ba lihlapiso Naha ea Egepeta ha ho pelaelo hore e tla ba hlokomela le ho ba tliša, ho sa tsotellehe hore na e rata kapa che, re ka nahana ka seo "Saad" a se entseng ho baithuti Ho tsoa ho eona e le ketsahalo e ikhethang e kopaneng e neng e hloka khato e ikhethang ho arabela boholo ba mahlatsipa ... empa ka likhohlano tsohle tsa moetapele tseo buka e li hlahlobang, ho lekane hore u tsebe, 'mali ea ratehang, hore ea sa shoeng moetapele o ne a alimile li-franc tse likete tse mashome a mabeli ho moifo ho tsamaisa setopo sa monna ea amanang le mohoe oa hae, "Mustafa Fahmi Pasha," ho tloha Fora ho ea Egepeta 'me chelete eo ha ea ka ea khutlisoa joalo ka mehleng,' me re tla tšohla taba ea moetapele. mekhoha ea lichelete hamorao ... Kahoo, boemo ba Saad mabapi le "Mohamed Farid" le mokha oa hae e ne e le boemo ba botho bo neng bo se boemong boo ho neng ho lebeletsoe ho bona ho hana ho se lumellane le ho bontša bonyane ba botho ho monna ea futsanehileng ea ileng a siea bophelo ntle le Chelete. kapa setšabelo, 'me setopo sa hae se lebeletse ho khutlisetsoa mohau.

Re fihla boemong bo bong ba moetapele ea sa shoeng, boemo ba hae ho "Adli Yakan" le mokha oa hae o mocha, "The Liberals tsa Molao oa Motheo," bo ile ba baka ho chesoa ha lehloeo ho mokha o sa tsoa tsoaloo, o ileng oa lebisa polaong ea litho tse peli tsa eona. Ismail Zuhdi Bey," 'muelli

oa molao, le "Hassan Abdel Razzaq Pasha" (sheba mongolo o botlaaseng ba leqephe On Egypt's Civil Status Notebook ... hoa utloahala hore batšehetsi ba Saad ba potlakele ho tšelisa malapa a bashoela-tumelo ba babeli e le ho qoba boikarabello bofe kapa bofe ba seo. ho ile ha etsahala ho bona, empa ka bomalimabe Saad ha a ka a romela molaetsa oa matšelisano ho mohlolohali oa Zuhdi, ea ileng a hōlisoa ke Saad 'me e ne e le mohlokomeli oa hae ho fihlela a nyaloa , joale bonyane o ne a ka hopola bokhabane ba ntat'ae nakong e fetileng, "Mustafa Al-Bagouri," eo e neng e le mookameli oa "Saad" Clays O ile a etsa mosebetsi ona ka hloko le ka botšephehi 'me a sebetsa ka thata ho fihlela a sebetsa ho hlaha le ho eketsa "Saad" Clays ntle le tsebo ea hae, 'me sena se ile sa etsahala O ile a palama terene ho tloha tseleng e haufi le Damanhour (moo Izbet Saad e leng teng) eaba o oela pakeng tsa makareche, a mo khaola leoto, 'me a shoa (e tšoanang le ea teraka). pheletso e bohloko ea Sheikh Mahmoud Abu Al-Oyoun, bona maqephe a nalane ea boitšoaro ea Egepeta).

Liqoso tse ling li kenyetsetse monopolization ea boetapele ntlheng ena, Allouba o bua ka tšitiso ea Saad lipuisanong tsa pele tsa Milner ka lebaka la ho ts'oara ha hae ho bonts'a boetapele ba hae ka litšenyehelo tsa lebaka la Baegepeta le ho tsitlallela ha hae hore lipuisano li be teng ka eena mme e tlameha ebe ke eena. ea ba saenelang e le moemeli ea khethiloeng oa Seboka sa Ketsa-Molao le hlooho ea moifo oa sechaba O ile a ntša karete ka pokothong ea hae e nang le lebitso la hae ka Sefora le litlhaloso tse peli tse fetileng, a bolela ka ho hlaka hore “o tla loana le motho e mong le e mong, ho sa tsotellehe hore na ke mang. boemo ba hae, ho buisana ka ho saena...” Karabelo ea Saad e ile ea tla nakong eo Mabritani a neng a batla ho phethela selekane sa semmuso le lehlakore la Egepeta ka mokhoa o tlamang, ke hore, Pakeng tsa mebuso ea linaha tse peli, “Saad” ke ba hole le lesakaneng la Sultan "Fouad" ea khethang ho theha bosebeletsi, kaha kamano pakeng tsa bona e laoloa ke ho arohana ... le ho senya ho itšehla thajana le ho otlala ha tšephe e ntse e chesa le ho eketsa melemo ea phetohelo ea 1919, ba bang. litho tsa moifo li ile tsa etsa tlhahiso ea ho theha bosebeletsi bo etelletsoeng pele ke "Adly Yakan" bakeng sa lipuisano,

'me sena e ne e le "Saad" e ileng ea arabela qalong !!.. Ntho e qabolang, ho ea ka se neng se kenyelelitsoe bukeng, ke hore "Saad". " o ile a ipolela ka Phupu 1920 ka pel'a "Muhammad Mahmoud", "Hamad Al-Basel", "Ahmed Lutfi Al-Sayyid" le "Ali Maher" lenaneong le ileng la ba kopanya ka matsatsi a phomolo. Sebakeng se seng sa toropo ea Lundra. (London), o ile a bontša boikemisetso ba hae ba ho amohela likopo tsa morero oa pele oa Milner, ha feela lehlakore la Manyesemane le tlosa Sultan Fuad le beha mora oa hae oa lesea, Farouk, sebakeng sa hae tlas'a tlhokomelo ha a ntse a qoba ho khetha Khosana Kamal al-Din Hussein hobane ke mora oa lekhabunyane (ha ke tsebe). Ke mora oa Sultan Hussein Kamel ho tsoa ho mosali oa hae oa pele, Princess Ain Al-Hayat, morali oa Khosana Ahmed Rifaat Pasha.

Buka ena e fana ka papiso e qabolang pakeng tsa Saad Zaghloul le Adly Yakan o bona hore oa pele ke 'moleli ea mafolofolo,' muelli oa molao ea nang le bokhoni, 'me o na le metsoalle e mengata, ha ea morao a sebelisana hanyenyane le batho' me a sa tsebe letho ka eena, empa ka lipuisano. o na le monahano o nepahetseng, mamello, le mekhoha e metle, kaha ha a boloke sekhopi khahlanong le ba sa lumellaneng le eena ka maikutlo, ho fapana le Saad, ea tlamang ba bang hore ba kholisehe ka maikutlo a hae, le haeba a fosahetse, 'me a nahanela. a khomaretse maikutlo a hae karolo ea seriti sa hae, o phethela papisong ena hore, kamora liphihlelo tse telele le tse thata lipakeng tsa Paris le Landre nakong ea ho tloha ka Mmesa ho isa Pulungoana 1920 AD, Adly, leha e ne e se moetapele ea tsebahalang, e ne e le moeta-pele. .Ralipolotiki le setsebi sa maemo a holimo, pheteletso ea hae e etsa hore a re naha e kholo ka ho fetisisa Europe e motlotlo ho ba le tonakholo joalo ka Adly!!

"Alouba" e bontša tlhōlisano e sa tšepahaleng karolong ea kampo ea "Saad" khahlanong le kampo ea "Adly", kaha baipelaetsi ba tšehetsoeng ke sehlopha sa "Saad" ba ne ba bitsa ho oa ha "Adly" le "Rushdie" (e bolelang Hussein Rushdie). Pasha, Motlatsi oa Tona-khōlō Lefapheng la Toka, eo e neng e le eena oa pele (Le ba neng ba ba tšehetsa le ho ba hlalosa e le bahanyetsi le hore e ne e le "thibelo ho Manyesemane" le hore tšireletso matsohong a "Saad" e ne e le molemo ho feta. boipuso matsohong a "Adly"

ka nako e tšoanang eo "Saad" a neng a bolella sechaba hore "Mabrithani ke bahanyetsi ba hlomphehang le ba nahanelang" (polelo e ileng ea baka boiteko ba ho bolaea Saad Bona buka ea Shaj Ras al-Taarikh.)

Re tla ho qoso e hlahelletseng ka ho fetisisa bukeng ena, e amanang le mekhoha e sa thabiseng ea lichelete ka lehlakoreng la moetapele ea sa shoeng, ea sa arohaneng litšebelisanong tsa hae tsa lichelete pakeng tsa sechaba le tsa botho, haholo-holo kaha lichelete tsa moifo li itšetlehile ka monehelo e tloaelehileng le monehelo. ka hona ke ts'epo e tlamehang ho bolokoa le ho sebelisoa sebakeng sa eona se nepahetseng le libakeng tsa eona tse boletsoeng hantle. o ile a ea Europe, haholo Lendera, a potlakela ho e lata ho "Allouba," eo e neng e le ramatlotlo oa moifo ka nako eo, ho bolelang hore "Saad" ha a ka a fana ka peni e le 'ngoe ho moifo ... se nkoang ke "Ali". Shaarawi" Pasha ke monehelo o moholo ka ho fetisisa, kaha o ile a lefa liponto tse likete tse tharo ho tšehetsa moifo e le monehelo Pele a etela Paris, o ile a ea bankeng 'me a fapanyetsana chelete eo a neng a e-na le eona ka chelete ea Fora ka theko e ka bang li-franc tse 27,5 ka ponto. Mahlabelo ana ha aa ka a thibela Saad ho mo kopa chelete e eketsehileng, ha Ali Shaarawi a qea-qea, eaba Saad o mo halefela, a re: "U ka har'a moifo oa leruo la hao," e leng se ileng sa mo ntša kotsi haholo, kahoo a lula sebakeng sa hae. hoteleng moo a neng a lula 'me a sa bue le mang kapa mang, a ikemiselitse ho khutlela Egepete ka sekepe.

Buka ena e bua ka taba e qabolang: ka mor'a hore baeta-pele ba moifo ba be le bonnete ba ho hlōleha ha thomo ea bona sebakeng sa poelano Paris, ba ne ba khathetse ke ho lula Paris, empa Saad, ea neng a nkile mosali oa hae le mohlanka oa hae, o ne a batla ho lula nako e telele, haholo-holo kaha o ne a rekisitse thepa ea hae eo a neng a e-na le eona Damanhour 'me a reka likarolo tsa sekoloto bakeng sa eona, Al-Muwahid e itšetlehile ka chelete ea eona, ho phaella ho penshene ea hae e le letona la mehleng, ntle le ho hira setša. ea mosali oa hae e le lefa le tsoang ho ntate oa hae, "Mustafa Fahmi Pasha," Mosque oa Wasif Mohlomong ho felehetsa ha Saad mosebetsing oa molao - e ne e sa lokela ho ba leetong - ke lona lebaka le entseng hore "Hamad Al-Basil" botsa "Saad" ha moifo o etsa geto ea ho

ea Lundra bakeng sa lipuisano ka 1920 AD haeba a ka nka mosali oa hae le eena, "Saad" o ile a arabela ka bohale: "Molato ke ofe ka uena le Mofumahali Harami ... ke bothoto? "Hamad Al-Basel" a araba: "Na ke sethoto?!.. Ke uena leoatla" ..

Karolo ena e kenyelelitse ka botlalo likoloto tsa Saad ho moifo, e leng 132,064.50 likete tse lekholo le mashome a mararo a metso e 'meli le mashome a tšelelseng a metso e mene le halofo ea li-franc (20,000 ka la 30 August, 1920 AD, ka ho fetisetsoa motseng oa Vichy + 64.5). + 22,000 ka mekhahlelo ho fihlela ka la 30 Loetse, 1921 AD + 70,000 ka la 4 Mphalane, 1920 AD). ..

Ntle le ho alima liponto tse likete tse peli le makholo a mane tsa Senyesemane (500 ka la 7 Mphalane 1920, tse kentsoeng lebitsong la hae ho Credit Lyonnais Bank Paris + 1,000 ka la 15 May, 1920, tse kentsoeng lebitsong la hae bankeng eona eo + 400. ka Phupu 24, 1920 + 500 ka la 5 Pulungoana 1920).

Har'a lichelete tseo Saad a ileng a li nka e ne e le li-franc tse likete tse mashome a supileng ho mo rekela koloi ea botho ka tšepiso ea hore o tla e khutlisa kapele, empa ha aa ka a etsa joalo a soasoa ka koloi: "Ke batla ho e bitsa koloi ea moifo," 'me ba neng ba le teng ba ile ba mo nyahamisa 'me ba utloisisa seo a se bolelang.

Re tla tabeng ea bohlokoa, e leng hore na karabelo ea "Saad" liqoso tse tobisitsoeng khahlanong le eena ke "Allouba" ha a ntse a le sehlohlong sa boetapele ba hae qoso bakeng sa lipatlisiso le kahlolo, joalo ka tloaelo ea linyeoe tse amang botšepahi ba lichelete Ho e-na le hoo, o ile a khotsofalla Ka ho arabela ka tsela e sa tobang ka sengoloa se ngotsoeng ke "Mustafa Al-Nahhas" ka la 10 Tšitoe 1923 AD le ho hatisoa ke e mong oa Al. - Likoranta tsa Wafd, moo a ileng a bontša mashano le ho etselletsisa liqoso tse entsoeng ke "Alouba" le hore moetapele oa sechaba ha aa ka a nka leha e le efe ea lichelete tsena tse fanoeng ke sechaba, le haeba ho ne ho e-na le li-signature le li-signature ho eona. Receipt e nkiloe e le mokhoa oa bomenemene le bolotsana ka ho e kenya har'a lipampiri tse ling bakeng sa

tlhahiso ea kamehla le ho saena O ile a boela a latola hore "Saad" e ne e le motlatsi oa Mabrithani ka taba ea ho tlosoa ha Sultan.

Karabo ea Allouba e bile hore taba ea ho lelekoa ha Sultan e ile ea pakoa ke litho tsa moifo, hape e ile ea tlalehoa ke Lord Milner, ea ileng a letsetsa Mokomishinara e Moholo oa Egepeta ka telegraph, eaba oa morao o tsebisa Sultan ka ho fapana bopaki ba tsona ke bo tiileng, e leng buka ea bongoli ba ramatlotlo, 'me o ile a bontša foto ho tiisa "Saad" tlalehong ea ho qetela e fanoeng ho moifo.

Re fihla potsong e utloahalang, ke ka lebaka leo Sultan Fuad a sa kang a nka monyetla oa liqoso tsena ka ho tliša Saad lipotsong le nyoeng, ha mora oa hae Farouk a e entse le Al-Nahas ka mor'a moo mohatelli le bokhoni ba hae ba ho bokella maikutlo a sechaba le ho tsamaisa seterata Naha eohle ea Egepeta le ho thehoa ha merusu seterateng li ikhetha, 'me liketsahalo tsa phetohelo ea 1919 li ne li se hole ebile ke bopaki ba bokhoni bona letsoho, ntlo ea borena e ile ea hlaha ho tloha phetohelo ena mokga o fokolang le ba tlokotsing ho fokotsa matla a eona a feletseng ka molao-motheo o reriloeng ka nako eo, "Fouad" ha aa ka a khona ho nka mohato ona kapa ho na le tšabo ea ho thulana ka ho toba le seterata sa Egepeta ka moeta-pele oa eona a le mong feela ... Hape, molato oa lichelete oa Morena "Fuad" o ne o boetse o le kotsing, le mahlabisa-lihlong a tlhalo ea hae ho mosali oa hae oa pele, "Shuykar kapa Shiwa Kar" (bona Lipale ho tloha Maoatleng a Histori) ba haufi le likelello ho phaella Lipale tsa ho alima ha hae nakong ea bophelo ba hae ba ho felloa ke chelete ha e ntse e le khosana, ho akarelletsa, ka mohlala, seo "Saleh Abdel Hay" a se buileng libukeng tsa hae, hore e ne e le motsoalle. ea Morena "Fouad" matsatsing a bophelo ba hae ba ho felloa ke chelete, 'me ho ile ha etsahala hore ba ne ba le sebakeng sa tsoekere, kahoo "Fouad" o ile a kōpa pele ho liponto tse lekholo ho mong'a bar, mofumahali oa Mofora , kahoo o ile a hana 'me a mo fa liponto tse mashome a tšeletseng feela,' me a saena rasiti ea chelete eo ha a fetoha sultan, o ile a mo kōpa rasiti ea ho lokisa mahlabisa-lihlong a ho hloka kelello ha hae, kahoo a bolela hore o lahlehetsoe ke eona hore "Farouk" ka mor'a hore a leke ho reka rasiti ho eena bakeng sa liponto tse

sekete ka mookameli oa hae oa basebetsi, "Ahmed Hassanein Yasha," empa o ile a hana ka mabaka a sa tsejoeng, kahoo "Farouk" a mo thibela ho lula Egepeta. e ile ea lelekoa, 'me bar ea koaloa.

Ka har'a likhohlano tsena tsa mekha le tlichefetso ea lichelete, ho ile ha e-ba le mathata a moruo a senyang, ha theko ea k'hothone e phahama ka 1920 AD ho fihlela quintal e feta liponto tse mashome a mane a metso e mehlano Mona, moifo oa moifo, Hussein Bey Hilal, ea ikopantseng le kampo ea Saad. o ile a ipiletsa ho sechaba hore "le se ke la rekisa k'hothone ea lōna ka li-riyale tse fetang makholo a mabeli ba ile ba qobelloa ho reka k'hothone le letsopa ka theko e holimo-limo, 'me ba ile ba sebelisa monyetla ona 'me ba rekisa letsopa la bona ka theko e phahameng ntle le temoso, theko ea k'hothone e ile ea oela maamong a eona a tlase, ea fetoha liponto tse ka tlase ho tse tšeletseng ka quintal 'me e ne e le koluo e 'ngoe ea moruo Khabareng, Adly o ile a itokolla mosebetsing ka la 8 Tšitoe 1920, mme o ne a ikemiselitse ho e amohela. , ha Brithani e ntse e tšoara "Saad" ka December 22, 1921 AD 'me e mo leleka Seychelles (bona Al-Durr Al-Manthur fi Maknun Jawhar Al-Uqul). Ak'u inahanele, moratuo oa ka, sena sohle se etsahala kamoreng e ka tlaase ea bolaoli bo patiloeng Egepeta le liphasejeng tsa eona, nakong ea mathata a maholo a moruo, 'me Egepeta e qobelloa ho nka likoloto tsa 4.5% tsa matlotlo a lichelete ka Molao oa 36 oa 1923 AD.

Re emisa qetellong ka taba e meutloa ... Haeba liqoso tsa Black Book ea pele le ea bobeli khahlanong le baeta-pele ba Wafd ke 'nete, joale mona re lahlehelo ke lefa le lelelele la khalalelo bakeng sa litekanyetso tsa tokoloho tseo baeta-pele bana ba li kenyelletsang. 'me e ngotsoe mehopolong ea rona Ho phaella moo, ho na le kholiseho e tiileng ea bobolu ba babusi ba lelapa la Alawite ka kakaretso ... Joale re na le histori e itseng eo re lokelang ho e haha, 'me ho se ho nahanoa ka tekanyo ea eona? negative ka tsela ee?! ..

Ke buile libukeng tsa ka ka lintho tse ngata tseo ke li finyeletseng ka mahlakore ka bobeli, ha ho na bobo bo feletseng 'me ha ho na botle bo

feletseng, empa seo ke se bonang tabeng ena ke hore babusi ba Alawite leloko la borena le ile la boloka boitsebahatso ba bolumeli ba naha ea Egepeta, Boislamo bo le ka pele e le bolumeli ba naha , ea neng a iketsa eka o sokolohela ho Islam 'me a bitsoa "Idris Effendi," puong ea hae e neng e bua ka "Abbas Hilmi I," hore o ne a rata bahlankana ba Mamluk ba hae ba lekunutung 'me a etsa lesakana la bona ho mo thabisa ka liketso tse sa tloaelehang, le liketso tsena li ntse li le teng Al-Mankar o ne a koaletsoe ntlong ea hae ea borena, ha mohlahlami oa hae, Saeed Pasha, a ne a atisa ho bokella Mamluks a hae le ho etsa se fapaneng le seo Abbas a neng a se etsa, moo a neng a tla ba laela hore ba hlobole liaparo tsa bona 'me ba hlobole liaparo tsa hae. hape. Joale e mong oa bona a etsisa e 'ngoe ea likhau tseo a li filoeng ho tsoa naheng e 'ngoe ea Europe, joale o ne a tla lokolla mehopollo ea hae ho nahana hore e ne e le morena oa Moeurope ea mo fileng khau, empa 'meleng ba Mamluk ba futsanehileng, 'me ho hlakile hore o ne a e-na le likhau tse tsoang palo ea linaha tsa Europe, kahoo bosiu bo ne bo ke ke ba feta ntle le hore "Saeed Pasha" a kene Europe ho fihlela qetellong, a e hapa, 'me a e tlotlolla (Buka The Heritage of Makhoba Pusong ea Mehlehang ea Kajeno ea Egepeta...thuto ea histori ea sociology ka Dr. A.A..Arab Knowledge Bureau)...

Tsena li ntse li le lipale tse rekisoang ke litsebi tsa bochabela, le hore na ho na le mashano a makae, kahoo ha ho motho ea ka tiisang bonnete ba tsona kapa ho li latola, moratuo oa ka, lumela kapa che, empa u tsebe hore Egepeta e hatelletsoeng e hlokofoetsoa ke babusi ba eona ba "marabele". , ka mohlala, ka lebaka la ho se be bohlokoa ha Sultan, Morena, "Salah ea hlomphehang ka ho fetisisa lefatšeng le bolumeling, Khalil Ibn Morena Al-Mansur Saif Al-Din Qalawun Al-Alfi Al-Ala'i Al-Salihi, eo o ile a hapa Acre, a hapa Citadel ea Roma, 'me a felisa boteng ba Crusader lebōpong la Levant, a ithorisa ka botona ba hae' me a soasoa le molekane oa hae Bukeng ea "The Bright Stars in the Kings of Egypt and Cairo" ka Ibn Taghri Bardi. o re: "Joale Sultan a theohela ho O ile a khaotsa ho tšolla metsi (ke hore, o ntša metsi) eaba o qala ho pholla setho sa hae sa botona (ke hore, ho tsamaisa botona ba hae) 'me a soasoa le 'na, eaba oa ema 'me o palama pere ea hae

'me o tšoara setala bakeng sa 'na (ke hore, mare), eaba kea kalla, ha 'na le eena Re ntse re buisana, eaba ho na le lerole "Boitšoaro." "Ho tseba linaha tsa marena" ka Abu Abbas Taqi al-Din Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad al-Maqrizi: "Joale Sultan o ile a utloa lerōle le leholo le hlahileng, kahoo a re ho Amir Shakar : A senole ditaba tsa lerole lena, a ya ho yena mme a fumana Khosana Baydra le sehlopha sa mahosana, kahoo a ba botsa hore na ke hobaneng ha Ba ile ba mo araba ho fihlela ba fihla ho Sultan sabole ea mo otlā ka letsoho la hae, joale a mo otlā ka lekhetlo la bobeli, a mo otlā lehetleng la hae, eaba Khosana Lajine o tla ho eena, a re ho eena: Uena Piedra, mang kapa mang ea batlang morena oa Egepeta le Levant, o tla etsa joalo. e be ho otlā ha hae, 'me ho otlā Sultan lehetleng ke tharollo ea hae, eaba o oela fatše,' me Bahadur Ras Nuba a tla ho eena 'me a kenya sabole ka har'a anus' me a itšetleha ka eona ho fihlela a e ntša molaleng oa hae likhosana li ile tsa fapanyetsana ho mo otlā ka lisabole: e ne e le Qara Sunqar, Qasanqur al-Husami, Nogai, Muhammad Khwaja, Tarantay al-Saqi, le Al-Tanbugha Ras Nubat, ka Mantaha oa leshome le metso e 'meli oa Muharram sebaka seo a ileng a bolaeloa ho sona ka matsatsi a mabeli, joale Prince Izz al-Din Aydur al-Ajmi a tla Troja 'me a mo fumana sebakeng sa hae, a hlobotse litho tsa hae tsa lekunutu li pepesitsoe ka kamoreng ea ho hlapela, a mo koahela, 'me a mo beha polokelong ea matlotlo ea ntlo ea' muso ho fihlela Khosana Saad al-Din Kojba al-Nasiri a fihla ho tloha Cairo, a mo jara ka lekeseng la hae, le neng le le ho lona, ho ea mobung oa hae o haufi le Nafisi Sebakeng se mathōkong a Egepeta, 'me a mo pata teng ha mafube a hlaha ka Labohlano, la leshome le metso e 'meli la Safar Nako ea puso ea hae e ne e le lilemo tse tharo, likhoeli tse peli, le matsatsi a mane, 'me o ne a ka ba lilemo tse mashome a mararo baradi, mme ha a ka a siya mora.

Empa litaba tsena kaofela li lula li le tsa botho ebile li sa tsejoe ebile ha li lematse batho ka tsela leha e le efe ha feela tsamaiso ea naha ka boeona e tšehetsa lipontšo tsa naha ea Boislamo le ho hlompha lihlopha tse ling Ho loketse hore re khethe mohlala oa sena ho tloha nakong eo ea Morena Fouad le eona nako eo re ileng ra tloha ho eona nthong e 'ngoe le e 'ngoe e

fetileng... ke Lipampiri tseo ke li hlahlobileng (bakeng sa litšupiso) ke lengolo le tsoang ho Undersecretary of the Ministry of Endowments (written copy No. 226) on. Phupu 6, 1922 AD ho Lekhotla la Meralo la Cairo le lebisitsoeng ho Motlotlehi Motlatsi oa Lekala la Ts'ebetso le lemosa bakhanni ba literempe hore ba tsamaee hole haholo ha ba ntse ba etsa thapelo ea Labohlano Mosque oa Sayyida Zeinab, moo Phallo ea terempe e haufi le mosque e bakang mathata a maholo. tšitiso ho barapeli 'me e ka fella ka ho se utloe thero ea moreri Na bosebeletsi bo ile ba iphapanyetsa kopo ea matlotlo?!.. Ehlile ha ho joalo taba ka tumello le tlhahiso Hoa hlokahala..

Ka hona, ha ho makatse ha u fumana lifilimi tsa boholo-holo tsa Baegepeta ho tloha mehleng ea borena ho hlompha pitso ea thapelo le ho e kenyelletsa liketsahalong tsa bona ho totobatsa boitsebiso ba naha le tlhomphe ea bolumeli ba eona ba pele "Yakut Effendi" ka Naguib Al-Rihani, 1934 AD Bapisa sena le se ileng sa etsahala ka mor'a phetohelo ea 1952 AD, le pherekano ea kemolo le ho hloka botsitso ho Egepeta. ka nako e 'ngoe bososhiale, ka linako tse ling bokhaphithaliste, ho fihlela pitso ea thapelo ka boeona e fetoha moroalo litsebeng tsa ba bang ba ipitsang ba khantšang leseli, ba batla hore e thibeloe... Bona, mohlala, ketsahalo ena ho tloha mehleng ea Mopresidente Mohamed Anwar Sadat, moo. ho ntšoa ha Sheikh Abd al-Rahman ho lebisitse ho Al-Najjar, Motsamaisi Kakaretso oa Mamosleme, ka la 26 Mots'eanong, 1977 AD - Sheikh Muhammad Metwally Al-Shaarawi e ne e le Letona la Matlotlo ka nako eo - a thibela mohala oa mafube oa ho rapela ka maekrofono. baahelani ba Zamalek, Garden City, le teropong, ba hlohleletsa maikutlo a mokhatlo o khomaretseng moetlo oa Maislamo le likoranta tsa ona, ba ileng ba nka qeto ena e le "tumeliso ho bana ba batho le ba babatsoang bakeng sa boiketlo ba bona ka mor'a ho robala bosiu libakeng tsa bosaoana. le menyaka ho etsa lithapelo tse tlamang ho tla barutehi ba hlahelletseng ba le kang ho tšehetsa ba bang ba batšoantšisi bana

Ho Sahih Abi Dawud, ka matla a Abdullah bin Abbas, Moromuoa oa Allah, eka Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, e kopantseng

lithapelo tsa mots'ehare, thapama, ha letsatsi le likela le mantsiboea Madina ntle le tšabo kapa pula ("ntle le tšabo kapa maeto" ka mantsoe a Mamosleme). Eaba ho thoe ho Ibn Abbas o ne a sa bolele hore O tla hlabisa sechaba sa habo lihlong... 'me ehlile setsebi sena se hloahloa sea tseba hore ho kopanya lithapelo ke ka lebaka la molao feela. joalo ka ho kula, maeto, kapa pula le ho hana ho latelang (ho thella, seretse seo maoto a thellang ho sona limmarakeng), empa ka bomalimabe o se a fetohetse ketsahalong ea maikutlo le li-fatwa tsa mashekhe ho latela Tlhokahalo le thoriso ho fapana le li-sheikh tsa matsapa a ho hlola bakeng sa se nepahetseng, mme ho na le phapang e felletseng le e felletseng pakeng tsa selemo sa 1922 AD le maemo a rona kajeno, lilemo tse lekholo hamorao.

Mathokong a ketsahalo ena, le hobane re batla ho rua molemo historing ... khutlisetsa mahlo a hau ho nahana ka ho hloka kutloano ka har'a mekhahlelo ea pele ea bophelo ba paramente le lipolotiki ka mor'a Phetohelo ea 1919, e ileng ea tsoela pele ka tsela e tšoanang ea likarohano, likarohano. likhohlano, le bobolu ba lichelete le tsamaiso ho fihlela Phetohelo ea 1952 e e-ba teng... Joale a re botseng hore na haeba Bafetoheli ba July ba ne ba ka nehelana ka matla ho mekha e ka sehloohong ea lipolotiki Egepeta ka nako eo?! ... 'me kea u araba,' me ke khotsofetse ka ho feletseng ke karabo ea ka ... boemo bo tšoanang bo ileng ba latela ho nehelanoa ha matla ho Field Marshal Abdel Rahman Siwar Al-Dhahab, hlooho ea Lekhotla la Nako ea Sesole, ka mor'a hore ho be le mofereferere o tummeng o neng o tsamaea le eena. ka phetohelo ea sesole khahlanong le Mopresidente Jaafar Al-Numeiri (ea ileng a busa ka lilemo tse 16), ea ileng a tšehetsoa ke Mokha oa Makomonisi ka April Ka 1985 AD, 'me a phethahatsa tšepiso ea hae ka ho feletseng le ka ho feletseng selemo hamorao, ntle le litabatabelo leha e le life tsa matla. e ileng ea fetisetsoa ka thelelo ho mekha ea naha, e sa fapanang ka sebopeho le sebopeho sa eona ho tsoa mekheng ea Egepeta. . Lekhotla la Matona le ne le etelletsoe pele ke Ahmed Al-Mirghani Al-Sadiq o ile a leka ho kopanya Democratic Unionist Party le National Islamic Front, e etelletsoeng ke Sheikh Hassan Al-Turabi, 'musong, o entseng selekane khahlanong le Umma Party. Likhaohano le

likhohlano li ile tsa eketseha, tse ileng tsa nka sebōpeho sa lituelo tsa sesole tse tšehelitsoeng ke mekha e fapaneng ka likarolo tsa tsona tse tšepahalang ho eona ka har'a sesole, ho fihlela Lieutenant General Omar al-Bashir, a tšehelitsoe ke Sheikh Hassan al-Turabi, a atleha ho liha al-. Sadiq al-Mahdi ho se neng se tsejoa e le National Salvation Revolution naheng ea Sudan ka 1989 AD le liketsahalo tse ileng tsa latela le likarohano tse ileng tsa fella ka ho arohana ha Sudan le ho oa ha puso ea al-Bashir Eaba ntoa ea lehae e qhoma.

Hlokomela mona hore lebotho la Baegepeta qetellong ea borena le ne le kenyelelitse har'a litho tsa eona batho ba bangata ba tšepahalang ho mekha ea lipolotiki e kang Wafd, mekhatlo ea makomonisi le lihlopha tsa Boislamo tse kang Brotherhood, e leng se neng se bontša likarohano, likhohlano le bofetoheli joalokaha re bone Mohlala oa Sudan ka mor'a phetohelo ea July 1952, e bontšang bohlae ba mokhoa oa pele oa Baegepeta le ponelo-pele ea hae, kutloisiso le ho nepahala ha pono ea hae tabeng ena le nakong ena e thata haholo.

Ho na le ntoea le barali ba tokoloho ea sechaba

Pula-maliboho oa moruo oa mofuta o sa tloaelehang le o ikhethang O ne a inehetse ho lisosa tsa naha ea habo 'me a nehela bophelo ba hae molemong oa ho e hōlisa, ho phahamisa mokhoa oa boipheliso oa batho ba eona, le ho ntšetsa pele le ho ntšetsa pele moruo oa eona.

Ke raliphetoho ea hlahelletseng oa moruo, "Muhammad Talaat Harb Pasha"... eo pele ea liketso tsa hae tse kholo tsa naha e qalileng ho tobana le morero oa ho atolosa tumello ea Suez Canal ka 1910 AD bakeng sa lilemo tse ling tse mashome a mane ka mor'a hore e phethoe, e qetellang ka 2008. AD sebakeng sa 1968 AD, nako e reriloeng e le phapanyetsano bakeng sa k'hamphani ea Fora e nang le tumello ea ho pompa chelete e ngata molemong oa 'muso oa Egepete ka mekhahlelo e mene ho phaella ho peresente ea phaello. ho ela hloko botebo ba morero ona, o ileng oa fumana karabo ho tsoa ho mmuso oa Egepete ka nako eo o etelletsoeng pele ke Boutros Ghali, Talaat Harb o ngotse buka ea hae "Egypt and the Suez Canal" ho hlalosa toka ea sesosa sa Baegepete ka kanaleng le boholo ba tahlehelo e bileng teng ka lebaka la ho tlohela karolo ea eona ho kanaleng, Egepete e ile ea lematsoa ke boiteko ba "Talaat Harb" le Rael, litho tsa National Movement, joalo ka moetapele, "Mohamed Farid". , "ea ileng a pepesa morero ona phatlalatsa ka ho e phatlalatsa koranteng ea "Al-Liwaa", molomo oa National Party, e ileng ea kenya letsoho ho bokella maikutlo a sechaba khahlanong le eona le bao Joale Seboka se Akaretsang se hanne morero oo, e leng le leng la mabaka bakeng sa polao ea Tonakholo Boutros Ghali matsohong a rakhemisi oa lik'hemik'hale Ibrahim Nassif Al-Wardani selemong sona seo sa 1910 AD.

Selemo hamorao, haholo-holo ka 1911 AD, Talaat Harb o ile a hlahisa, ka buka ea hae "Egypt's Economic Treatment and the Establishment of Bank for Egypts," pono ea hae e pharaletseng ea moruo e itšetlehileng ka tlhokahalo ea ho ba teng ha banka ea naha e tšehetsang temo ea Egepete le temo. Lihoai tsa Egepete ho e-na le ho li tlohella bakeng sa bareki ba petetsang litholoana tsa mosebetsi oa bona, haholo-holo ha ho se na karolo

leha e le efe Banka ea Sechaba, e neng e le ea Manyesemane ebile e laoloa, e ne e nahanela lithahasello tsa linaha tse ling.

Maemo a Ntoa ea I ea Lefatše le ho putlama ha moruo ho ileng ha latela ho ile ha thibela ho kengoa tšebetsong ha mohopolo o matla o kang ona, empa seo ha sea ka sa hloleha ho tšehetsa motsosolosi oa rona e moholo, ea ileng a nka monyetla oa mokhatlo o tummeng oa sechaba o neng o tsamaile le phetohelo ea 1919 AD. , 'me Mabritani a ne a tšaba hore ba tla boela ba qabana le Baegepeta, kahoo o ile a etsa tlhahiso ea khopolo ea Banque Misr hape,' me e ne e amoheloa ke palo e kholo har'a batho ba naha, 'me ba lekholo le mashome a mabeli a metso e tšeletseng ba ingolisa, ba tlisa motse-moholo oa banka ka nako ea ho thehoa ha eona ka 1920 AD ho liponto tse likete tse mashome a robeli, ka chelete ea likarolo tse likete tse mashome a mabeli, boleng ba karolo ka 'ngoe e le liponto tse' nè tsa Maghagha, tse bitsoang "Abdul Azim Al-Masry Bey," o ile a reka likarolo tse sekete feela.

Boto ea Batsamaisi e entsoe ka: (Ahmed Medhat Yakan Pasha, Molula-setulo oa Boto ea Batsamaisi - Youssef Aslan Qatawi e le Motlatsi - Muhammad Talaat Harb Bey, Motlatsi oa Mopresidente le Mookameli oa Boto ea Batsamaisi - Dr. Fouad Sultan Bey, Ea sebetsang Motsamaisi e Moholo oa Boto ea Batsamaisi)..

Ha e le litho, e ne e le: (Abdel-Azim Al-Masry - Iskandar Masiha - Abdel-Hamid Al-Siyoufi - Ali Maher - Abbas Bassiouni Al-Khatib - Youssef Chikorel).

Lehlakore la Brithani ha lea ka la kopana le boiteko bona ba Baegepeta ba ho theha banka ea Egepeta tlas'a tsamaiso ea Baegepeta ka tllhaselo leha e le efe, khanyetso, kapa litšitiso tse kholo ka lebaka la tšepo ea bona bofokoling ba Baegepeta litabeng tsa moruo le tsa tsamaiso ka lehlakoreng le leng, ho phaella ho bofokoli ba chelete ea ho qala banka, eo ba neng ba lebeletse hore e tla hlōleha kapele ka lehlakoreng le leng ...

Empa maikutlo ana a Manyesemane a ile a putlama ka potlako ka lebaka la boikemisetso ba Baegepeta ba ho etsa hore teko e tšepisitsoeng e atlehe

motse-moholo o moholo oa liponto tse likete tse makholo a mararo le lik'hamphani tse mafapheng a fapaneng a nts'etsopele joalo ka indasteri, khatiso, line, lihlahisoa tsa Egepeta, silika, letlalo, ho suoa matlalo, litokisetso tsa bongaka, litlolo, lifofane, bohahlauli, inshoreense, botšoasi ba litlhapi, merafo, likori, joalo-joalo. Ka 1925 AD, o ile a amohela morero oa bopula-maliboho o ngotseng bophelo le boetapele bakeng sa libaesekopo tsa Baegepeta, kahoo a theha Khamphani ea Misr Acting le Cinema (Studio Misr ka 1935 AD) ka motse-moholo oa liponto tse likete tse leshome le metso e mehlano.

Hape o bile le matsoho a maholo ho nolofatseng Hajj, e leng e 'ngoe ea likatleho tse kholo ka ho fetisisa tsa "Talaat Harb" e ntseng e hopoloa ho fihlela kajeno O thehile Khamphani ea Misr Maritime ka 1934 AD, 'me har'a likepe tsa eona ho ne ho e-na le likepe tse peli (Kawthar le Kawthar le kajeno. Zamzam), e ileng ea kenya letsoho ho tsamaisa baeti ba bolumeli pakeng tsa boema-kepe ba Suez le Jeddah, (Bona buka Maqephe a Moral History of Egypt.

Boiteko ba hae ha boa ka ba emisa ho ts'ehetsa merero ea moruo feela, empa hape o ile a fana ka ts'ehetso ho baetapele ba setso. Ka nako eo, Al-Akkad o ne a tšoeroe ke lithibelo hoo a neng a sitoa ho fumana mohatise oa buka ea hae 'me o ne a le mathateng a maholo a lichelete (Bona buka ea Al-Durr Al-Manthur fi Maknun Jawhar Al-Uqul). ..Mookameli oa lingoliloeng tsa Searabia, "Taha Hussein," le eena, ho latela se senotsoeng, o ile a alima pampiri ea moetlo e nang le lesale la Taha Hussein ho eona ho Talaat Harb, ea August 11, 1934 AD (bona buka Nuzhat Al-Alba fi Mutarahat Al-Qura').

Ka lebaka la boiteko bona bohle le tse ling tse phahamisitseng boemo ba Egepeta ka hare le ka ntle, re ka bitsa mong'a eona "monna oa sechaba," 'me e ne e le mohlala oa' nete le mohlala o hlakileng oa poleloana ena.

Empa meea e tla ka litsela tseo likepe li sa li lakatseng ... ha tlhase ea Ntoa ea II ea Lefatše e qala ho senya 'me ba bolokang chelete ba qala ho tšaba chelete ea bona bankeng' me ba e ntša kapele, e leng se ileng sa ama metsi a eona merero ea "Talaat Harb" boholo ba merero ea tsoelo-pele ea nako e

telele, ka sebele e hloka lilemo tse ngata ho kotula litholoana tsa eona le ho kotula litholoana tse tsitsitseng ke litšiea tse tiileng tsa moruo o matla le oa 'nete oa naha Ka hona, Hussein Siri Pasha, Letona la Lichelete ka 'muso oa bobeli oa Ali Pasha Maher (ka nako ea ho tloha ka August 18, 1939 AD ho fihlela June 27, 1940 AD) o ne a tšaba ho sitoa ha banka ho phethahatsa li-deposit tsa eona le ho pepeseha ha maikutlo a ho putlama nakong ea ntoa Doros ha a tsebe moo e tla nka nako e kae?!, 'me e tla lebisa ho eng?! depositors le hore e ne e tla khaotsa ho ntša li-mailbox deposits kapa hore 'muso o tla mo thusa ka O ile a lefa Banka ea Sechaba ho alima Banka ea Egepeta e le phapanyetsano bakeng sa potefolio ea Hussein Siri Pasha, ea neng a e-na le phihlelo e fokolang ka moruo le mangolo a hae a motheo e ne e le boenjiniere, kahoo o ile a khetha tsela e bolokehileng ea ho felisa ka ho feletseng phihlelo ea moruo ea Talaat Harb le ho mo sutumelletsa ho itokolla ho tloha Bank of Egypt, eo a ileng ae fumana bora ho Al-Wafd le Al-Nahhas, 'me oa morao e ne e le motsoalle oa Talaat Harb Pasha!!.. O ile a boela a fumana thabo ho tsoa lehlakoreng la Manyesemane, le neng le imetsoe ke ho bona Egepeta e hapuoeng e ema ka maoto ka moruo o matla le o atlehang. .. "Talaat Harb" o ile a romela 'me a inehela ho fait accompli O ile a khetha ho boloka banka, a re: "Hafeela ke tlohela bophelo ba ka bankeng, ke tla ea 'me ke tlohele banka hore e phele." ho itšehla thajana le ho ikhula bophelong ba sechaba le litaba tsa lipolotiki, mme a phela nako e setseng ea bophelo ba hae motsaneng oa Al-Ananiya, setsing sa Faraskur se Damietta, ho fihlela a hlokahala ka Phato 13, 1941 AD.

Ha e le mokhoa oa botho oa motho enoa ea entseng histori le ho e bōpa ka litlhaku tse khanyang, monna eo o ne a tsejoa ka ho feteletseng ha hae le ho hanyetsa pitso ea "Qasim Amin" bakeng sa tokoloho ea basali, hoo "Rosa Al. -Youssef kapa Fatima Al-Youssef" o kile a lelekoa nakong ea mosebetsi oa hae sehlopheng sa lipapali sa Okasha hobane o ne a apere sutu ea ho sesa Ras Al-Bar, leha ho le joalo Ha a theha makasine ea Rose Al-Youssef 'me a tloha ho bonono ho ea ho boralitaba, le makasine. , e neng e hatisoa letsatsi le letsatsi, e ile ea hlōleha, Talaat Harb e ile ea mo tšehetsa,

ea mo tšehetsa ka lichelete, 'me ea pholosa makasine ea hae hore e se ke ea oa.

Lebitso "Talaat Harb" le lula le amahanngoa le ketsahalo e amanang le setšoantšo sa "Mohamed Bayoumi" (o ile a etsa filimi ka mekhahlelo ea ho theha Banque Misr - ho theha koranta ea cinema ea Amun, 'me har'a lifilimi tsa eona ke ho khutla ha Saad Zaghloul. Pasha ho tloha botlamuoeng Seychelles, lepato la Sirli Stack, le ho buloa ha lebitla la Tutankhamun - litšoantšo tsa filimi ea Barsoum e batlang Mabapi le mosebetsi) boemo ba "Talaat Harb Pasha" ho eona bo ne bo makatsa ebile bo makatsa ebile bo kheloha ho biography ea monna eo re tseba, e tletseng maikutlo a matle, mekhoha ea mamello, bohato ba ho thusa, le ho tiea litšebelisanong tsa "Mohamed Bayoumi" tse kenellelitsoeng libukeng tsa ka "Mohamed Bayoumi: Pula-maliboho oa Pele oa Cinema ea Egepeta" le ""Mohamed. Lipampiri tsa Bayoumi" ka Dr. "Mohamed Kamel Al-Qalioubi" hore "Talaat Harb Pasha" o hanne ho amohela karolo ea hae mohopolong oa ho theha Misr Acting and Cinema Company mme a e hana ho fihlela "Bayoumi" a mo siea, a ikoahlaela boiteko boo. le mehopolong eo a neng a e entse e ileng ea fihla boemong ba ho rekisa thepa ea hae ea libaesekopo, e hakanyetsoang ho liponto tse likete tse 'nè Ka palo ea liponto tse 244 le limilimithara tse 915 ho banka e le mechine e sebelisitsoeng le tšebelisano ntle le konteraka e ngotsoeng, ka tšepo ea katleho. ea morero oa hae tlas'a sekhele sa "Talaat Harb" le banka ea hae e kholo ... 'me tsohle tseo ho ea ka litemoso tsa hae, empa ho makatsang ke hore ha aa ka a bua ka khang ena ho tloha haufi kapa hole ho eena sehloohong sa hae se le seng se hatisitsoeng. makasineng ea "Al-Kawakib" Khatiso ea 25 ka Hlakola 1951 AD, e neng e rehilo "Lentsoe le Tsoang Nakong e Fetileng ... Thanks ho Li-Cigarettes tsa Egepeta ke Ithutileng Cinema Jeremane," moo e reng ka mongolo: ""Me e etsahetse ka 1924 AD hore ke ile ka ikopanya le mofu Muhammad Talaat Harb Pasha mme ka mo hlahisetsa mohopolong oa ho etsa filimi ea moaho o mocha oa Banque Misr ho tloha ka nako ho tloha qalong ea mosebetsi ho fihlela pheletsong ea ona. E se eka Molimo a ka mo hauhela , o ile a amohela khopolo .. 'me ts'ebetsong ea eona e ne e le qalo ea puisano

pakeng tsa ka le banka. e ile ea lebisa ho fetisetsoeng ho khethehileng laboratoring ea ka ea lifilimi bankeng ka February 1925 AD, 'me ho tloha ka nako eo ho fihlela ka 1926 AD, ke ile ka sebeletsa banka ke le setsebi sa libaesekopo ho fihlela ke itokolla mosebetsing ho theha setsi sa ho nka lifoto Alexandria. Ho tsoa sengoloe sena rea tseba hore ho tloha bankeng e bile khetho ea Bayoumi le thato ea hae e felletseng ea ho ikemela mosebetsing oa hae, le hore mohopolo oa k'hamphani o ne o e-na le ba okametseng banka tlhahiso ea eona e tsamaellanang le morero oa hae oa ho foto ea banka. Kahoo, re tobane le pale ea 'nete ea "Mohamed Bayoumi," eo karolo e 'ngoe e sa lumellanang le liqoso tse teng ho memoirs khahlano le "Talaat Harb Pasha". haeba e ka ba lilemo tse mashome a mararo ka mor'a ketsahalo eo, empa e ntse e le betere haholo, ke e 'ngoe ea litemoso tseo re sa tsebeng letsatsi la ho bokelloa ha eona, maemo a ho ngoloe ha eona, boholo ba sepheo sa monna ha a ntse a pheta. liketsahalo tse ho eona, le lilemo tsa hae ka nako eo..

Lepato la "Talaat Harb" le ne le le boemong ba molao bo lumellanang le karolo ea hae le boemo ba hae Ho latela tlhaloso ea koranta ea Al-Ahram ka eona, ho ile ha hahoa lepatso le leholo la mofu haufi le ntlo ea hae Seterateng sa Mofumahali Nazli 'Oache, lepatso le ile la sisinyeha, le etelletsoe pele ke masole a maoto a mapolesa le bapalami ba lipere, ba eteletsoeng pele ke 'musisi, "Mohamed Shukri Bey O ile a amohela likhau le mekhabiso,' me basebetsi ba bang ba Banka ea Egepeto le lik'hamphani tsa eona ba nkile meqhaka e etelletsoe pele ke Fayez Tabouzadeh Bey, ea emelang Morena Farouk, Hussein Sirri Pasha, Tonakholo ka nako eo, le Muhammad Hafni al-Tarrawi Pasha, ea emelang Mostafa El-Nahas Pasha, le " Ahmed Maher Pasha, Ahmed Hassanein Pasha, le Sheikh Mustafa Al. - Maraghi, Sheikh oa Al-Azhar, hammoho le batho ba bang ba sechaba ba kang Mufti oa Egepeto, Mopresidente oa Lekhotla le ka Holimo-limo la Sharia, Sheikh oa Litaelo tsa Sufi, moemeli oa Al-Azhar, le Hegumen Salib Mikhail, moemeli oa Mopatriareka oa Coptic, ea emelang Beatitude ea hae Anba Yuannis Setopo sa mofu se Lehoatateng la Mamluk sebakeng sa Mabitla a Salah Salem, haufi le Imam Al-Raed Academy for Sufi Studies le

Heritage Sciences. (Youm 7 Portal, August 13, 2021 AD... Ketsahalo ya ho qetela bophelong ba Talaat Harb ... O patilwe kae mme lepatō la hae le bile jwang?).

Boemong bo tummeng, lepatō la mofu, ea ileng a nehela bophelo ba hae bakeng sa tsoelo-pele ea sechaba sa habo, ha a ka a fumana batho ba nang le mekhōa e metle ea sechaba, haholo-holo ho bao a ileng a ba thusa nakong e fetileng mabapi le sena ka ho re khaolong ea hae, "Menahano e Lekanyelitsoeng" (pele ho Ntoa ea II ea Lefatše, khaolo e ne e bitsoa "Menahano e Lokolohileng") Hape ho koranta ea Al-Ahram: "Talaat Harb e ile ea bula matlo a bohōlo-holo ka mor'a hore bofutsana bo koale mamati a bona, 'me ba haha likoallo tse thibelang litšepe). ka mor'a bona 'me a boloka maruo, litalenta, le litlotla ... 'Me Talaat Harb o shoele, joale ke batho ba bakae ba llang ba neng ba le teng bakeng sa lepatō la hae le ba neng ba tlile lepatong la hae ha ba ka ba fihla sekete ka tekanyo e khōlo ka ho fetisisa ... leha e le lepatō Ho ile ha tšoarōa Bohle ba neng ba e-na le Talaat Harb ba neng ba e-na le mohau o khethehileng holim'a bona, palo ea ba llang e ne e tla ba khōlō ho feta likete tse mashome a mararo haeba e mong le e mong ea neng a e-na le mohau o khethehileng holim'a bona, Talaat Harb e ka be e bile teng lepatong, batho ba limilione tse leshome le metso e supileng (ke hore, bohle ba Egepeta) ba ka be ba ile lepatong.

Lipale tsa Dean

Dr. Taha Hussein o sebelitse e le Letona la Thuto 'musong oa ho qetela oa Wafd ho tloha ka la 12 Pherekhong 1950 AD ho fihlela ka Pherekhong 27, 1952 AD. Rawaq al-Qasas al-Ramadan. " Tsena ke litaba tseo ho ka nahanoang ka tsona le ho se lumellane lipakeng tsa batšehetsi le bahanyetsi, empa ho ntse ho na le ntlha e ntle eo ho seng motho ea e hanyetsang, e leng bokhabane ba Dr. Taha Hussein nakong ena. ho tšehetsa ba bang ka mekhoha ea bona e fapaneng le ho fana ka letsoho la thuso ho bona ka hohle kamoo ho ka khonehang Histori e bolokile litšoantšo tsa ts'ehetso le ts'ehetso ena ka tsela e loketseng ho ba motataisi e mong le e mong ea etsang liqeto ea phahamisitsoeng ka boemo boemo bo boholo boo ka bona a ka thusang e mong le e mong ya tsietsing kapa tsietsing, mme a aha le ho kgothatsa ditshepo le dikeletso tsa matla a maholo hara batho ba setjhaba sa habo Re hlahloba ditshwantsho tsena ka dipale tsena, tseo baphetwa le diponahalo tsa diketsahalo tsa bona di fapaneng , ka moko oa latelang:

Pale ea pele

Ka hora ea leshome hoseng ka Labobeli la la 24 Pherekhong 1950 AD, moithuti "Salah al-Din Bushra Adlan," setho sa moifo oa ka hare oa Sudanese Lefapheng la Meriana ebile e le setho sa mokhatlo oa makomonisi, o ile a hloka hlahla. mathata a bakoang ke lefuba Sepetlele sa Teronko ea Tora, lepato le ile la tšoaroa hoseng ho hlahlamang, ho qala ho tloha Sudan House ka likolecheng tse peli, 'me ka pele ho ba llang e ne e le Motlotlehi Al-Nujoumi Pasha, hlooho ea moifo oa Sudan, Monghali. .Ismail Al-Azhari, le moemeli oa moifo, le mokoloko oa lepato o ile oa qala ho tloha ntlong ena Ho ne ho e-na le kopano e mahlonoko e neng e akarelletsa liithuti tsa Egepeta le tsa Sudan li ile tsa fanoa holim'a eona Mosque oa Al-Kikha ... 'me lipina tse mabifi li ile tsa phahama khahlanong le puso: "Ho theosa le puso ea Hussein Tantawi, re batla hlooho ea Ibrahim Abdel Hadi." sesenyi Re tla u phetetsa, Salah.

Setopo se ne se reretsoe ho tsamaisoa ka sefofane, 'me Moprofesa Hassan El-Gendy, Molaoli Kakaretso oa Thuto ea Egepeta naheng ea Sudan, o ile a bitsa EgyptAir mme a fumana hore tefo ea sefofane e ne e le liponto tse 805, ho kenyelletsa le palo leha e le efe ea bo-mphato ba sefofane seo se ka se amohelang, o ile a hlahisa taba ena ho Letona la Thuto ka nako eo, Dr. Taha Hussein, Lefapheng la Thuto Moifo o neng o latela bosebeletsi ba "Ibrahim Abdel Hadi" ... "Taha Hussein" o ile a etsa qeto ea hore leeto e lokela ho ba ka terene The General Controller of Egypt Education in Sudan o ile a buisana ka mekhoha ea ts'ebetsong 'me a fumana hore lipalangoang ka sekepe ho tloha phororong ea metsi ho ea Halfa e ne e tla nka matsatsi a leshome hape ho "Taha Hussein", ea neng a le lapeng la hae . O ile a lumela ho tsamaisoa ka sefofane, 'me mongoli oa hae, Monghali Farid Shehata, a fetisetsa tumello ea hae ho bona ka la 25 January, 1950 AD e ne e le khōlō, ka palo ea batho ba llang e fihlile ho batho ba likete tse tharo Litho tsa lelapa la mofu oa seithuti li ile tsa fana ka liteboho tsa tsona ho letona le moifo oa naha ka ho romela setopo ka mokhoa ona o hlomphehang le kopano ea lipolotiki eo ho eona bokolone le mahlahana a bona ba ileng ba hlaseloa 'me ba nyatsa' muso oa Saadists le Balaoli ba Molao oa Motheo le lichankana tsa Egepeta le mongobo le ho se tsotelle ha bona ho phekola mofu seithuti, e leng se tiisang kholiseho ea bona ea hore o shoele ke lefuba Basali ba Baegepeta ba "Atbara" ba ne ba e-na le litšoantšo tse mpe, "tse sothehileng le tse mpe" tse neng li metse ka metso har'a Masudan ka lebaka la ketsahalo ena, hore Baegepeta ba ne ba bolaoa ke tlala ea bana ba Sudan Egepeta le hore masole a litsing tsa botlamuoa le lichankana. li ne li otlala liithuti tsa Sudan habohloko, li etsa hore ba bang ba bona ba bolaoe, empa ketso ea letona e ile ea hlakola litšoantšo tsena.

Ntate oa Salah al-Din o ne a sebetsa e le mosuo ea ka sehloohong likolong tsa indasteri, ho bolelang hore ke mosuo-hlooho oa sekolo sa indasteri O ne a tloaetse ho romela mora oa hae, Salah al-Din, nakong ea ha a ne a koaletsoe liponto tse hlano bakeng sa phekolo ea hae le phepo e nepahetseng, e leng se ileng sa etsa hore a se ke a khona. ho qeta ho bara ba hae ba bang ba babeli 'me a mo qobella ho ba tlosa thutong Kahoo ntate

ea saretsoeng o ile a fallela Ho moifo o tsamaeang le setopo ho tsoa Lefapheng la Thuto, kopo e mofuthu ho "Taha Hussein" ho fana ka bara ba hae ba babeli, "Kamal Al Al. -Din" le "Mohamed Bahi Al-Din," monyetla wa ho kena Sekolong sa King Farouk se Khartoum ntle le ho se lefelle ditefiso tsa sekolo (sekolo sa poraefete, sa mahala se sa lefelloweng) mme haeba sena se ne se sa kgonehe ho ba amohela hape Kolecheng ea Coptic, ntle le tokollo ea theko ea libuka le lintho tse ling, kahoo moifo o ile oa tšepisa ho hlahisa taba ena ho letona...

Paleng ena, ke ne ke itšetlehile ka sehlopha sa litlaleho tse tsoang Lekaleng la Thuto - Ofisi ea Mongoli-Kakaretso (bakeng sa tšupiso). ho tsona ho ne ho e-na le setempe sa "Taha Hussein" ho khethoa ha Moprofesa "Mohamed Abdel Hadi Bey." "Mookameli e Moholo oa Litaba tsa Thuto Sudan ka la 29 Pherekhong 1950 AD, sebakeng sa Moprofesa Hassan Al-Jundi, eo e neng e le Mookameli ("Kakaretso" e hlakotsoe pampiring ea nalane ka la 30 Pherekhong 1950 AD) ea thuto ea sekondari Empa hobaneng ketso ee e ile ea tla hang kamora pheletso ea liketsahalo tsee tse monate?

Liphuputsong tse mathokong a memorandum ea Lekala la Thuto - Ofisi ea Mongoli e Moholo, Molaoli e Moholo o ile a qosoa ka ho phathahana le tsamaiso ea ho tsamaisa setopo sa mofu naheng ea habo le ho siea taba ea ho hlophisa lepato ho baithuti le baeta-pele ba Sudan ka bomong ba Cairo, e leng se ileng sa etsa hore ho be le lipina tse tletseng bora ho puso, kahoo monna eo o ile a etsoa scapegoat joalo ka tloaelo Mafapheng a joalo, ha ho hlaha bothata, batla motho ea jere boikarabelo le ho etsa boiteko bo boholo, le ho etsa hore e be potsanyane Haeba moputso o tla, o aroloa ka likarolo tse ngata tse qea-qea ho phetha mosebetsi oa tsona.

Ke lumela hore sepheo sa ka hare sa Taha Hussein ha a etsa qeto ena e ne e le semelo sa "makomonisi" a mofu, 'me le hoja lipina, ho ea ka litlaleho, li ne li se na mapetjo a bokomonisi, ke tlokotsi ea tsamaiso e hlōlehileng ho finyella litekanyetso tse fokolang. ea bophelo bo hlomphehang bakeng sa litho tsa eona, kahoo o ne a e-na le phobia ea bokomonisi, kahoo a ba

hlokolosi ka ntho e 'ngoe le e' ngoe e haufi kapa e hōle le eona Ho latela seo Dr. Muhammad Al-Desouki a se tlalehileng bukeng ea hae, "Taha Hussein Talks About Litšoantšo tsa Mehlang ea Hae," Morena Farouk o ile a re ho Taha Hussein ha oa morao a nka boemo ba tona: "Kea u hlahloba, Ngaka, "Taha, ha ke batle puo ena ea lefeela eo batho ba e buang le ho e ngola likoranteng " Farouk o ne a tšaba litšekamelo tsa bokomonisi tsa Taha Hussein 'me o ne a le seli ka tsona, mohlomong Taha Hussein o ne a batla ho feta tekong ea morena, kahoo a tlosa ho eena mahlapa a mabapi le ho tšehetsa makomonisi le ho iphapanyetsa mapetjo a bona.

Ho tsoa paleng ena, re ka hlokomela hore tlhokofatso ea makomonisi a Egepete e ne e sa felle mehlang ea "Ismail Sidqi" le "Abdel Nasser," mme tlhokofatso eo, ka bomalimabe lichankaneng tsa Baegepete e ne e le ea khale, 'me e ne e fokotsoa ka ho shapuo. "molala" e le ketso ea setso ea kamohelo nakong ea lesika la Alawite Egepete Richard Burton o re bukeng ea hae, "The Journey to Egypt and the Hijaz, 1853 AD," 'me leeto la hae le khutlela morao pusong ea morao-rao. 'Musisi, Abbas Hilmi I: "Haeba Moegepete a sebetsana le Qawwas (mapolesa) kapa a kena sepoleseng bakeng sa taba efe kapa efe, ofisiri e tlameha ho mo fa qaffa (ho otlala mokokotlong oa hlooho ea hae). pele ho pakoa qoso khahlanong le eena, u feta le baqosuo ba bang e le hore e mong le e mong oa bona a nke mpho ha nako ea hao e fihla, u nke e tšoanang le eo ba e nkileng, 'me mpho mona e boloketsoe Moegepete 'me ha ho motho ho seng joalo, ha u le molichaba, ba tla ela hloko ho u fa mpho, 'me ba u ise ntlong ea boemeli ea naha ea heno.

Ketsahalo ena e boetse e re hopotsa lefu la "Shahdi Attia Al-Shafi'i," e mong oa baitseki ba tummeng ba leqele le baetapele ba mokhatlo oa Makomonisi oa Baegepete, ka la 15 Phuptjane 1960, tlas'a tlhokofatso chankaneng ea Abu Zaabal, hammoho le mashome a mane- batho ba bang ba supileng "Abdel Nasser" ka nako eo o ne a le Yugoslavia kopanong le "Joseph Tito" o ile a makatsoa ke ho siama ha "Shahdi" nakong ea seboka, e leng se ileng sa etsa hore a hlajoe ke lihlong haholo lichankana, haholo-holo kaha "Shahdi" o ne a sa hanyetsane le Abdel Nasser ka tekanyo e kholo, empa ho

e-na le hoo o ne a itekanetse, a sekametse ho liphetofo tsa hae tsa ka hare le leano la ho se lumellane hoo a ileng a latela leano la hae la linaheng tse ling Le ho mo sireletsa litabeng tse ngata , 'me sohle se teng ke hore o ile a tšoaroa har'a makomonisi a ileng a tšoaroa ka lebaka la ho hanyetsa ha bona mofuta oa bongoe le Syria le tlhokahalo ea hore e be karolo ea federal eseng kopano ea libaka e tšehelitsoe ke boemo ba makomonisi a Syria le boemo ba botšehetsi ba “Abdul Karim Qasim.” Ka mor’a phetohelo ea Iraq khahlanong le borena, Mokha oa Makomonisi oa Iraq o ile oa hana bongoe ba hang-hang le Egepete ka kopano, joalokaha Syria e entse ea ho ts'oaroa khahlano le makomonisi a Baagepete ka lebaka la bora ba bona ho bochaba ba Maarabia le ho ba hlekefetsa ntle le ho hlahloba 'nete ea maemo a bona, mme "Shahdi Attiya" o ile a oela, joalo ka ha re boletse pejana.

Na u na le nako, 'mali ea ratehang, ho utloisisa hore na socialism ke eng?! Ha ke na ho hlahisa mantsoe a boima le a thata ka pel'a hau, empa ho e-na le hoo e tla ba ka mokhoa o feletseng oa bongoli Ha e le rona, re lumellane le rona makasineng ea "My Country (Makasine ea Sekolo sa Mathomo sa Al-Gamaleya 1968-). 1969 AD)" le "Dialogue of Socialism" ka Muhammad Al-Samnoudi:

“Mora: Mme, ke batla o mpoelle.. O motho wa bohlokwa ho nna.

Ho na le lentsoe leo ke le utloang kamehla.. empa ha ke tsebe hore na ke eng.

Haeba u ka ntlhalosetsa eona ... bososhiale bo bolela eng?

'Mè: A re re, mora oa ka, re lelapa ... palo ea lona ke, mohlala, batho ba tšeletseng.

'Me serapeng ho na le sefate ... se na le litholoana le lipalesa.

Kaofela re sebetsa ka thata ho eona ... ho e lebelala le ho e nosetsa.

A na u ka mpoella hore na ke mang ea fumanang litholoana ha re li kotula?

Mora: 'Mè, ha ke batle ho bua ho fihlela a hlokahala.

E mong le e mong o na le tokelo ea hae e felletseng ... ho latela boiteko ba hae ba 'nete.

Mma: Le fa a ka tsaya lerama le le lengwe fela

Mora: Ho thibetsoe

'Mè: Na see e ntse e le "socialism"?

Ebe u sheba e 'ngoe ea lingoliloeng tse tsoang Royal Press Archive, e leng pale "Likhosatsana tse peli, Mosali oa Mofutsana, le Pōli," e buang ka mokhoa o hlakileng ka pikiniki ea Morena "Farouk" hammoho le bona. Likhosatsana tsa Royal Highnesses "Faryal" le "Fawzia" ha ba sa le banyenyane, moo moshanyana le ngoanana ba tsoang motseng ba neng ba le matsohong a ka ka bobeli ke lipōli tse nyenyane tsa Princess Faryal li ile tsa matha ka potlako ho ea phunya e 'ngoe ea lipōli khaitsetsi ea hae, Princess Fawzia, o ne a mo sala morao ho matha ka mor'a pōli ea bobeli, mohlankana oa motse o ne a matha ho e jara a e khutlisetsa ho khosatsana, kahoo o ne a e jara, a sheba sefahleho sa eona, 'me a e phopholetsa a leboha batho ba motse ka ho mo lumella hore a bapale le poli, a laela moifo oa hae hore a lefe liponto tse peli, e 'ngoe e le ea moshanyana 'me e 'ngoe e le ea ngoanana potsanyane?! O ile a hana hang-hang hobane ke potsanyane ea bona, 'me a phahamisetsa matsoho a hae a le hole, a tsokela moshanyana, ngoanana, le pōli Pale ena, ka nako ea eona, e ne e batla ho taka setšoantšo sa Morena Farouk le lelapa la hae e le ba-socialists. Kea ipotsa hore na moshanyana le ngoanana ea sa roala lieta, ho fapana le likhosatsana tse peli, ba ne ba apere hantle ba bile ba shebahala hantle, ba e-na le lieta tsa mefuta e metle ka ho fetisisa maotong a bona lipōli tse peli?! Na ba ne ba na le boikhethelo ba ho hana ho fana ka lipōli tse peli haeba likhosatsana tse peli li ne li ikemiselitse ho li nka?!.. U arabe, moratuo oa ka, ebe u nahanisisa ka hore na 'nete ke efe, socialism ea "Abdel Nasser" kapa socialism ea "Abdel Nasser" Morena "Farouk"?!

Pale ea bobeli

Nakong ena e qabolang eo ke phelang ho eona, 'me ke lahlehetsoe ke mosebetsi, 'me hangata ha ke feta bothateng ba botsebi bo nkang kelello ea ka, 'me ke qeta mekhoha eohle ea ho bo rarolla, ho fihlela ke ikutloa ke opelo ke hlooho. 'me khatello ea ka ea mali e ile ea nyolohela ho 150/90 (e tloaelehileng ke 120/80 mmHg) ka lekhetlo la pele, ke ile ka etsa qeto ea ho noa meriana Kelello ea ka e ne e le ho seo ke se ratang, kahoo ke ile ka lula ke ntse ke bala li-archives tsa "Al-Musawar" ea ka. 'me mahlo a ka a ile a oela tlalehong e hatisitsoeng ke makasine tokollong ea eona ea la 21 Pherekhong, 1966, mabapi le k'hefi ea "Abdul Sattar Khafaja" tikolohong ea Wardian e Alexandria, moo k'hefi e neng e sebelisoa e le sekolo sa bosiu se nkang hora se neng se akarelletsa. ea litlelase tse tharo, ea pele e ne e le ea ho felisa ho se tsebe ho bala le ho ngola, ea bobeli ke ea sehlopha sa botšelela sa sekolo sa mathomo, 'me ea boraro ke ea sehlopha sa boraro sa sekolo se mahareng Ho phaella boteng ba laebrari ea sechaba e sa lefelloeng mehopolo e neng e feta li-cafes tsa setso tsa khale joalo ka "Rish" (ketane ea beng ba Bophirima ba bohlale bo boholo le mefuta-futa): Bernard Steinberg oa Austria, Mphalane 26, 1914 AD - Monna oa Lefora Henri Riessen, ea ileng a e reha "Rish Café" ka Se tšoanang le se tummeng. Parisian café 1915 AD - The Greek Michel Polizzi 1916 AD - The Greek Manolax 1932 AD - The Greek George Eftanos Wasili 1942 AD - Abdel Malak Mikhail, mong'a pele oa Moegepeta oa café 1960 AD) le "Al-Fishawy (e thehiloeng ke Haj Fahmy Ali Al-Fishawy ka 1797 AD ka pelong ea Khan Al-Khalili)...empa na boemo ba leholimo bo nonneng hakaalo bo ne bo lekanyelitsoe lireschorenteng feela?! Ho khahlisang ke hore libaka tsa ho baka, mabenkele a serōki, le mabenkele a korosari le tsona e ne e le libaka tsa ho amohela, ho bapatsa le ho aba libuka Buka e nang le sehlooho se reng "Litaba tsa Sunni Lintoeng Tsa Bolumeli," e ngotsoeng ke "Sayyid Ali Al-Hariri" Khatiso ea pele e ile ea hatisoa ke mochine oa khatiso oa sechaba Egepeta ka selemo sa 1317 AH, ke hore, pakeng tsa lilemo tsa 1899 le 1900 AD. Buka ena e akarelletsa Lintoa tse robeli tsa Bolumeli nakong ea ho tloha ka 490 AH, le ho kena ha Masole a Bolumeli Syria ho fihlela ka 690 AH le ho

timela ha tsona ho eona, e hlalosa mabaka a lintoa tsena, bahlohlelletsi ba tsona, maeto a masole a 'ona, le seo Bahlabani ba bolumeli ba se entseng. mabapi le ho loana le marena a Mamosleme le ketsahalo ea buka ena - eo litaba tsa eona li ileng tsa bokelloa ke mongoli oa eona ho tsoa naheng e 'ngoe ea libuka tse' maloa hore e be e 'ngoe ea libuka tsa pele tsa Searabia tse ikgethileng ka taba ena. ea marena a Europe khahlanong le naha ea Aliyah, ho fihlela a re, "Sultan ea rona e kholo ka ho fetisisa le khaqan ea rona e hlomphehang ka ho fetisisa, e bolokiloeng ke mameno a supileng (Abdul Hamid II), a re Europe e se e re loana le "Ntoa ea Bolumeli tlas'a A Sebopeho sa Lipolotiki." Buka ena e na le maqephe a 300, 'me theko ea eona, ho phaella tefisong ea poso, ke li-piaster tse peli tse qabolang tseo ho tsona theko ea buka ea hae e fapaneng ho ea ka e tlamang ka tsela e latelang. Li-piaster tse 15 bakeng sa binder e phuthetsoeng hantle, e phuthetsoeng hantle - 17.20 piaster bakeng sa molumo o motle oa Beirut - 19 ea molumo o tlamang oa Frankish e ne e le ntho e makatsang ho 'na 'me ho ne ho se mohla nkileng ka bona ntho e tšoanang le tsona, 'me ke 'nile ka rata ho bokella libuka tsa lefa tse sa tloaelehang ka nako e telele, Kahoo o re: "Mang kapa mang ea batlang ho li fumana, a ke a re romele boleng ba tsona ho rōna Ntlong, nomoro ea 7." Ka ofising ea mohatise e Qantara ea Prince Hussein, Egepeta, kapa ntlong ea Saadalu Effendum Abdul Salam Pasha Al-Muwailihi, kapa lebenkeleng la ho baka la mosuoe Hassan Shaddad Seterateng sa Muhammad Ali (ho nahana ka bakery e le buka). kabo ea thepa). E boetse e rekisoa mabenkeleng a latelang: setsing sa khatiso sa sechaba se Seterateng sa Abdul Aziz naheng ea Egypt - Setsing sa Libuka sa Al-Tarqa sebakeng se le seng - Ntlong ea Lijo tsa Baegepeta Abbasiya (ponong) - Abdul Salam Effendi Lebenkele la Al-Say Al-Banan le Al-Sikka Al-Jadidah - Lebenkele la Al-Awsat, Hassanein Ali Al-Sharif Al-Tarazi, Al-Hamzawi (pono) ... Joalokaha re boletse, re tobane le sebaka se ikhethang sa setso sa setso ... seo se kopanya sechaba le boinotšing ho pota-pota boleng ba lentsoe le boemo ba buka e le tlatsetso ea sebele ho 'mali oa eona ... har'a matšoele: Ho ne ho e-na le mohlankana ea bitsoang "Abdul Moati Al-. Mesiri" ea arolelaneng mosebetsi oa ntate oa hae "Ramses" Café, eo a e futsitseng ho ntate-moholo oa hae Seterateng sa

Princess “Fawkeya” toropong ea Damanhour, seterekeng sa Beheira “Abdul Moati” o ile a khona ho ithuta, 'me qetello e ile ea phetha karolo ea bohlokoa karolo ea bophelo ba hae ha a etsa qeto ea Ho arabela sengoloa sa Dr. Taha Hussein koranteng ea Al-Wadi Ea ho qetela o ne a kenyelelitse sehloohong sa hae se hatisitsoeng ka June 6, 1934, tllhaselo e matla ea pokello ea lithothokiso tsa seroki Ibrahim Naji. , e 'ngoe ea litšiea tsa sekolo sa Apollo, hammoho le mopheti oa lipale Ibrahim Al-Masry, le se boletsoeng sehloohong sena: Re bua leshano ho seroki sa rōna sa ngaka haeba re bolela hore ke setsebi, 'me re bile re mo thetsa haeba re bolela hore o na le tokelo e kholo, empa ke seroki se khabane seo moea o se tsebang, eo pelo ea hae e mo labalabelang, eo ka linako tse ling 'mali a ikutloang a phutholohile, le eo momameli oa hae a thabang le eena kamehla talimela mohlalobisisi ea hlahlobisisang eo A batlang ho arola lithoko ka lihalofo, karolo ea boraro, le kotara, joalo ka ha Mafora a mang a re ha a khone ho ema a tiile le rona kapa a be le mamello ka ho nyatsa ha rona botle ba bonono bo mo phonyoha pele mamello ea ho ithuta, ho nyatsa le ho hlahloba e re phonyoha.

Karabo ea Al-Mesiri sehloohong sa Taha Hussein e bile tlas'a sehlooho se reng "Ka Setso," 'me Al-Mesiri o ile a makatsoa ke ho hatisa sengoloa sa hae ho phaella sehloohong sa Taha Hussein se nang le sehlooho se reng "Mokhatlong oa Setso," karolong ea hae e tummeng ea "Laboraro la Laboraro". Hadith” ka 9/19/1934 AD e bonolo “Al-Mesiri” Al-Qahwaji o re, ha a itlhalisa sehloohong sa hae: “Na, tichere ea ka e hlomphehang, ke mohlankana ea sa kang a ithuta likolong, 'me ke ne ke sa ruteha. esita le tlotla ea ho kena ho tsona ke ile ka ithuta ho ngola le ho bala ha ke ntse ke le 'marakeng, ke ntse ke sokola ho phela, 'me mosebetsi oa ka o ne o hloka hore ke lule ke lutse matsatsi a leshome le metso e mene Ke ile ka qala ho bala 'me ka qala ka lingoliloeng tsa khale, joalo ka' mali e mong le e mong ea ballang boithabiso ke ile ka bala libuka tsa One Thousand Nights le Antara le Al-Zeer Salem, nakong ea motšehare, 'me bosiu, likoranta le limakasine. , ntle le ho phehella ha hae lithothokiso le se fetoletsoeng ho tsoa filosofing le makala a eona, hammoho le likoleke, libuka, le libuka tsa

batho ba hlahelletseng le ba hlahelletseng ba kang Ahmed Shawqi, Hafez Ibrahim, Taha Hussein, Abbas Al-Akkad, Muhammad Hussein Heikal, Tawfiq Al-Hakim, Al-Mazni, le ba bang Mohlankana enoa o fihla botebong ba ho nyatsa ha hae setaele sa dean ka ho re: “Mohlomphehi, ke bona u nka leano le senyang ka bouena ka ho nyatsa ho se nang mokhoa. ho haha ka eona. U sebelisa khetho ea hau nthong e 'ngoe le e' ngoe e tlang ka tsela ea hau ntle le mohau. Empa mona u bona Dr. Naji a phatlalatsa hore e ne e le moeti oa bangoli, 'me ha baa ka ba rua molemo ho eena, kahoo ha a nahane ka ho ba moeti hape,' me ua bona hore Moprofesa Ibrahim Al-Masry o amohile babali. ea lihlooho tsa hae tsa bohlokoa 'me a nyamela ka lebaka la ho nyatsa ha hao pale ea hae (Ho ea Leseling). ho lithulusi tsa kaho?” Taha Hussein o hopola boiteko ba hae ba khale ba thothokiso, a nyatsa thothokiso ea hae eo a e qapileng ka August 26, 1909 AD, a botsa, “Boemo ba hao e ne e tla ba bofe haeba u ne u ka pepesetsoa seo liroki tsee li ileng tsa pepesetsoa ho sona? ! ” 'Me kaha e ne e le tlhaselo "Al-Mesiri," mohlankana ea bonolo, ea loanang, o ne a makatsa ebile a makatsa karabelo ea Taha Hussein ho eena e ne e boetse e makatsa ho e-na le ho ikhohomosa le ho nyenyefatsa ho mohanyetsi oa hae setaele se makatsang mme a mo rorisa ka boitšoaro bo loketseng moeta-pele, leha o ne o sa lumellane le eena maemong a mang ... o re, "Taha Hussein: "Khaolo ena, e hatsitsoeng ke koranta ea Al-Wadi Sontaha se fetileng. ka mongoli oa bongoli Abdel Muti Al-Mesiri ho Damanhour, e ne e thahasellisa ebile e monate. O phehisana khang le 'na ka seo ke se ngotseng ka ho nyatsa liroki, le ka setso sa bangoli le babali ba bona, 'me ke paka hore ke ile ka bala khaolo ena habeli pele ke fana ka tumello ea ho e phatlalatsa, 'me ke ile ka e bala hona joale pele ke qala ho ngola khaolo ena, 'me ke fumane ho e bala e le monate o matla, monate o nonneng,' me ke ile ka utloa ke hlolloa ke monna enoa ea ithutileng ka hohle kamoo a ka khonang, a sa lule le eena moprofesa, 'me ha aa ka a mamela tichere, ho e-na le hoo, o ile a ithuta ho bala le ho ngola' marakeng, 'me a qala ho bala se neng se phatlalatsa phatlalatsa ka lingoliloeng tsena tse bonolo tsa colloquial, eaba o qala ho hatela pele hanyane ka hanyane, ho fihlela A bala. bangoli bohle ba mehleng ea Baegepeta, ka nako eo bangoli ba boholo-holo ba Maarabia,

joale ke mesebetsi ea batho ba Bophirimela e ileng ea fetisetsoa ho Searabia, 'me hona joale, ho sa tsotellehe mosebetsi oa hae o boima, meroalo e boima ea bophelo e holim'a hae, le puisano ea ntate-moholo oa hae molemong oa bophelo. lihora tse 'maloa, ha a khone ho talimana le letsatsi kapa ho talimana le bosiu ntle le ha e le 'mali, mongoli, mohlahlobisisi le setsebi sa kelello, sena sohle se lokeloa ke ho hlolloa." ka thata, empa ho e-na le hoo a sebeletsa ho mo khothatsa ka tsela e sebetsang, a nehelana ka leqephe la beke le beke ho eena le lekanang le leqephe la koranta hamorao O ile a bokella lihlooho tsa hae bukeng ea hae ea pele, "On Coffee and Literature," eo E ileng ea hatisoa ho eona 1936 AD, mme dean o ile a etsa qeto ea ho ngola kenyelletso e ntle ho eona Buka ena e ile ea fetoleloa ka lipuo tse 'maloa' me ea rorisoa ke setsebi sa bochabela sa Russia Ignatius Krachowski, mookameli oa Lefapha la Bonono ba Bochabela ho la Moscow lilemong tse mashome a mararo tsa lekholo le fetileng la lilemo. . Ho boleloa hore ha a qala ho tuma, Mokhatlo oa Khaso oa Borithane o ile oa etsa konteraka ea ho hatisa lipale tsa hae tse khutšoane ka liponto tse hlano pale ka 'ngoe, 'me ba ile ba fumana tšebeliso e batsi le liphatlatso tsa bona lebitso la hae e ile ea e-ba sebaka seo bangoli le liroki ba neng ba batla ho mo tseba hantle.

Pale ea boraro

Tlhaloso e qaqileng e kenyelelitsoe Khatisona ea 296 ea makasine ea "Al-Jeel" ka August 26, 1956, ka mor'a qeto ea Moprofesa "Ahmed Hamroush" ea ho leleka litsebi tse leshome tsa banna le basali ho sebetsa sehlopheng sa lipapali tsa Egepeto, ho kopanyelletsa le moetsi oa litšoantšo. "Rawhiya Khaled (bona Al-Durr Al-Manthur Fi E Patehileng Boleng ba Kelello)." ho itšetlehile ka qoso e ileng ea phetoa likoranteng tsa hore o ne a sa sebetse "Rawhiyah Khaled" tlhaloso ea qoso ena e sa lokang e tlile ka mokhoa oa lipotso tse utloahalang: "Na u kile ua ithiba ho sebetsa? minute late for rehearsal?!.. A ke ne ke abetswe karolo... karolo epe... mme o ne o tlhabiwa ke ditlhong go e dira?!.. Ke itlhokomositse?!.. A ke ne ka tlola?!.. 'momori?!.. Joale Oa sisinyeha, meokho ea hae ea phalla, 'me o hoeletsa ka letsoalo le bohloko: "Ke honohela malome oa "Imam" oa bethe ea sehlopha

hobane o ntse a le teng moetsi oa litšoantšo o thabela mosebeletsi ea setseng oa sehlopha le ho mo nyehela ka ntle ho sehlopha ka poleloana e bolaeang, hobane "Rawhiyya Khalid" e ne e le e mong oa bathehi ba National Band ka 1935 AD 'me e ne e le Moithuti oa pele oa mosali Setsing sa Botšoantšisi ba Bonono. 1931 AD o ile a boela a fumana lengolo la diploma lilemong tse hlano tse fetileng, 'me kahoo sehlopha le lipapali tsa e-ba karolo ea botho ba hae.

Empa see sohle se amana joang le Taha Hussein? Ha makasine ena e batla ho bontša talenta ea Rawhiya Khaled, e ile ea qotsa lengolo le tsoang ho Taha Hussein, ha e ne e le Letona la Thuto, ka June 20, 1950, ho mosebetsi-'moho le eena Dr. Ahmed Bey Hussein, Letona la Litaba tsa Sechaba ka nako eo, Ho hlakile hore Rawhiyah o ne a tšoeroe ke ho hloka mosebetsi, lithibelo, le ho khesoa ka nako e telele. Ke thabela ho u tsebisa setšoantšisi se khabane, Mofumahali Rawhiya Khaled, 'me ha ke na pelaelo ea hore u mo tseba pele,' me haeba maikutlo a ka ho bonono a na le boleng leha e le bofe, joale ke tiisa hore ke setšoantšisi se khabane ka ho fetisisa. Nepahetse Litlhaloso tsa 'nete tsa lentsoe lena...Ke mo tsebile ha e ne e le seithuti sa ka setsing sa botšoantšisi, 'me ke ile ka mo bona a bapala lipaleng tse monate ka ho fetisisa tsa khale le tsa sejoale-joale, kahoo ke ne ke khotsofetse haholo ka botšoantšisi ba hae. ke ile ka leboha Molimo hore ebe ke khonne ho kenya letsoho ho thehoeng ha setšoantšisi sa pōpo joaloka eena.”

Ka sebele, "Taha Hussein" e ne e le tšehetso e molemo ka ho fetisisa le tšehetso e matla bakeng sa liithuti tsa hae linakong tsa mahlomola le ha letsatsi le likela, 'me ke e' ngoe ea makhabane a hae ao batho ba mehleng ea hae ba pakang ho ona metsoalle ea ka e neng e sa tsoa qeta ho fumana lengolo la hae la master, 'me ka mor'a ho ikitlaetsa, boiteko, le ho sebetsa ka thata, o ile a fumana monyetla oa ho khethoa ho E' ngoe ea liunivesithi tsa sechaba, 'me hobane ha ho letho Egepete le tsamaeang ka tsela ena ntle le mokena-lipakeng, o ile a retelehela ho mookamedi wa hae, ya ileng a mo hama ka tsela e thata ka ho fetisisa nakong ya bolebedi, ka ditshebeletso le ditlhoko, tseo bongata ba tsona di neng di le boima

moyeng, mme e bonolo ka ho fetisisa e ne e le ho fetola moqomo wa kgase ka tlung ya hae, a reka likarete tsa ho tjhaja mohala wa hae. founu, a lefella bana ba hae chelete ea sekolo le ea univesithi, le ho mo rekela lipene tsa insulin, qalong o ile a bontša kamohelo ea hae bakeng sa tšebeletso ea motsoalle oa rōna, 'me motsoalle enoa o ile a haha litoro tse monate ka tšehetso ea mookameli oa hae, eo ka sebele a neng a ke ke a mo nyahamisa. mesebetsi ea hae ea pele .. U tlameha ho ba le motho ea hlokang kelello lelapeng la hau.. Joale ke tla bona ... " Eaba o tima fono ea hae ka ho feletseng kapa mohlomong a thibela nomoro.. Ke 'nete hore motsoalle oa rona ea futsanehileng ha aa ka a makatsoa ke phello, e leng hore o tsoile peisong ea ho khethoa..

"Taha Hussein" le eena o ne a fana ka tšehetso ea lichelete, ha mosali oa hae "a mo beha molato hobane o ne a sebelisa chelete ea hae ho ba bang ba beng ka eena, 'me o ile a arabela feela ka khutso." (Muhammad Al-Desouki o hopola kamano ea hae le Taha Hussein. .. puisano e entsoeng ke Nayef Al-Nawaisa... Afkar Magazine, Ministry Culture, Issue 205, 2005, p. 116) ... hape ho ea ka Dr. Muhammad Al-Desouki bukeng ea hae "Taha Hussein o bua ka. tse tsebahalang tsa nako ea hae"

Taha Hussein o ile a utloa bohloko qetellong ea bophelo ba hae ka lebaka la ho lahloa ke liithuti le lithaka tsa hae lilemong tse leshome tsa ho qetela tsa bophelo ba hae, "Ho hloka teboho ke ntho e mpe haholo." kopana le e mong oa barutoana ba hae hobane o ile a tla motšhare le ntle le nako ea pele ea kopano O ile a ithuta bakeng sa hae ha a ntse a le seithuti 'me a mo okametse ho fihlela a fumana lengolo la bongaka univesithing Ha maemo a hae a phahama le botumo ba hae bo ata, o ile a khaotsa ho mo etela nako e telele a se a sa mo babatse, a lebala hore ke moprofesa oa hae, a mo hlalosa e le mosali ea hlokang teboho, ea sa mameleng, 'me ona e ne e le maikutlo a hae ho eena.

Ha ke khone ho sisinya maikutlo a hore ke rona feela sechaba se holim'a polanete ena se sa amoheleng melemo le ho se boloke mosa leha e le ofe

kapa boitelo ho mang kapa mang libuka, liketsahalo tse fetileng le tsa hona joale li khutla ho tliša mohopolo ona kelellong ea ka hape.

Ho hana hona ha ho ame feela mong'a thuto ea mahala le e felletseng, empa le ntate oa thuto Egepeta ha a ka a bolokeha Ka la 2 Pherekhong 1894 AD, ho ne ho se ho fetile likhoeli tse peli ho tloha lefung la "Ali Pasha Mubarak". o hlokaletse ka la 14 Pulungoana 1893 AD), koranta e ile ea hlalosa: Al-Moayyed o ile a bontša thabo ea hae ka thahasello ea batho ba nang le boikemisetso bo boholo le cheseho ea naha ea ho ingolisa ho haha sefika se ikhopotsang motsoalle oa morao, Ali Pasha Mubarak.

"Mosebetsi ona e tla ba bopaki ba 'nete ea hore Baegepeta ba sireletsa litšepo bakeng sa beng ba bona, ba amohela tlotla bakeng sa malapa a bona,' me ba hopole ka molemo e mong le e mong ea ba etselitseng mohau, 'me ho thehoa ha seemahale sena ho tla hopotsa batho ka liketso tse entsoeng ka letsoho. monna ea qetileng bophelo ba hae a sebeletsa sechaba, 'me e tla ba bopaki bo hlakileng ba hore batho ba sechaba sena baa tšoaneleha." Ka botšepahi le ka matla tšebeletsong ea bona, le hore ba tšoaneloa ke ho fana ka bophelo ba bohlokoa molemong oa bona 'me ba sa bo senye ka ho feletseng." Ifeela, ka hona koranta e bokella matla a motho e mong le e mong oa patriot ea amohetseng karolo ea melemo ea tsebo, eo mofu e neng e le mothehi e moholo ka ho fetisisa, ho retelehela ho ngoliso ena e le hore lira tsa Baegepeta li se ke tsa re li na le. e qalile O ile a sebetsa 'me ha aa ka a e qeta, e leng ntho e hlabisang lihlong eo koranta e sa e amoheleng bakeng sa bona." Koranta e tsoela pele letšolo la eona e le ho fihlela sepheo sena se setle, 'me ka la 16 January, 1894 AD, koranta e tsoela pele ho lemosa batho khahlanong le liphello tsa ho lahlehela ke boikemisetso ba bona ba ho emisa seemahale sena, e leng se etsang hore lira tsa Baegepeta li be le likhang tse peli khahlanong le bona. Ea pele ke hore ha ba tsebe tlotla ea sechaba sa bona, 'me ke bokhopo bo bontšang bobele ba ba bo etsang, 'me ea bobeli ke hore: "Baegepeta ha ba mamelle mosebetsi oa bona, 'me ha ba khomarele melao ea bona. , e leng bokhopo bo bong." Na phello e bile teng?! Ke belaela hore, joalo ka ha e le tumelo e metseng ka metso har'a Baegepeta, ba khale le ba kajeno, 'me lipontšo tsa

eona tse hlhelletseng kajeno ke mela ea batho ba nang le lipenchene ba nehetseng bophelo ba bona mesebetsing ea bona tšebeletsong ea naha ena meleng e ka pel'a li-ATM, 'me ho na le tse seng kae tsa tsona' me tse ngata tsa tsona li robehile Mocheso oa letsatsi o ba chesa hlabula, 'me pula e ba tšollela hlabula ke ea motho ea tsofetseng ha a fihla ka mor'a ho thatafalloa ke chelete ea lichelete ho fumana hore chelete e felile!!...ntate Molimo a mo sireletse ha a na tsebo ka mekhoha ena ea morao-rao ea theknoloji ho eena, kahoo o a sa sireletseha licheleteng tsa hae tsa penshene haese ka ho ea bankeng ho ea li fumana, kaha libanka li petetsane ho isa bohōleng bo itseng, ho ema ho nka lihora tse ngata, 'me ho makatsang ke hore libanka li abela batho ba VIP lifensetere le ho abela basebetsi ho ba sebeletsa, ha ba ntse ba tsamaea. maqheku a penshene ho thatafalloa le ho tlotloloa.

Ha e le ka metso ea ketsahalo ena, ka lekhetlo la pele, nke ke ka e hlalosa ho Mamluk, le haeba e ne e tloaelehile mehleng ea bona ho e-na le hoo, e qalile mehleng ea puso ea Boislamo ka mor'a mehla ea Tataiso e Nepahetseng Caliphate le ho feta, ha mosebetsi o ne o le tlas'a leqeba la ho tlotloloa 'me ha ho letho le leng, e leng seo capitalism e se bitsang ka tlhompheho kajeno "mosebetsi tlas'a khatello ea kelello" ... bona mohlala Ho tloha mehleng ea mmuso oa Umayyad, Abd al-Malik ibn Marwan o ile a etsa joang? sebetsana le al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi mme o mo omanyane!! Ha a halefile, o ne a tloaetse ho bua le eena lengolong la hae ho eena ka poleloana e reng, "Uena mora oa morara o thata," ke hore, Uena mora oa Al-Wasi', matsoele a hae a bakoa ke manyalo a mangata, kahoo e tiisa ka seretse sa peō e omisitsoeng ea morara kapa morara o omisitsoeng, 'me ho boleloa hore ke tšobotsi ea basali ba Thaqif, hobane litho tsa bona tsa botho li pharalletse, 'me ho tloha moo, Al-Hussein bin Ali a re ho monna " u tlameha ho ja bethe ea 'm'ao.' Hajjaj ea sa kang a fana ka terone ea 'muso oa Umayyad ka palo ea mosebetsi oo a o entseng kapa re sa lumellane le oona, empa e ile ea boloka boemo ba naha ena le botsitso 'me ea e fumana seriti le ho itšireletsa. le ha ba le banyane, ba ho baballa botle, ho kenyeletsoa le taba ea hore sehlopha sa baithuti se ile sa ikhopotsa sehopotso sa tichere ea bona le moprofesa, kahoo ba mo ahela lebitla!!

...Bona lebitla la Imam Al-Shafi'i le Cairo le bohato ba baithuti ba Likolo tsa Al-Ahram tse Cairo ho theha lebitla la mosuoe oa bona ea neng a hlokahetse, "Mustafa Effendi Fahmy," ea hlokahetseng ka la 22 Hlakubele 1936 AD, ka ho ananela bokhabane ba hae le liketso tse ntle tseo a li entseng ka bona.

Pale ea bone

Mopalami oa boima oa Moegepeta, Khader Al-Touni, o nkoa e le e mong oa litalenta tsa lipapali tse sa tloaelehang historing ea Egepeta, ea ileng a khona, ka bokhoni ba hae bo bonolo le ho iphelisa ka ho feletseng, ho etsa rekoto ea lipapali e tletseng katleho e kholo, haholo-holo ea hae. ho kenya letsoho Lipapaling tsa Liolimpiki Berlin ka 1936 AD, ha a ntse a le lilemo li leshome le metso e robong, 'me a feta molekane oa hae,' mampoli oa Jeremane, "Ismayr" tlhōlisanong (kakaretso ea likalimo tsa Tony li fihlile lik'hilograma tse 387.5, ha a ntse a le teng." Ismayer o fihletse lik'hilograma tse 352,5) 'me a hapa khau ea khauta ka har'a boima ba bohareng, e ileng ea khahla moeta-pele oa Manazi Adolf Hitler, ea neng a lakatsa eka tlhōlisano ena e ne e le lehlohonolo la naha ea habo le "botala" ba baahi ba hae,' me a laela hore ho be le seterata. ho rehella ka eena. Motseng oa Liolimpiki o Berlin.. O ile a boela a kenya letsoho Lipapaling tsa Liolimpiki London ka 1948 AD O ile a phephetsa tšoaetso ea hae ka lefu la sethoathoa 'me a kenya letsoho ho sa tsotellehe litemoso tsa lingaka tse ka lebisang ho phatloha ha eona har'a ho hlolloa le thorisano ea ba tlileng kopanong O ile a boela a hapa Bompoli ba Lefatše selemo hamorao, 'me ka 1950 AD a hapa tlhōlisano ea lefatše ea boima bo bohareng...'me a khethoa ke International Weightlifting Federation ho ea holimo ho bahlabani ba 50 ba molemo ka ho fetisisa. papadi ho theosa le nalane ya yona dilemong tse mashome a tsheletseng (hamorao o ile a phahamisoa ke Naim Süleymanoglu oa Turkey ho Liolimpiki tsa Atlanta tsa 1996).

Ntho e qabolang ke hore litlholisano tsena ha lia ka tsa thusa mong'a tsona lebaleng la litsebi, kaha "Khader Al-Tuni" o ile a iphumana a lelekoa mosebetsing oa hae ka lebaka la ho ba sieo ntle le tumello, e leng se ileng

sa etsa hore mochine oa khatiso oa Egepeta ka nako eo a nyatse qeto ena le ho letsetsa. ka Dr. "Taha Hussein," Letona la Thuto, ho kena lipakeng le ho rarolla bothata ba 'mampoli oa lipapali le seo "Taha Hussein" e neng e le sona Ka bokhabane ba hae bo tloaelehileng, o ile a hana mehala ena e loketseng bakeng sa motho ea phahamisitseng hlooho ea Egepeta holimo le o ile a mo khutlisetsa mosebetsing oa hae ka moputso o moholo oa ho ananela lichelete tsa 'muso bakeng sa bahlabani ba Liolimpiki kamehla le ka ho sa feleng ba inyeneyefatsa' me ba bonahatsa ho hloka thahasello ha naha ea Egepeta ho pholletsa le mehla ea eona e sa tšoaneng ho beng ba litalenta tsena 'me ha e hahe molumo oa molumo. tataiso bakeng sa ts'ebetso ea moaho o motle oa lipapali o ba kenyelletsang molemong oa leano le tsoelang pele le le hahang la ho beha Egepeta 'mapeng oa lipapali tsa lefats'e, empa kamehla e tlohella batho ka bomong ho laola litaba tsa bona le ho holisa talenta ea bona Takatso e kholo ka ho fetisisa ea moloko oa "Khader El Touni" le linaleli tsa mehleng ea hae e ne e le ho fumana li-voucher tsa mahala tsa ho palama tram e le mpho e tsoang k'hamphaning le ho nka litšoantšo tse 'maloa hammoho le likhosana tsa lelapa la Alawite, bafani ba lichelete. lipapali tse kang " Muhammad Taher Pasha ('m'ae e ne e le Khosatsana Amina Hanem, morali oa Khedive Ismail le khaitsemi ea Morena Fouad I, Moegepeta oa pele oa ho fumana lengolo la doctorate litabeng tsa lipolotiki,' me o ne a e-na le mosebetsi o moholo lebaleng la lipapali. Sehlopha sa Equestrian ka 1937 AD 'me sa amohela ho thakholoa ha Mohope oa Lipapali tsa Mediterranean ka lekhetlo la pele)" kapa "Abbas Halim (Sheba nalane ea Confused lipakeng tsa Pan le Anne. Ke tla eketsa ka hore o ile a etsa ketso e hananang le nalane ea hae. lelapa mme a phatlalatsa litemoso tsa hae ka makasine ea Al-Musawwar lilemong tsa bo-1950 moo a ileng a nyelisa Mofumahali "Nazli" le lerato la hae la boselamose, le "Fuad" le "Farouk" ka boitšoarō bo bobē.) e ne e le Leano la inshoreense ea bophelo le boleng ba liponto tse sekete, boleng boo a ileng a bo sebelisa ho ikahela ntlo ea hae le bana ba hae Helwan. ka tlung ea hae e le hore bana ba hae ba ka ithuta feela literateng tse 'maloa tsa Cairo, Alexandria, le Helwan tse neng li le teng mohopolong oa hae.

Boloka sefahleho

Khatisong ea 1927 ea makasine ea Al-Musawwar ka September 15, 1961, Saleh Jawdat o ile a ngola, a nyatsa sehlooho se khethiloeng ke e 'ngoe ea likoranta tsa letsatsi le letsatsi: "The Literary Scandal of the Season," a bua ka tletlebo ea mohlankana, Kamal Nashat, mabapi le pokello ea "Ibrahim Naji," e hatisitsoeng ke Lekala la Setso le Tataiso ea Al-Qawmi e na le lithothokiso tse 12, eseng tsa Naji, empa tsa seroki se senyenyane "Kamal Nashaat." ketsahalo" ke litho tsa komiti e neng e okametse ho lokisoa ha pokello mme e kenyelletsa (seroki se seholo Ahmed Rami - Dr. Ahmed Abdel Maqsood Heikal, moprofesa Lefapheng la Dar Al-Ulum - Muhammad Naji Shaiq Ibrahim Naji - Saleh Jawdat ka boeena) "Ha a ne a batla ho phahamisa botumo ba Naji, thothokisong ea hae ha aa ka a fumana ntho leha e le efe e neng e ka mo phahamisetsa sehlohlolong sa khanya, kahoo o ile a batla thuso ea ho fihla tlhōrōng ka ho utsoa lithothokiso tse 12 tsa thothokiso ea Kamal Nashat le ho li kenya sehlopheng sa batho ba ikokobelitseng ba Naji. , kahoo a nyolohela tlhōrōng."

Ntho e makatsang ke hore Saleh Jawdat ha a ka a hlaloesetsa babali hore na lithothokiso tse leshome le metso e 'meli li kene joang ka har'a lithoko tsa Naji?!! Ho e-na le hoo, o ile a eketsa nyatso e 'ngoe ea koranta, empa lekhetlong lena ho boemo ba Monghali Abdel Moneim Al-Sawy, Motlatsi oa Motlatsi oa Lekala la Setso, ea ileng a romela lengolo le matla ho komiti eo a ileng a re: "Leha ho le joalo, pono ea maemo a potolohileng taba, e iphumana e qobelleha, 'me e ikoahlaea, ho nka seo U tla se bona hore ho na le mehato e hlokalang ea ho boloka botšephehi bo felletseng ho phatlalatseng libuka tsa lingoliloeng "Nete ke hore, ka lehlakoreng la ka, ke ile ka nyatsa eng Sengoli sa rona se seholo se ile sa nyatsa hore na ebe Lekala le ne le lokela hore ebe le entse eng malebana le taba e sa sisinyeheng mabokoseng a mabeli a bohlasoa kapa bomenemene? !!

Ntho e qabolang ke hore "Saleh Jawdat", setho sa komiti, o lumela hore ea pele e ka be e bile ho memela litho tsa komiti - 'me meputso ea bona ha e le hantle e nyane (e bolelang chelete ea bona) - ho ea ofising ea The

Undersecretary le ho mamela maikutlo a bona, ebe o beha feela pampiri e tla ekeletsoa ofising ho tlosa pherekano, 'me sena se lekane, ho leka ho lokafatsa Ena ke phoso e kholo ha a re "ho utsoa lithokong ha Rami a utsoa thothokiso 'me a ipeha hore e tsoa ho eena, 'me sena ha sea ka sa etsahala, 'me o lumela hore mohato ona, haeba o ka nkoa, e tla be e le "ho boloka seriti sa sehlopha sa batho bao e seng basebeletsi."

Haeba ho ne ho le joalo ka nako e ntle e fetileng, u se ke ua makala hore ka mor'a lilemo tse mashome a tšelelseng, haholo-holo ka Hlakola 2021 AD, re fumana qoso khahlanong le seroki sa ho amohela lithothokiso tse 'maloa le ho li kenyelletsa pokellong ea hae, ho kenyeletsoa le "Ke Khetha" seroki se seholo sa Mosyria Nizar Qabbani, e leng pokellong ea hae ea "Savage Poems" e hatisitsoeng ka 1970 AD, 'me o re e tsoa ho eena hammoho le eona Ho fetola sehlooho sa eona ho "E khathatsang Haholo" le thothokiso e nang le sehlooho se reng "Aterese ea Ka" ea seroki Farouk. Juwaida le thothokiso ea Imam Al-Shafi'i le ba bang ho sa tsotellehe sena, o ile a fumana litho tsa Mokhatlo oa Kakaretso oa Bangoli ba Egepete Seroki se qosoang se hlalositse sena ka ho re thothokiso e kenyelelitsoe ka phoso, kaha morali oa hae o ile a bokella boitsebiso bo tsoang ho On thekenoloji, ho hlalosa hore ha a na phihlelo ea theknoloji ho hang ka lebaka la botsofali ba hae, le hore lihlopha tse peli tsa lithothokiso tseo lithoko tsa tsona li ileng tsa ajoa liwebsaeteng tsa metsoalle e ntse e le "tlhahlobo" eo ho eona ho nang le likopi tse hlano feela tsa e 'ngoe le e 'ngoe. li hatisitsoe bakeng sa bahlahlobisisi, 'me ha li lilaeboraring. Ulum" ka Siraj al-Din al-Sakaki le ho e romella hape bukeng e abetsoeng baithuti ba lefapha O ile a fetisetsoa lekhotleng la khalemelo ke univesithi ea hae, mme karabo ea hae e bile hore libuka tsa lefa ha li na mong kapa e mong oa liroki. ema ka mora letsholo lena kgahlano le yena...

Na u sa hopola maele a tummeng a reng "Ke ile ka retelehela ho Dandara" kapa "Ke ile ka retelehela ho Dandara"?! E amanang le ho teba ha sekepe sa borena "Dendera" (e ne e le sa Lekala la Mesebetsi ka 1909 AD mme e fumane lebitso la eona ho tloha maetong a bahlahlobi ba lintho tsa khale ba neng ba le ka tempeleng ea "Dendera" 'me e ne e jere moetapele Saad

Zaghloul nakong ea. ketelo ea hae ntlong ea mohats'ae "Wasif Mosque") ka la 8 Mots'eanong 1959 AD ha a le tseleng e eang Charitable Qanater nakong ea mekete ea Sham El Nessim le batho ba makholo a mararo ka sekepeng, athe matla a eona a lumelletsoeng e ne e le batho ba 47 feela ba se na lipompo leleka metsi, a ileng a potlakisa qetello ea lona le qetello ea ba ka sekepeng ... Sena ke 'nete ka sekepe sa lingoliloeng le bonono ha se jara lithaba tsa negativity e feteletseng ho feta bokhoni ba eona, kahoo metheo ea lingoliloeng e senyeha 'me bonono bo fetoha. ho fela hanyane ka hanyane, bokhopo bo tla nka sebaka sa bona, 'me pheletso ea e mong le e mong e tla khangoa ke metsi. A re: "Mohlala oa ea ts'oereng meeli ea Allah, 'me a oela ka har'a eona, o tšoana le batho ba lahlang metsu holim'a sekepe, ba bang ba otlala bokaholimo ba sekepe, ba otlala se seng ka tlas'a sona. ba ne ba le ka tlase ho lona, ha ba kha metsing, ba ne ba feta holim'a ba ka holimo ho bona, ba re: "Hoja re ne re phunyeletse karolo ea rōna, 'me ra se ke ra ntša ba ka holimo ho rōna kotsi, joale haeba ba ne ba ka ba furalla le seo ba se batlang, ba ne ba tla etsa joalo. ba timetsoe, leha ba ka nkoa ho ea ka mekhoha ea Ba ile ba pholoha, 'me kaofela ba ile ba pholoha.)

Ho tlameha ho be le makhaola-khang le mekhoha ea ho thibela ho ata ha lefu la ho qhekella, mananeo a ho lemoha mantsoe a qotsitsoeng, le lisebelisoa tsa bohlaale tsa maiketsetso tse ka sebelisoang ho lemoha bosholu ba bongoli Re tlameha ho ela hloko hobane re kena nakong eo bongoli le ho ngola li tla e-ba ka ho tobetsa konopo ea mananeo a bohlaale ba maiketsetso a ntseng a tsoela pele letsatsi le letsatsi 'me a ka etsa pale kapa pale Pale kapa sengoloa ka motsotsoana pakeng tsa sehlahisoa sa motho ke eng le sehlahisoa sa bohlaale ba maiketsetso ke sefe?!..

Litaba tse ferekaneng holim'a hot plate

Ea pele: Tlhalano ea molomo

Ka tlhalo ena, re na le pale e qabolang e tsoang botebong ba pelo ea nalane Ketsahalo eo, e etsahetseng nakong ea liketsahalo tsa Alexandria nakong ea Phetohelo ea Urabi, e akaretsoa ka hore "Ali Bey Reda" oa morao tjena, e mong oa baahloli ba Mixed. Alexandria Appeals Council, o ne a nyetse mosali, "Asma Bint Hussein," tlas'a konteraka ea lenyalo ea molao ka Muharram 26, 1298 AH (December 28, 1880 AD) le ka Dhul-Hijjah 11, 1298 AH (November 3, 1298 AH. , ka 1881 AD bohali ba morao le hore o lokolotsoe ho eena le hore o ne a sa ima "Mme nkho oa hae, 'mè oa' mè oa hae, o ile a paka sena. Ka la 1 Safar 1299 AH (Pherekhong 19, 1882 AD) le pele ho bofelo ba hae. nako ea ho leta, metsi a ile a khutlela tseleng ea 'ona 'me poelano e ne e le ntle, monna o ile a mo khutlisetsa ho mosali oa hae ka molao ka moemeli oa sebaka seo a neng a lula ho sona Alexandria, 'me lengolo le ile la ngoloa le letsatsi ka lona leo. karabelo ea tlhalo, empa ntle le ho saena ha monna, Ali Bey Reda, o ile a hlokahala ka tšohanyetso boema-kepeng ba Alexandria ka la 25 Loetse 1882 AD, ha mosali a ntse a lebetsoe Egepete, Cairo, ka lebaka la liketsahalo tsa morao-rao tse ileng tsa etsahala Alexandria (temoso ea Brithani le ho phatloha ha libomo tsa Alexandria hamorao. Ka likanono. Ka nako ena, mosali o ne a imisitsoe ke monna oa hae ea shoeleng, 'me bokhachane bo arohane (o ile a tsoala lesea) ho Dhul-Qi. 'dah 24, 1299 AH (October 6, 1882 AD), ke hore hoo e ka bang khoeli ka mor'a lefu la monna.

Ehlile, ho latela sethepu se neng se atile mehleng eo, hangata litaba tsena ha li tsamaee hantle, ha mosali oa bobeli oa mofu "Ali Bey Reda" a tla, a bitsa mosali "Banba bint Ahmed Bey Al-Hamshari," mme bana ba hae ho tloha mofu, ba tšeletseng Adela le Fatima (ho tloha mona re ka etsa qeto ea hore morero oa Sethepu e ka 'na eaba e ne e le takatso ea ho ba le ngoana) le monyako oa pōpo ho ne ho lula takatso (karolo) ea Abdeen ho Al-Mahrousa ka tseko ea ho hana ho khutla le ho qhelela ka thoko ho mosali oa pele le ngoana oa hae lefang Ka lebaka leo, thepa ea mofu e ile ea

hoama Letlotlong la Alexandria ho fihlela qetellong ea khang pakeng tsa majalefa pele ho boipiletso, “ Dimitri Bey,” ho itšetlehile ka Abdo, “ka taba ea hore mofu o ne a le sieo Al-Mahrousa letsatsing la ho khutla, empa ha aa ka a khona ho paka sena ka bopaki ba lipaki. O ile a boela a tšoarella pampiring ea tumello e neng e ngotsoe letsatsing la tlhalo e hlakotsoeng, 'me pampiri ea ho khutla e ile ea amohuoa mosaeno oa mofu.

Polelo ea semmuso e tsoa ho Alexandria Mixed Appeals Board, moo mofu a neng a sebetsa teng hobane a ne a le sieo ka letsatsi le boletsoeng ka holimo (letsatsi la ho khutla), kapa letsatsi pele ho lona, kapa letsatsi le hlahlamang, le hore o qalile mosebetsi oa hae, e neng e tšehetsa boemo ba mosali "Asma", eo moemeli oa hae, "Ahmed Othman", a thehileng boitšireletso ba hae holim'a ho hloka leeme ha Pampiri ea tlhalo e saennoeng ke mofu hase lebaka la molao la ho e sireletsa kapa ho e hana, hobane se boletsoeng molao ke hore ha feela tlhalo e ntse e ka hlakoloa, ho phetha feela ha monna ka mor'a tlhalo ea hae ho lekane hore a ka khutlela lenyalong la hae, leha a sa e hlahlobe ka motho ea lumelletsoeng monna oa shoa, mosali o lumela seo a se buang, kahoo pampiri e ngoloa ka mosaeno oa hae kapa che, 'me e hlahlojoa ka tsebo.” mangolo a molao, hafeela mosali "a e-s'o khaotse nako ea ho leta ha monna oa hae ea hlaliloeng ebe o tsoala ngoana pele ho feta lilemo tse peli, joale ngoana o rua lefa ka ntat'ae, le haeba 'm'ae a sa khutle. lefeng la hae.”

(Likolo tsa molao li bolela hore haeba mosali a hlalletsoe kapa monna oa hae a e-shoa, 'me a sa nyaloe ho fihlela a tsoala ngoana lilemo tse 'nè ka mor'a tlhalo ea hae kapa lefu la monna oa hae, joale ngoana o tla mo latela le mosali oa hae. nako ea ho leta e tla fela ha a tsoala moimana Al-Shafi'i le Imam Ahmad ba ne ba ts'oara hore nako e telele ea bokhachane e ne e le lilemo tse 'nè,' me ho joalo le ka Malik tlalehong e 'ngoe ka matla a Malik nako ea bokhachane ke lilemo tse hlano, 'me ho ea ka Al-Layth ibn Saad, nako e telele ke lilemo tse tharo, "Mosali a ka ba le bokhachane ka lilemo tse tšeletseng le tse supileng." Ha ea lokela ho feta lilemo tse peli tsa boimana Ena ke thuto ea Al-Thawri, sekolo sa Hanafi, le tlaleho e tsoang ho Imam Ahmad, 'me ho batla ho na le tumellano pakeng tsa bo-ramolao ba

khale nako e telele ea bokhachane ke lilemo tse 'nè,' me bopaki ba bona ke seo Al-Daraqutni a se boletseng ho latela matla a Al-Walid bin Muslim, ea ileng a re: (Ke ile ka bolella Malik bin Anas ho hadith ea Jamila bint Saad ka matla a Aisha. hore a re: Mosali ha aa lokela ho feta lilemo tse peli nakong ea bokhachane, Malik o ile a re, Khanya e be ho Molimo, ke mang ea buang sena, mosali oa Muhammad bin Ajlan, ea neng a le moimana lilemo tse 'nè pele a beleha ke mosali ea tšepahalang, 'me monna oa hae ke monna ea tšepahalang, Muhammad bin Ajlan o ile a lula ka pōpelong ea 'm'ae ka lilemo tse 'nè, 'me Ahmad a re, "Basali ba Bani Ajlan ba imme lilemo tse 'nè mosali oa Ajlan o ile a jara limpa tse tharo ka lilemo tse leshome le metso e 'meli, mpa e' ngoe le e 'ngoe e le lilemo tse' nè ... Ana ke maikutlo a thehiloeng tabeng ea baahelani ba bang ba baahloli ba molao, 'me ba hloka sebete ho phatlalatsa phoso ea bona kajeno ho latela lintlha tse tiisitsoeng tsa mehleng ea kajeno. saense, 'me ho latela bopaki ba MSD, "ho ima ho nka matsatsi a 266 (libeke tse 38) ka karolelano ho tloha letsatsing la ho emola (boimana) kapa matsatsi a 280 (libeke tse 40) ho tloha letsatsing la pele la ho ilela khoeli ha ho qetela." E na le linako tse tloaelehileng tsa ho ea khoeling ka nako ea matsatsi a 28 Boimana bo arotsoe ka linako tse tharo tsa likhoeli tse tharo ka 'ngoe, ho ea ka letsatsi la ho ilela khoeli: The trimester ea pele: nako e ntseng e tsoela pele pakeng tsa libeke tse 0 - 12 tsa bokhachane - trimester ea bobeli. nako e fetelang pakeng tsa libeke tse 13 - 24 tsa bokhachane - trimester ea boraro: ho qala ho tloha bekeng ea 25 ho fihlela pelehi. Boimana bo nkang libeke tse fetang 42 bo bitsoa boimana ba kamora nako, boimana bo fetang tekanyo e tloaelehileng, kapa boimana ba nako e telele, 'me tsena ke maemo ao ho ona monyetla oa ho ima o eketsang Lefu la leseba (sheba bukana ea Sa'at). Adl).

Re khutlela nyeoeng hape. karolo ea bobeli ea Alexandria Endowments," moo "baahelani ba lebenkele le boletsoeng ka holimo ba boneng ho ima ha hae."

Ho boletsoe hape litabeng tsa boitšireletso hore kahlolo ea Motlotlehi Moahloli oa Lekhotla la Damanhour e tlile ka ho theha lefa la mosali le ngoana oa hae ho mofu le ho fana ka tsebiso ea Sharia ea khoeli ea

Ramadan. 1300 AH (Phupu 1883 AD) “Me taelo e ‘ngoe le e ‘ngoe ea Sharia ha e lumelloe hore e qosoe, ‘me ho etsoa qeto ea ho e amohela kapa ho e felisa ho fihlela e le molao oa Sharia.

Ena ke ketsahalo, ho ea ka se boletsoeng lipampiring tseo re li sebelisang e le litšupiso, tse rometsoeng ho "Lekhotla la Kahlolo la Egepete, Saadalu Afandam Hadratli"...

Hobaneng re pheta ketsahalo ee?! Hobane moahloli enoa ea khabane, e se eka Molimo a ka mo hauhela, ‘me ka kahlolo ea molao le letsoalo, o ile a tšehetsa tokelo ea mosali oa hae ea ho phela bophelo bo hlakileng, ba tlhaho, Feela joalokaha a ile a mo nyala ka konteraka e entsoeng notarized, le eena o ile a mo hlala ka konteraka e ngolisitsoeng ka molao. 'me ha a mo hlahloba, a mo khutlisetsa ho mosali oa hae le eena ka sebōpeho sa notarized, a sireletsa litokelo tsa hae le litokelo tsa mora oa hae ho eena ka mor'a lefu la hae. Monna enoa o entse ka 1882 AD seo re se bitsang Ho fihlela kajeno eona kapa e fihle ho eona.. Tokomane e ile ea tla ho rona ho tloha mehleng ea taolo eo ho eona ho neng ho ntse ho e-na le masala a boitšoaro bo botle ho ba paki ea 'nete e ferekaneng eo re phelang ho eona, e senyang litokelo ka lebaka la maikutlo a molao .. Kahoo mang kapa mang ea tšehetsang tlhalano ea mantsoe le ho fanyehoa ha basali ntle le litokelo ho ipapisitse le taba ea hore e ne e le Mehla ea Moprofeta, lithapelo tsa Molimo le khotso li be holim'a hae. lithapelo le khotso li be holim'a hae, ‘me litlhoko tsa bophelo li ne li hloka hore litokomane tsa eona e be taba ea molao e sa haneloang ke molao oa Sharia?! ..

Ea bobeli: Ho fetisetsa litho tsa 'mele

Hang ha taba ena e hlahisoa sebakeng sa bolumeli nako le nako, lipuisano tsa molao li qala 'me ho na le karohano pakeng tsa maikutlo a mabeli Ka December 5, 1979 AD, Sheikh Gad Al-Haqq Ali Gad Al-Haqq e ne e le Mufti. oa Egepete pele e e-ba Letona la Lichelete le ka mor'a Sheikh eo oa Al-Azhar, taba ena e ile ea hlahisoa ho eena: O ile a ntša fatwa e lumellang “ho fetisoa ha setho kapa karolo ea setho ho tsoa ho motho ea phelang e le mofani. ho e beha ‘meleng oa motho,” a hatisa hore motho o na le

tlhokomelo e tsoang ho 'Mōpi holim'a litho tsa hae, 'me mohlakomeli oa hae a ka nka khato ho pholosa bophelo ba motho e mong, kaha ho tšoana le ho tsosolosa moea, ho phaella moo. ka tumello ea ho khaola setho kapa karolo ea sona ho mofu haeba a etsa lengolo la kabo ea lefa, kapa ka tumello ea leloko la hae, 'me sena ke haeba botho ba hae le lelapa la hae li tsejoa, ho seng joalo ka tumello ea leloko la hae. tumello ea Bochochisi ba Sechaba." (Al-Ain News Portal, 9-20-2022 AD, Al-Ahram Portal, 9-22-2022 AD) Joalo ka ha e ne e le bohato ba Sheikh Muhammad Sayyid Tantawi, Sheikh oa Al-Azhar, ho selemo sa 2009 AD nakong ea kopano ea Islamic Research Academy ho fana ka cornea ea leihlo la hae ka mor'a lefu e le ho matlafatsa fatwa ea pele, ho matlafatsa boemo ba eona le ho e khutlisetsa sebakeng hape e le hore Molao o Laolang Phetiso ea Litho tsa Motho. No. 5 ea 2010 AD e ile ea ntšoa 'me ea hatisoa ho Official Gazette (Taba ea 9 bis) ka la 6 March, 2010 AD, e ileng ea re: Sehloohong sa eona sa bobeli: "Ha hoa lumelloa ho fetisa setho leha e le sefe, karolo ea setho, kapa lesela le tsoang 'meleng oa motho ea phelang ka morero oa ho le fetisetsa' meleng oa motho e mong ntle le tlhokahalo e hlokahalang ho boloka bophelo ba moamoheli kapa ho mo phekola bokuli bo tebileng, ha feela phetisetso e le eona feela mokhoa oa ho kopana. tlhokahalo ena le hore e se Ho fetisoa ho ne ho tla pepesetsa mofani kotsing e kholo ea bophelo kapa bophelo bo botle ba hae Ho thibetsoe ho fetisetsa litho tsa 'mele, likarolo tsa bona, lisele, kapa lisele tsa ho ikatisa ka tsela e lebisang ho tsoakaneng ha melapo ho hanyetsa khopolo ea ho fetisetsa le ho kenya litho tsa 'mele ho itšetlehile ka seo Sheikh Muhammad Metwally Al-Shaarawi a neng a itšetlehile ka sona, hore "'mele oa Motho ke oa Molimo, 'me ka lebaka leo, motho ha a na' mele oa hae oo a ka o fanang ka oona."

Ka lehlakoreng le leng, ntoa e mabapi le ho fetisoa ha litho ho tloha ho mofu ho ea ho ba phelang ho hlahisa mabala a lipuisano tse telele pakeng tsa Masalafi a bolumeli le batho ba se nang bolumeli, ba etelletsoeng ke litsebi tse ling le ba ipitsang ba khantšoa e le molao ho ea ka sehlopha sa bobeli hore haeba maikutlo a fanoa ke bolumeli a lemosang khahlanong le tsela ea lipatlisiso tsa saense eo e ka 'nang eaba e fosahetse kapa e

nepahetse, joale bolumeli Ho latela pono ea bona, o qosoa ka ho seebetse haeba a bontša khanyetso leha e le efe 'nete ke hore bolumeli ha bo na molato qosoa, kaha ke sekhele sa molao se sireletsang botho, 'me ho sebetsana ha bolumeli le litaba tsa botho le tsa bophelo bo botle ha ho fapane le litekanyetso tsa saense ho leka-lekanya likotsi le melemo e potolohileng taba kapa taba e' ngoe le e 'ngoe. A re hlahiseng mohlala oa saense. phuputsong ea morao tjena, ho ile ha fumanoa hore bakuli ba bahlano ba neng ba e-na le bothata ba ho haelloa ke hormone ea ho hōla bongoaeng ba bona (pakeng tsa 1959 AD le 1985 AD) ba ile ba fumana hormone ea ho hōla ha motho e nkiloeng ho li-cadavers (ha e le hantle, sena e ne e le pele ho ho fihla ha hormone ea hona joale ea ho hōla ha tlhaho.), e leng mokhoa oa phekolo o lebisitseng maemong a pherekano Lefu le sa tloaelehang la boko le lebisang ho 'dementia' 'me le tšoana le lefu la mad cow (lefu la Creutzfeldt-Jakob) nakong e fetileng, le ileng la fella ka ho emisa tšebeliso ea hormone ea ho hōla e ntšitsoeng ho eona. litopo le ho fallela fekthering ka 1985 AD Ntho e ncha thutong ke hore e ile ea etsa geto ea hore ho pepeseha khafetsa kalafo ka hormone ea ho hōla e nkiloeng Ho tloha litopong, ho nahanela monyetla oa hore e silafatsoe ke liprions ka bobeli (liprotheine tse sebetsang joaloka li-vectors. bakeng sa mafu a amanang le neurodegenerative) a amanang le lefu la Creutzfeldt-Jakob, le ho bokellana ha protheine e chefo "amyloid beta" ka mokhoa oa li-plaque bokong ka nako ea lilemo tse lebisang ho Alzheimer's hammoho ho tsoa ho eona hore lentsoe mahlale le atisa ho fetoha le ho sa tsitsa. empa ka tlhahlobo ea ka ea litaba tse ngata tseo ke neng ke ngola ka tsona ... Nakong e fetileng, ke ile ka fumana lentsoe saense le tsitsitse 'me hangata le fetoha' me lithuto le lipatlisiso li hanyetsana ka tsela e sa faneng ka monyetla oa botsitso. .Sena se tlatselitse ho pharalla le ho rarahana ha saense le bongata ba lithuto le lipatlisiso lefatšeng ka bophara li molemo ka ho feletseng, leha e le hore melao eohle ea molao ea molao ha e nepahale ka ho feletseng, haholo-holo ea khale, Therisano, lipuisano le tumellano pakeng tsa lihlopha tsena tse peli ke tsa bohlokoa, ha feela lihlopha tsa bolumeli li kopana tlas'a mekhatlo e khethehileng ea bolumeli le ho felisa pherekano ea ntlafatso ea molao ho fatas, e leng ntho ea bohlokoa. neile

mang kapa mang ea roala tuku le ho tšoara tse ling tsa Qur'an le hadith ka hlooho Ho nyolohela sefaleng ebe o fana ka likahlolo tsa hae ka ho hlaka, ho latela matla a balateli ba hae le batšehetsi ba hae le boholo ba mecha ea litaba ea sechaba e mo susumetsang.

Leeto la Qur'an e Halalelang ho tloha pokellong ho ea khatisona

nehelano

Potso e 'nileng ea ntšoenya ka lilemo tse ngata ho tloha ha ke le sekolong se phahameng,' me ke ile ka utloa pale ea pokello ea pele le ea bobeli ea Qur'an Haeba Qur'an e ne e hlophisitsoe ka ho feletseng nakong ea Khalifa ea pele ea Tataisoang. Abu Bakr al-Siddiq, joale ke hobane'ng ha e ile ea bokelloa hape nakong ea Khalifa ea boraro, Othman bin Affan?! Ke hobane'ng ha mosebetsi oo o ne o abetsoe bo-mphato ba itseng le ba bang ba sa akaretsoe? Hona e hokae nako ea puso ea Omar bin Al-Khattab, ea neng a chesehela a bile a tšehetsa khopolo ena ho tloha qalong ea morero ona?... Empa ke ne ke lula ke pata lipotso tsa ka ... Lipotso tsa bolumeli tsa mofuta ona hangata ha li joalo. re amohelahile ka lihlopha tsa mekhoha e metle, 'me ka nako eo re ne re le bohareng ba lilemo tse robong ... ke ile ka kena univesithing' me lipotso tsena li ne li e-na le 'na. Ha ke le sethaleng sa univesithi, ke ile ka ba sebete haholoanyane ha ke botsa potso ea pele, 'me ke ne ke e-ba teng kamehla libokeng tse peli tse tummeng tsa Mamosleme Zagazig Ea pele e ne e laoloa ke mokhatlo oa Masalafi le baboleli ba oona, 'me ke hopola hore moeta-pele oa oona e ne e le Eena mpitsa "motsoalle oa rona ka lipotso tse boima," le lentsoe "boima" leha le na le meeelo e fapaneng, tabeng ea ka le Sheikh Al-Tayyib, le na le moeelo o le mong feela, "mali a boima," 'me ke eona moeelo. hore leihlo la mohlahlobi, ho sa tsotellehe ho teneha ha hae, le ke ke la fosa ha a bala lipotso tsa ka.

Lipotso tse tsosang khang kapa tse nang le lipelaelo - empa ho se joalo - hangata li halefisoa ke polelo ea Ea Matla 'Ohle ho Surat Al-Ma'idah: (Oho lona ba lumetseng, le se ke la botsa ka lintho tseo, haeba le li tsebisitsoe. li tla le khathatsa, empa le botse ka tsona hore na li tla senoleloa neng.

Phapang e kholo, ka ha temana ena e hanela litaba tse sa bonahaleng tseo Moporofeta, Allah a sa kang a li bona, a sa ka a li bona, a ba a arohangoa le bona le Makhotlana ka lilemo tse makholo-kholo...empa seo ke se botsang potsong ea ka. ke histori e bonahalang, 'me ka maikutlo a ka a

ikokobelitseng, ha ea ngoloa ka mokhoa o nepahetseng le ka tatellano e utloahalang.

Tšusumetso ea ka ea ho botsa potso ena e ne e tsoa temohong ea lipatlisiso tsa histori le takatso e matla ea kelello ea ho hlahloba mabaka a liketsahalo, esita le haeba ketsahalo eo e ne e le ea bolumeli.

Ka ho ingolisa ha ka ho mahlale a Sharia, ke ile ka fumana monyetla o motle oa ho fumana likarabo tsa potso ena le tse ling, kahoo ke ile ka pheta potso ea ka hape ho e mong oa liprofesa tse sebetsanang le saense ea ho bala ho se seng sa litsi tsa bolumeli tse khethehileng, 'me ke ne ke e-na le tšepo. hore ke ne ke tla atleha ho fumana karabo e fapaneng, kahoo ke ile ka fumana karabo e tšoanang e tloaelehileng le e thehiloeng libukeng tsohle tsa lefa ka bongata ba pele (polelo ea e mong le e mong ke "ho joalo" !!).

Litlaleho tse thehiloeng le tatellano ea tsona:

1- Lipolelo tse peli tsa ho qetela tsa Qur'an khoeling ea ho qetela ea Ramadan ea bophelo ba Mokhethoa, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso:

Ho Sahih Al-Bukhari ka matla a Aisha, Molimo A mo khahlise: (Fatima o ile a tla a tsamaea joalo ka ha eka tsela ea hae e ne e le ea Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, le Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse le mo fe khotso, a re: Amohela morali oa ka, joale a mo dudisa ka letsohong la hae le letona, kapa ka ho le letshehadi, a mo phetlela sefuba, mme a lla, ka re ho yena: O llelang? Eaba o mo phetlela sefuba, eaba oa tšeha, eaba ke re: "Ha ke e-so bone thabo e haufi le masoabi ho feta kajeno, eaba kea mo botsa ka seo a se buileng, eaba o re: "Nke ke ka senola lekunutu la Molaetsa! lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, ho fihlela Moprofeta, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, ka hona ke ile ka mo botsa, eaba o re: "Mpolele eona ho 'na hang ka selemo, 'me o ne a mpolele eona habeli ka selemo, 'me ha ho mohla nkileng ka mo bona haese feela hore o ne a le teng bakeng sa ka, 'me u bile oa pele oa lelapa lesa ho tla ho 'na, kahoo O ile a re: "U se ke ua lla." Ua bona?" Na u nahana

hore u tla be u le mofumahali oa basali ba Paradeiseng - kapa basali ba balumeli Kahoo ke ile ka tšeha?

Ho tloha mona rea tseba hore sebopelo sa ho qetela sa Qur'an le ho phetheha ha litemana tsa eona li etsahetse ka pel'a Makhoabo, Leha ho le joalo, ho ile ha senoloa litemana tsa ho qetela tsa Qur'an , e leng polelo ea Ea Matla 'Ohle ho Surah Al-Baqarah: ('Me le tšabe letsatsi leo ka lona le tla khutlisetsoa ho Allah. Joale moea o mong le o mong o tla lefshoa ka botlalo ho seo o se sebelelitseng, 'me ba tla e fumana Ba ke ke ba etsoa hampe. (281) Matsatsi a mararo, a supileng, kapa a robong pele ho lefu la Moprofeta, Molimo a ka mo hlohonolofatsa le ho mo fa khotso, ke hore, ho Rabi' al-Awwal, 'me litlalehong ho ne ho e-na le matsatsi a mashome a mararo a motso o mong pakeng tsa tšenolo le lefu la Mokhethoa, Molimo a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso, ke hore, Safar.

2- Al-Hafzah o ile a bolaoa Ntoeng ea Al-Yamamah, 'me Omar ibn Al-Khattab a batla le Abu Bakr ho bokella Qur'an ka potlako le ho abela Zaid ibn Thabit ho etsa mosebetsi ona:

Ho Sahih Al-Bukhari ka matla a Zaid bin Thabit: (Abu Bakr o nthometse polao ea batho ba Al-Yamamah, eaba Omar bin Al-Khattab o na le eena. Abu Bakr, Molimo a mo thabele, a re. Omar o ile a tla ho 'na a re: "Polao e fetohile e hlabisang lihlong Ka Letsatsi la Al-Yamamah, bona babali ba Qur'an, 'me ke tšaba hore o tla batla ho bolaea babali Ke ile ka re ho Omar: U ka etsa joang ntho eo Moromuoa oa Allah a sa kang a e etsa, ha Omar a re: Sena, ka Molimo, se molemo ho Omar a tsoela pele ho rerisana ho fihlela Molimo a bula pelo ea ka ho seo, mme ka bona ho seo Omar a se boneng, Zaid a re: Abu Bakr o itse: U monna e monyenyanane, ea kelello, 'me ha re u qose,' me u ne u ngola litšenolo ho Moromuoa oa Allah, Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, kahoo latela Koran le ho e bokella, 'me voila Hoja ba ntaetse hore ke suthise e' ngoe ea lithaba, e ka be e se boima ho 'na ho feta seo a ntaetseng sona. Ka re: U ka etsa joang ntho eo Moromuoa oa Allah a sa kang a e etsa ho fihlela Molimo a ntlhalosetsa pelo ea ka ho eo a ileng a mo hlohalosetsa sefuba sa Abu Bakr le Omar, Molimo a

ba khahlise ka bobeli, ke ile ka sala morao Koran eohle, ka e bokella lifateng le lehlabatheng, le lifubeng. Ho fihlela ke fumana Surat Al-Tawbah ea ho qetela le Abu Khuzaymah Al-Ansari, empa ha kea ka ka e fumana ho mang kapa mang, {Ruri ho fihlile lenqosa le tsoang har'a lona, le boima ho eena seo le nang le sona. ho fihlela qetellong ea Bara'ah Meqolo e ne e le ho Abu Bakr ho fihlela Molimo a nka lefu la hae, joale nakong ea bophelo ba Omar, joale le Hafsa bint Omar Molimo A mo khahlise).

Mathata a padi

Tlhahlobo ea pale ena ka mokhoa o utloahalang le o hloakang leeme e senola tse latelang:

- Ho hloka tjantjello ea Abu Bakr bakeng sa mohato oo Moprofeta, eka Molimo a mo hlohonolofatse le khotso, a sa kang a o nka, e leng ho bokella Qur'an, 'me sena se etsa hore pale e be matla ka ho hlaka loana le bakoenehi le ba hanang zakat ho hanana le maikutlo a Omar a tšaba hore o tla bokella Qur'an, e leng mokokotlo oa bolumeli, motheo oa mokhoa oa eona, lehae la mehlolo ea eona, le motheo oa eona. matla?! Hape, libuka tsa lefa la Mamosleme li hakanya ho rona palo ea bashoela-tumelo ba Mamosleme Ntoeng ea Al-Yamamah pakeng tsa mashome a supileng ho ea ka Al-Qurtubi le lekholo litabeng tse ling. ! Leha libuka li sa bue ka mang kapa mang oa tsona ntle le Abdullah bin Hafs bin Ghanem le Salem, molateli oa Abu Hudhayfah Haeba ho tšoara ka hlooho ho ne ho itšetlehile ka palo ea ba ikhopotsang, Moprofeta, lithapelo tsa Molimo le khotso li be holim'a hae. e ka be e nkile mohato oa ho e kopanya ho ba Koran e le 'ngoe, leha e ka ba ka mokhoa o fokolang feela, ka ho shoela tumelo ha babali ba mashome a mane ba Koran sephiring sa Bir Ma'unah le palo ea ba mashome a mane Sena ha se hole le ba mashome a supileng, ba nka hore bohle ba mashome a supileng ba ne ba tšoare Qur'an ka hlooho.

'Me ho koala bohole ba bahanyetsi, ho na le tlaleho ka matla a Qatada hore bashoela-tumelo lintoeng tse peli Qatada ba re: Anas bin Malik o re boleletse hore ba mashome a supileng ba bona ba bolailoe ka letsatsi la Uhud, mashome a supileng ho ea pele. Letsatsing la Bir Ma'una, le

mashome a supileng ka letsatsi la Al-Yamamah O itse: Bir Ma'una e ne e le nakong ea puso ea Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso puso ea Abu Bakr, Letsatsi la Musaylimah Raleshano (Tafsir Al-Qurtubi).

-Tlhaloso ea temana ea 128 ea Surat Al-Tawbah: (Kannete ho le fihletse moromuoa ea tsoang har'a lona. Seo le neng le se tšoenyehile sea rateha ho eena. O amehile ka lona ka ba lumelang, A le mohau le Mohau." (128).) Ka ho bua ka moqolotsi oa eona, ho fanoa ka maikutlo a hore temana ena e na le sebopelo se khethehileng, kaha e bua ka eona Paki e le 'ngoe e bitsoang Khuzaymah kapa Abu Khuzaymah. Ieloko, 'me sena se fokolisa tlaleho ena, kaha ho bolela ka ho hlaka hore komiti, e etelletsoeng pele ke Zaid bin Thabit, ha ea ka ea tšoara Qur'an ka hlooho ka botlalo, ho seng joalo ba ka be ba sa ka ba hlokomoloha temana ena, ho seng joalo temana ena e ka be e sa khethoa. tsoa bakeng sa ho bolela mopheti oa eona hobane e ne e le eena feela paki. Re tla tšohla padi ena hape ka lehlakoreng le leng karolong ena.

'Nete e hokae?!

Ho ea ka maikutlo a ka, pokello ea Qur'an e qalile nakong ea puso ea Khalifa ea pele ea Tataisoang ka Tokelo, Abu Bakr al-Siddiq, 'me e ne e le ketso e khutsitseng ea mokhatlo e bakoang ke takatso ea Naha ea Boislamo mehatong ea eona ea pele ea ho bokella Mamosleme. ho pota-pota Qur'an e le 'ngoe,' me e se taba e potlakileng ka lebaka la maemo a lintoa le tšabo ea ho fela ha ba hopolang ka hlooho!! ea Naha ea Boislamo ka mekhahlelo ea eona ea pele, eseng feela karabelo e hlokahalang ke maemo le ho sutumelletsoa ke liketsahalo ho ea pele, ho seng joalo, motsoako o ka be o sa ka oa etsahala, 'me sena ha se khonehe.

Ho hlophisoa ha Qur'an ho ile ha nka nako e telele, ho qala ka mehla ea Abu Bakr, ho feta mehleng ea Omar ibn al-Khattab, 'me ho qetella ka mehla ea Caliph Uthman ibn Affan, ea ileng a hlahisa Qur'an. .

Omar bin Al-Khattab o kantle ho ketsahalo

Litsebi tsa Salaf hangata li pheta hore Omar ibn al-Khattab ha a ka a bokella Qur'an nakong ea puso ea hae, leha e le eena ea ileng a eletsa Abu Bakr ho e bokella ho ne ho hlokahala ho bokella Qur'an, hobane taba ea ho se lumellane ha batho mabapi le Qur'an ha ea ka ea hlaha ho fihlela nakong ea Uthman le hore Qur'an e ne e phethahalitsoe nakong ea puso ea Abu Bakr, ka hona moo ha ho tšabo ea ho lahlehelo ke letho.

Sena se re tliša potsong e utloahalang, e utloahalang ea hore keello ea borabele e ke ke ea kokobela ntle le haeba e ka arajoa ka karabo e khotsofatsang... Haeba Qur'an ea Abu Bakr e ne e feletse, joale ha Qur'an ea Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Al-Zubair, Abdullah bin Amr, Anas bin Malik, le Salem, moreki oa Abu Hudhayfah, ba ile ba hlaha ho phaella ho Qur'an likopi tsa basali ba Moprofeta, lithapelo tsa Molimo le khotso li be holim'a eena, Aisha le Umm Salamah Sena se ne se kenyelletsa likopi tse 'nè tse hlhellelletseng tsa Qur'an ka Abu Ibn Ka'b, Abdullah Ibn Masoud, Abu Musa Al-Ash'ari, le Al-Miqdad Ibn Al-Aswad ba ile ba fumana karolo ea bona ea botumo le ho hasana, 'me ea fella ka ho se lumellane, e ne e ke ke ea finyelloa ka bosiu bo le bong kapa ka bosiu bo le bong, O ne a sa tsebe ka bohare ba naha, empa e ka' na eaba o ile a e lumella kapa a iphapanyetsa eona ka nakoana. haholo-holo kaha e ne e fanoe ke li-ijthad tsa bo-mphato ba khale ho fihlela kopano ea molao e phethoa ... 'me ho mpefala ha bothata leha e le bofe ho bakoa ke metso e tebileng le ho bokellana ho ileng ha tsoela pele le ho latelana ho fihlela liketsahalo li se li le haufi le ho phatloha qetellong, ke se ileng sa etsahala mehleng ea Othman e neng e re ho potlake ho sebetsana le bothata bona. Omar o ile a ngolla batho ba Kufa mme a re: "Ke rometse Ammar bin Yasser e le 'musisi 'me Abdullah bin Masoud e ne e le mosuo le letona Moemeli oa Allah, Molimo a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso, ho tsoa ho batho ba Badr, ka hona latela mohlala oa bona, u ba mamele, 'me u mamele seo ba se buang ho feta ho uena sebaka sa hae, seo re tla se qaqisa hamorao, ho sa khonehe, tlas'a maemo afe kapa afe, ho amoha motho maikutlo a hae a botho 'me a iphapanyetsa 'ona, E ne e le molekane ea

tšepahalang oa Moprofeta, eka Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso a tsamaea le eena pitsong ea hae ho tloha qalong ho fihlela lefung la hae, ha Khalifa Abu Bakr al-Siddiq a fa Zaid bin Thabit mosebetsi oa ho bokella Qur'an, 'me ka mor'a hae, Othman bin Affan,' me a fana ka maikutlo, joalokaha ho boletsoe ho Sahih. Al-Nasa'i: (Ibn Masoud a bua le rona, a re: Le ntaela ho bala joang? Ha ke bala Zaid bin Thabit, kamora ho bala ho tsoa ho Moromuoa oa Allah, Allah a mo hlohonolofatse, li- surah tse mashome a supileng a metso e 'meli, le hore Zaid o ne a e-na le bashanyana, 'me o ne a e-na le likhoele tse peli tsa moriri, ke hore, liloko tse peli kapa lithako tse peli tsa moriri, ho bolelang moshanyana e monyenyanane." Al-Bukhari o ile a tlaleha hore Abdullah, Allah a thabe le eena, o itse: "Ka Allah, eo ho seng molimo ntle ho eena, ha ho Surah e senotsoeng ho tsoa Bukeng ea Allah ntle le hore ke tseba moo e senotsoeng teng, 'me ha ho temana e senotsoe ho tsoa Bukeng ea Allah ntle le hore ke tseba seo e se senoletsoeng, 'me haeba ke ne ke tseba mang kapa mang, o ne a tseba Buka ho mpheta ka Allah, likamele li ne li tla fihla ho eena, kahoo ke ne ke tla kalla ho eena." Ka lebaka lena, molekane o ile a khomarela boemo ba hae le Qur'an ea hae, 'me likarolo tsa matla le matla li ile tsa bokana ho mo pota-pota ho phatlalatsa boemo bona ka ho hlaka le ho laela balateli ba hae ba Kufa ho boloka Qur'an ea hae le ho mo sireletsa Ho sena rona a ka re Omar bin Al-Khattab o ne a le pele ho nako ea hae ha a ne a okametse ho hlophisoa ha Qur'an ka boeena ho thibela tsela ho latela liphapang pakeng tsa Bo-mphato mabapi le bokhabane bona le tlhompho ena, joalo ka ha re tla hlalosa hamorao .

Ho tloha ho tsamaea sehlohlolong sa mabaka ho ea ho ho buisana ka liketsahalo tsa nalane, re emisa Ntoeng ea Al-Qadisiyah le kabong ea thepa e hapuoeng Abu Faraj Al-Isfahani ea boletsoeng bukeng ea hae Al-Aghani: "Abu Ubaidah o itse: Yunus le Abu Al- Khattab o ile a re bolella, a re: Ha Letsatsi la Al-Qadisiyah le fihla, Mamosleme a ile a fumana libetsa, meqhaka, mabanta le melala, 'me ea fihla Cheleteng e ngata haholo, kahoo Saad a arola la bohloko eaba o qhala ba bang kaofela, kahoo mopalami oa pere. o ile a amohela likete tse tšeleletseng, le monna oa maoto likete tse

pele, kahoo ho ne ho setse chelete e neng e hasane, kahoo a ngolla Omar, hore Molimo a khahloe ke eena, ka seo a se entseng, kahoo a mo ngolla hore a khutlise Mamosleme a mahlano, fang ba ileng ba ikopanya le lona ba sa kang ba bona ketsahalo eo, kahoo a ba tsamaisa e le paki, mme a ngolla Omar ka seo, mme a mo ngolla hore se neng se setse bakeng sa bajari ba Qur'an. e ne e lokela ho ajoa, Amr bin Ma'd Yakrib a tla ho eena a re: U na le eng ka Buka ea Allah e Matla 'Ohle, A re: Ke sokolohetse ho Islam naheng ea Yemen, eaba kea futuha, 'me ka khelosa ke ho bala ka hlooho Qur'an : O na le kabelo efe tjheleteng ee?

A re: Bishr bin Rabi'ah Al-Khathami, mong'a Lebitla la Bishr, a tla ho eena a re: U na le eng ka Buka ea Allah? A re: Ka lebitso la Allah, Ea Mohau, Ea mohau. Batho ba ile ba mo tšeha 'me ha baa ka ba mo fa letho, kahoo Amr a bua ka seo:

Haeba re bolawa mme ha ho motho ya re llang

Maquraish a re, "Che, chelete ke tsena."

Re fana ka toka ho mang kapa mang eo boipiletso ba hae bo phethiloeng

Ha ho na tekano ha dinare li fanoa

Bishr bin Rabiah o itse:

Ke ile ka robatsa kamele ea ka heheng ea Al-Qadisiyah

Le Saad bin Waqqas Ali Amir

Mme Saad ke khosana ea bobee ba hae ho feta botle ba hae

Khosana e ntle ka ho fetisisa Iraq ke Jarir

Mme ho Molaodi wa Botshepehi ho na le merapelo ya boithaopo

Al-Muthanna o na le silevera le silika

Hopola, Molimo a u tataise, matla a lisabole tsa rona

Ka monyako o halalelang le thetso ho thata

Bosiung ba lerato la batho, haeba ke e mong oa bona

Mapheo a nonyana a tla alingoa 'me a fofa

Haeba re qeta likhetla tsa battalion

Re ile ra kena ho e 'ngoe e kang lithaba tse tsamaeang

U bona batho ba ho eona kaofela ba le hammoho joalokaha eka ke e mong oa bona

Botle bo nang le meroalo e phefumolohang

Kahoo Saad a ngolla Omar, hore Molimo o Matla Ohle A mo khahlise, ka seo a se buileng ho bona le seo ba se arabetseng, le ka lithothokiso tse peli, kahoo a ngola hore ke ba fe tsona bakeng sa mahlorehō a bona. A fa e mong le e mong wa bona dirham tse dikete tse pedi.”

Bothata bo teng mona ha se hore ha ba tsebe ka hlooho...ho hlompha ke tokelo ea bona ntle le khanyetso le hanyenyane...bothata bo bohōlo ke hore na ba rapela joang?! ... E, ho tšoara Qur'an ka hlooho ke tlamo ea ho lekana, empa ho tšoara Fatiha ka hlooho ke tlamo...'me na ho na le 'musi ea kang Omar Ka kelello e khōlo ea tlhophiso le ea tsamaiso, ka tlhaho o tlohella taba ena hore e fete ntle le ho e nka litemoso bakeng sa eona nakong e tlang?! Tlhaloso e utloahalang ke hore Qur'an nakong eo e ne e ntse e bokelloa le ho qotsoa, 'me Qur'an ea molao e ne e e-s'ō kopitsoe le ho ajoa, kahoo Omar a ba tšoarella.

Ho re matšoao a ho hloka kutloano a ile a hlaha nakong ea tlhōlo nakong ea puso ea Uthman ho etsa hore u ikutloe hore mehla ea mohlahlami oa hae, “Umar,” ha ea ka ea bona litlhōlo tse khōlo ka ho fetisisa le tse nang le tšusumetso e khōlō nakong ea puso ea Umar e ne e kenyelletsa metse ea lefatše la Boislamo ka mor'a moo: Egepeto, Levant, Iraq, Persia, le tse ling, 'me Ma-Byzantium a ile a lahlehelo a ke linaha tsa 'ona tse fetang kotara tse tharo, 'me 'Musō oa Sassanian oa khaotsa ho ba teng, 'me e 'ngoe ea

liphello tsa sena E ne e le ho kena ha bongata bo boholo ho Islam le ho kena ha bona sesoleng e ne e le ntho e ncha ho bona, 'me ba ne ba sokola ho ithuta eona le ho ithuta bolumeli ka Qur'an, e leng mohloli oa bona o moholo,' me ba ne ba tla ba teng ka ho fetisisa. angoa ke phapang ya dipuo le qabang ka yona.

Sehokelo se sieo ... 'nete mabapi le karolo ea Omar bin Al-Khattab:

Khalifa ea bobeli ea Tataisoang ka nepo, Omar ibn al-Khattab, o bile le karolo e kholo ho bokelleng Koran, 'me e ka 'na eaba e ile ea nka nako ena kaofela ka lebaka la nako ea bokhalifa ba hae Nako ea puso ea Abu Bakr al-Siddiq e ne e le tse peli lilemo le likhoeli tse tharo, 'me ka tlhaho, e ne e le nako e khutšoanyane ea ho phethela pokello ea Qur'an ka har'a lintoa tse mahlonoko le liqholotso tse ferekaneng, ha nako ea Omar ibn al-Khattab e nkile lilemo tse leshome le likhoeli tse tšeletseng, eo e neng e le nako e telele ka ho fetisisa ea puso ea bo-Caliph ba Tataisoang ka Nepo - ka mor'a nako ea Uthman ibn Affan, e neng e le lilemo tse leshome le metso e 'meli -' me e ne e tsebahala ka khutso e lekanyelitsoeng boemong ba ka hare, e leng se ileng sa lumella ho phethoa ha ho bokelloa ha Qur'an le. litlhoko tse nepahetseng haholo ... tse ka hlakisoang ho tsoa litlalehong tse latelang:

Bukeng ea Qur'an ka Ibn Abi Dawud: "Abdullah o re boleletse, a re: Abu Al-Tahir o re boleletse, Ibn Wahb o re boleletse, a re: Omar bin Talha Al-Laythi o re boleletse, ka matla a Muhammad bin Amr bin Alqamah, ka taelo ea Yahya bin Abdul Rahman bin Hatib, o itse: Omar o ne a rerile hore Ibn al-Khattab a batle ho bokella Qur'an, kahoo a ema har'a batho a re: "Mang kapa mang ea amohetseng Moromuoa oa Allah, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, eng kapa eng e tsoang ho Qur'an, a ke a e tlise ho rōna ba ngotse hore holim'a Qur'an, matlapa, le lithupa, 'me a ke ke a amohela letho ho mang kapa mang ho fihlela lipaki tse peli li ile tsa fana ka bopaki ba hore o ile a bolaoa ha a ntse a bokella." Ka hona, Othman bin Affan, eka Allah A khahlisoa ke eena, a re: "Mang kapa mang ea nang le eng kapa eng e tsoang bukeng ea Allah, a e tlise ho rona, 'me a se ke a e amohela. eng kapa eng ea seo ho fihlela lipaki tse peli li paka ka eona.

Eaba Khuzaymah bin Thabit o fihla a re: Ke bone hore le siile litemana tse peli tseo le sa kang la li ngola. O itse: “Ke amohetse ho tsoa ho Moromuoa oa Allah, Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso ka ‘nete, ho fihlile ho lona moromuoa ea tsoang har’a lōna ba lumelang, Ea mohau le Mohau, ho fihlela qetellong ea surah.

Othman a re: Ke paka hore li tsoa ho Molimo, joale u nahana hore u li behe hokae? A re: Tiisa ka bona ntho ea ho qetela e senotsoeng ho tsoa ho Qur’an, kahoo ke ile ka tiisa ka bona karabelo.

Tlalehong e 'ngoe, Omar a mo botsa 'me a re: Ke mang ea nang le uena tabeng ee? A re: Ha ke tsebe, ka Allah, haese hore ke paka hore ke utloile ho tsoa ho Moromuoa oa Allah, eka Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, le hore ke ile ka e utloisisa le ho e tšoara ka hlooho pakang hore ke utloile ho tsoa ho Moromuoa oa Allah, Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, eaba o re: Hoja e ne e le litemana tse tharo, ke ne ke tla e etsa Surah e arohaneng, ka hona, bonang! ikopanye le bona, 'me ke ile ka ikopanya le bona qetellong ea ho hloka molato “..’me pale ena, leha e bonahala e fosahetse ho fana ka maikutlo a hore Makhotla a ne a le mafolo-folo ho hlophisa li- surah tsa Qur’an, e leng phoso e kholo – joalo ka ha ho bile joalo. taelo ea boikhethelo e tsoang ho Molimo ea Matla 'Ohle e se nang boitelo ho eona - leha ho le joalo, ka lehlakoreng le leng, e totobatsa maemo a Omar Ka tlhokahalo ea boteng ba lipaki tse peli, ke tlhaloso e matla tabeng ena ho feta tlhaloso ea molao ea Al-Bukhari. , eo ho eona Khuzaymah a ikhethang. Tlalehong ena, ho na le bopaki bo tsoang ho Uthman bin Affan, ho latela polelo e 'ngoe, le Omar ka boeena, ho ea ka polelo e 'ngoe Ho hlakile hape ho tsoa tlalehong ena hore mong'a rona Omar o ne a okametse taba ena O ile a qaqisa lintlha tse qaqileng ka boeena le eena, mong'a rona Othman bin Affan, eo e neng e le moahloli ka linako tse ling tsa ho se lumellane ... 'me mohlomong Zaid bin Thabit o ne a le ka ntle ho komiti. sethaleng sena, hammoho le Ubayy bin Ka'b, kapa mohlomong ba ne ba se na moeli oa tokoloho le boikemelo, joalo ka ha ho tla tla hamorao ka mor'a moo nakong ea puso ea Othman bin Affan, eo re ka e bonang ka tsela eo Omar a neng a e-na le eona. e sebetsana le banna

ba babeli ba pale ena ea Al-Mustadrak libukeng tse peli tsa Sahih: (Abu Al-Abbas Muhammad bin Yaqoub o re boleletse, Al-Abbas bin Al-Walid bin Mazid o re boleletse, Muhammad bin Shuaib bin o re boleletse Shabur, Abdullah. bin Al-Ala bin Zubr o ile a re bolella, Ho latela buka ea Busr bin Ubayd Allah, ka taelo ea Abu Idris, ka taelo ea Ubayy bin Ka'b, eka Molimo A mo khahlise, hore ebe o ne a pheta: { O ile A beha ba sa lumeleng ka lipelong tsa bona Lijo, lijo tsa mehleng ea pele ho Islam, 'me haeba u ne u li sirelelitse, joalo ka ha ba entse, Mosikiti o Halalelang o ka be o senyehile ka nako eo A fihla 'me Umar a tsieleha, kahoo a romela hore a tlisoe a ntse a natefelo ke kamele ea hae e tšehali ? Kahoo Zaid a pheta ho feta kamoo re balang kajeno, 'me Omare a bua le eena ka thata,' me Ubayy a re ho eena: Na ke bue? A re: Bua, ke ne ke tseba hore ke ne ke e-ea ho Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse, 'me o ne a atisa ho etsa hore ke bale, ha u le monyako, kahoo haeba u rata hore ke bolelloe Based. ka seo a neng a se bala ho 'na, ke ne ke se bala, ho seng joalo nke ke ka pheta lentsoe ha feela ke sa phela A re: Ho e-na le hoo, ke phetela batho ha baa ka ba e ntša..

Ka matla a Abd al-Rahman ibn Awf hore Omar ibn al-Khattab, Allah a mo thabele, a bua le batho, 'me a utloa a re: "Ka 'nete batho ba re: "Molato oa ho tlepetsa ka majoe ka hare ho Buka ke ofe? ya Modimo, ho shapa?" Moromuoa oa Molimo, Molimo a mo hlohonolofatse, o ile a tlepetsoa ka majoe, 'me re ile ra tlepetsoa ka majoe ka mor'a hae. Hoja e ne e se ka taba ea hore batho ba bang ba ka bua kapa ba bang ba buang ba re Omar, Molimo A khahlisoa ke eena, a ekelitse ho hong Bukeng ea Molimo e sa tsoeng ho eona, ke ne ke tla e tiisa joalokaha e senotsoe.

Tlaleho ena e siea ntle le pelaelo ea hore Omar ibn al-Khattab o bile le karolo ts'ebetsong ea ho bokella le hore o ne a tseba se neng se hlakotsoe ka puo 'me a lula e le kahlolo, le ho latela molao ona le ho se kenyelelitse temana e hlakotsoeng ea ho tlepetsoa ka majoe ho Al-Qurtubi: Temana ea ho tlepetsoa ka majoe e ne e kenyelelitsoe ho Surah Al-Ahzab 'me e re: "Monna-moholo le mosali-moholo ha ba feba, ba tlepe ka majoe. Ehlile ke kotlo e tsoang ho Allah, 'me Allah ke eena Ea Matla, Ea Bohlae.)

Litlaleho tse ling li sutumelletsa ka tsela eo e ka 'nang eaba ha e lumellane le tatellano ea liketsahalo tsa histori, ho akarelletsa: Seo Al-Hasan a se boletseng: “Omar bin Al-Khattab o ile a botsa ka temana e tsoang Bukeng ea Molimo, 'me ha thoe: Ho bile joalo. 'me o ile a bolaoa ka Letsatsi la Al-Yamamah A re: Re ba Allah, 'me o laetse hore ho baloe Qur'an, ka hona e ile ea kopanngoa, kahoo ea e-ba ea pele ho Qur'an “...mme Omar o ne a se matleng a ho nka qeto ena. Hape seo Abu Ishaq a se boletseng, ka matla a ba bang ba bo-mphato ba hae. O ile a re:

“Ha Omar bin Al-Khattab a bokella Qur'an, a botsa: “Ke mang ea ngotseng batho? A re Saeed a laele 'me a tlohelle Zaid hore a ngole likopi tse 'ne tsa Qur'an, kahoo a romela Qur'an e le 'ngoe ho ea Kufa, le e' ngoe ho e 'ngoe ho ea ho Levant ho ea Hijaz..'me ka mokhoa o ts'oanang se boletsoeng ke Abdullah bin Fadala. O ile a re:

“Ha Omar a ne a batla ho ngola Imam, sehlopha sa bo-mphato ba hae se ile sa lula le eena, 'me sa re: “Haeba le fapana ka puo, e ngole ka puo ea Mudar, hobane Qur'an e senotsoe ho monna ea tsoang Mudar.” Ha ho na phehisano mabapi le mehato ena eo li etsahetseng nakong ea puso ea Uthman, empa tlaleho ka moralo oa eona o akaretsang e beha karolo ho Omar Nakong ea liketsahalo ka litsela tsena, e ka 'na eaba ba ne ba jere maikemisetso a phatlalalitsoeng a Omar, empa qetello e ile ea e-ba teng eseng ho mo fa nako ea ho li fihlela, 'me mohlahlami oa hae, Othman, a li fihlela, 'nete ka ho fetisisa, ho ea ka maikutlo a ka, ke se neng se phetoa ke Muhammad bin Sirin, ea itseng: “Omar o ile a bolaoa 'me Korani ha ea ngoloa. .”

E 'ngoe ea litaba tsa bohlokoa ke ho tsilatsila ha Omar bin Al-Khattab ho bokella Hadith tsa Boprofeta Al-Bayhaqi le Abd al-Zarraq ba boletse hore Omar o ne a batla ho ngola li-Sunnah, kahoo a botsa metsoalle ea Lengosa la Molimo, lithapelo tsa Molimo le lithapelo tsa hae. kgotso e be ho yena le lelapa la hae, ho etsa jwalo, mme ba mo eletsa ho di ngola. A re: Ke ne ke batla ho ngola Sunnah, 'me ka bolela ka batho ba bang pele ho lōna ba

ngotseng libuka, empa ba li tšollela holim'a tsona, ba lahla Buka ea Allah. Ha ke soka ke sotha Buka ya Modimo ka letho.

Hoja Qur'an e ne e hlophisitsoe ka har'a Qur'an, Omar o ne a tla tšaba eng?! ! Taba ena ea pherekano e ka 'na ea utloahala mehleng ea Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso, kaha Qur'an e ne e ntse e senoloa ho eena, 'me ho ka etsahala hore sena se etsahale ka matla mabapi le ho ngola li-hadith mothating ona oa pele ke oa bohlokoa haholo Ka hona, hoa utloahala hore Omar ibn al-Khattab o ile a ikhula ho bokelleng li-hadith Lebaka la sena ke hore Koran e ntse e hlophisoa, le tšabo ea pherekano lipakeng mengolo e ka etsahala ebile e lebeletsoe mona, ho lieha ho bokelloa ha hadith ho fihlela mohato oa morao le ona o amoheleha ebile o na le mabaka a utloahalang.

E boetse e hlalosa ho tiea ha Omar le baqolotsi ba hadith mothating ona, joalo ka ha ho boletsoe ho Sahihs tse peli: hore ha Abu Musa Al-Ash'ari a pheta hadith ka matla a Lengosa la Molimo, lithapelo le khotso tsa Molimo e be holim'a hae le lelapa la hae, mabapi le ho batla tumello ho mong'a ntlo, Omare a re ho eena: Ka Molimo, u tla fana ka bopaki bakeng sa hae, 'me Mamosleme a eketsa: Ho seng joalo ke tla u utloisa bohloko. Na ho na le e mong har'a lōna ea utloileng ho Moprofeta? Ubay bin Ka'b a re: Ka Allah, ha ho motho ea tla ema le uena haese e monyenyanane oa batho, kahoo ke ile ka paka le eena.

Le tlalehong ea Al-Sa'ib – Allah A khahlisoa ke eena – nalaneng ea batho ba khabane: Omar bin Al-Khattab o kile a re ho Abu Hurairah - Molimo a ba khahlise ka bobeli -: (U tlameha ho lahla hadith e tsoang ho Moromuoa oa Molimo kapa ke tla u kenya naheng ea Dus); Papiso ea ho lelekoa molokong oa habo, e ka boroa ho Hloahloeng ea Arabia, Omar bin Al-Khattab le eena o ne a le hlokolosi mabapi le litemana tsa hadith, kahoo o ile a nyatsa Abu Hurairah nakong ea Moprofeta, e se eka Molimo a ka hlohonolofatsa. ho eena 'me u mo fe khotso, hobane o ile a pheta hadith e neng e na le moelelo oa ho itšetleha, ho tsoa ho hadith ea Abu Hurairah, A re: "Re ne re lutse re pota-potile Moromuoa oa Allah, A eka Allah a ka re. Mo

hlohonolofatse, 'me u mo fe khotso, le rona Abu Bakr le Omar ka sehlopha, eaba Lengosa la Allah, Allah a le hlohonolofatse, a ema ka morao ho rona, a hana, A re hatakela, 'me ra tshaba hore kgaoha ho rona, mme re ne re tshohile, mme ra ema, mme ke nna wa pele wa ho tshoha, ka baka leo ka tswa ho ya batla Lengosa la Modimo, dithapelo le kgotso tsa Modimo di be hodima hae, ho fihlela ke fihla leboteng la hae. ho Ansari ea Banu al-Najjar Ke ile ka e pota-pota, ke ne ke khona ho e fumanela monyako, empa ha kea ka ka fumana o mong selemo e ne e le molatsoana - ka hona ke ile ka khothatsoa, 'me ka kena ho Moromuoa oa Allah, Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, eaba o re: Abu Kitten, kahoo ka re: E, Uena Lengosa la Allah Ke ile ka re: U ne u le har'a rōna, kahoo u ile ua ema 'me ua lieha bakeng sa rōna, kahoo re ne re tšaba hore u tla khaoloa sebakeng sa rōna, kahoo o ile a hlōla mabapi le rōna, kahoo ke ile ka qala ho tšoha. kahoo ke ile ka fihla leboteng lena, 'me ka tšoha joalokaha phokojoe e tšohile, 'me batho bana ba ka mor'a ka, eaba o re: "Oho Abu Hurairah, o ile a mpha meqathatso ea hae 'me a re: "Tsamaea le meqathatso ena e 'meli, bakeng sa mang kapa mang eo u kopanang le eena. ho tsoa ka mor'a lerako lena ho paka hore ha ho na molimo haese Allah, ka bonnete ba hore ke eena motho oa pele eo ke ileng ka kopana le eena le Omar, kahoo A re ho eena: "Meqathatso ee e 'meli ke eng, Uena Abu Hurairah? Kahoo ke ile ka re: Tsena ke meqathatso ea Lengosa la Allah, Ak'u Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, O nthomile le bona ho mang kapa mang eo ke ileng ka kopana le eena ho paka hore ha ho molimo haese Allah, ka pelo ea hae e tiileng Ka hona, Omar a otlala letsoho la hae lipakeng tsa matsoele a ka, eaba ke itihela ka mpeng ea ka, eaba o re: "Khutla, Abu Hurairah, kahoo ke ile ka khutlela ho Moromuoa oa Allah, A ntumelisa. jalo he ke ne ka thubega ka dikeledi, mme Omar a npalamisa, mme ene a le mo diretheng tsa me, A Modimo a segofatse le go mo naya kagiso, a re: "Molato ke eng ka wena, Abu Hurairah? Ke ile ka re: Ke kopane le Omar, kahoo ka mo bolella seo u nthomileng ka sona, eaba o otlala sefuba sa ka ka leqeba le ileng la etsa hore ke oele fatše, A re: "Ka hona, Moromuoa oa Allah A mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso, a re: Omare, ke eng e entseng hore u etse seo u se entseng? A re: Uena Lengosa la Allah, e se eka

ntate oa ka le 'm'e ba ka etsoa sehlabelo bakeng sa hao, U rometse Abu Hurairah ka meqathatso ea hao, e le hore mang kapa mang eo a kopanang le eena a ka paka hore ha ho molimo haese Allah, ka pelo ea hae e kholisehile ka tieo ka eona. eena Paradeise? A re: E, Le se ke la e etsa, hobane ke tšaba hore batho ba ka its'etleha ho eona, joale, ha ba e etse, Lengosa la Allah, Allah a le hlohonolofatse, le re: Ba e etse .

Taba ea ho qetela ke hore thato ea Omar e ne e le ho beha libuka tse ngotsoeng ka letsoho tse ileng tsa bokelloa nakong ea puso ea hae le pusong ea ba tlileng pele ho eena ho 'M'a Balumeli, Hafsa, mohlolohali oa Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, eseng. ho li phatlalatsa, ho bolelang hore Qur'an ea Hafsa e ne e le qalo, e le selelekela, e ntse e le mothating oa ho bokella, ho hlahloba, le bopaki ba lipaki.

Qur'an Hafsa

Ho ke ho hlokomeloe hore Qur'an e neng e behiloe ho Mofumahali Hafsa bint Omar e ne e le kopi ea pele le ea pele ea pokello ea Qur'an eseng Qur'an e felletseng Ho seng joalo, Abu Bakr kapa Omar ba ka be ba laetse. hang ka mor'a ho e qeta, ho e kopitsa le ho e abela libaka ka potlako Bopaki ba sena ke lintho tse peli:

Ntho ea pele ke hore likopi tse 'nè tsa Qur'an li ile tsa phatlalatsoa linaheng tse fapaneng ho fihlela mehleng ea Uthman ibn Affan Ke: Qur'an ea Ubayy ibn Ka'b, e neng e sebelisoa ke Ba-Damaseka le Basyria Baahi ba Homs ba e sebelisitseng Ho na le liphapang lipakeng tsa li-Qur'ane tsena tse sa hlokeneng ho qaqisoa ho latela tlhophiso ea li- surah, mabitso a tsona, le ho aroloa ha tse ling tsa tsona ho li- surah tse ling ka tlhokahalo e potlakileng le phephetso e kholo tlhokahalang ea ho bokella Mamosleme ho pota-pota Qur'an e le 'ngoe ka sebopeliso se kopaneng, tlhophiso, le likahare, ho seng joalo ba tla hanana joalo ka Batho ba Buka mabapi le Buka ea bona e Halalelang e patiloe ho moetsi oa liqeto 'Musong oa Boislamo, 'me haeba Qur'an e behiloeng ho Mofumahali Hafsa e ne e phethile morero ona, e ka be e bile ho utloahalang ho potlakisa ho fana ka fortiori, 'me Othman o ne a ke ke a hloka ho tsosolosa komiti hape. Ka sebele, mosebetsi oa ho bokella

Qur'an ka har'a Qur'an e le 'ngoe e ne e tla hloka nako e kholo ka lebaka la lipatlisiso, tlhahlobo, le bopaki ba lipaki bakeng sa bonnete le netefatso, haholo-holo nakong ea Omar bin Al-Khattab. o ne a tsebahala ka ho tiea ha hae litabeng tse joalo, joalokaha re tla bona.

- Taba ea bobeli: Ho ea ka litlaleho tse ling, Marwan bin Al-Hakam o ile a senya Qur'an ea Hafsa, eo Othman a sa kang a e etsa. o ile a alima ho Hafsa Qur'an ea hae, 'me ha a qopitsa Koran ea hae' me a e abela libaka, ha a ka a chesa Qur'an ea hae joalo ka ha a entse ka tse ling, empa a e khutlisetsa ho eena Mantsoe a Ea Matla 'Ohle ho Surah An-Nisa: (Ka 'nete, Allah U le laela ho khutlisetsa litšepiso ho beng ba tsona, 'me ha le ahlola lipakeng tsa batho, le ahlole ka toka." Ruri Allah ke motho ea mohau ea lemosang Bokae ba eona? Ka 'nete, Molimo o Utloa-Bohle, O Bona Tsohle (58) O ne a boetse a kholisehile hore e ke ke ea lumelloa ho phatlalatsoa har'a batho joalokaha Sena se ne se e-s'o ka se etsahala Ha Marwan bin Al-Hakam a khethoa Emir oa Madina nakong ea Khalifa ea Muawiyah bin Abi Sufyan, o ne a tšaba hore batho ba bang ba tla sebelisa kopi ena ea pele ea Qur'an 'me ba tsosolose khang ea Othman Qur'an ea molao, kahoo a romela ho Mofumahali Hafsa ho kopa likoranta, empa a hana. a ithiba ho fihlela lefung la hae... Salem bin Abd a re: Allah bin Omar: Ha Hafsa a e-shoa, 'me re khutla ho tsoa mo patang, Marwan o ile a romela molaetsa ho Abdullah bin Omar hore a mo romele likoranta, kahoo Abdullah bin Omar a mo romela. kahoo Marwan a laela hore li hlatsuoe, ebe li aroloa, ebe li chesoa, eaba o re: "Ke entse tjena hobane ke ne ke tšaba hore ha batho ba phela nako e telele, ba ne ba tla belaela likoranta tsena." e boletsoeng bukeng ea "Qur'ans" ka Ibn Abi Dawud.

Mokhahlelo oa boraro le oa ho getela oa ho bokella Qur'an nakong ea puso ea Khalifa ea boraro ea tataisoang ka nepo, Othman bin Affan:

Mona re amohela pale e tsebahalang e tsoang Bukeng ea Qur'an ka Ibn Abi Dawud: (Abdullah o re phetetse, a re: Muhammad bin Bishara o re phetetse, a re: Abdul Rahman o re phetile, a re: Ibrahim bin Saad o phetile. Ho rona, ka matla a Al-Zuhri, ka matla a Anas bin Malik, hore Hudhayfah bin

Al-Yaman o ile a tla ho Othman, mme o ne a loana le batho ba Levant Phuleng ea Armenian Abu Bakr Ka pele” ho bolela: ka pele le Azerbaijan le batho ba Iraq Hudhayfah o ile a bona ho se lumellane ha bona mabapi le Qur’an, eaba o re ho Othman bin Affan: “Uena Molaoli oa Tumelo, utloisisa sechaba sena pele ba sa lumellane ka Buka. Ba-Juda ba ile ba hanana.” Eaba o romela ho Hafsa, ‘Ntumelle meqolo eo e le hore re e kopitse ka har’a Qur’an, ebe re e khutlisetsa ho uena.”” Kahoo Hafsa a romela ho Uthman ka meqolo eo. kahoo Uthman a romela ho Zaid bin Thabit, Saeed bin Al-Aas, Abd al-Rahman bin al-Harith bin Hisham, le Abdullah bin al-Zubair, a ba kopa ho kopitsa meqolo ea Qur'an, 'me a re ho ba bararo. Banna ba Maquraishi: “Eng kapa eng eo uena le Zaid bin Thabit le sa lumellaneng le eona, e ngole ka puo ea Maquraish, hobane e ile ea senoloa ka puo ea bona Ho fihlela ha ba qopitsa mapephe ka har’a Qur’an, Uthman a romela Qur’an sebakeng se seng le se seng 'Me ho tsoa ho Qur'an eo ba neng ba e qotsitse, eaba o laela hore ho chesoe eng kapa eng e ka har'a letlapa kapa ho Koran, 'me ba bang ba re: E ile ea robeha ka letsatsi leo ka lekese 'Me sehlopha sa Maquraishi sa re: Lekese, 'me Zaid a re: "Taboo, kahoo a lebisa ho se lumellane ha bona ho Uthman, kahoo a re: Le ngole joalo ka lekese, hobane le ngotsoe ka puo ea Maquraish.

Tlhaloso ena e utloahala ka ho feletseng ka ho atolloa ha litlhōlo le ho kena ha batho ka bongata bolumeling ba Boislamo, ke tlhaho hore batho ba sa bueng Searabia ba utloe bohloko ka lebaka la bothata bo boholo ba ho bitsa Searabia phetolelo ea molao ea Qur'an e ile ea betla tsela bakeng sa ho phatlalatsoa ha likopi tse 'nè tsa botho tsa Qur'an tseo re neng re bua ka tsona libakeng tse ileng tsa lebisa ho ata ha lipuo le katoloso ea tšebeliso ea ea bosupa kapa ea borobong mangolo, ho ea ka litlaleho tse ling, ha a bitsa mantsoe a mang le ho a nkela a mang sebakeng sa a mang, ho sa tsotellehe sebaka se pakeng tsa libaka, a lemositse hore ntoea e ka hlaha ka lebaka la ho se lumellane ka Qur’an Ho potlakisa ho phethoa ha Koran ea molao le ho tsebahatsa lipuo tsa eona ka puo ea Maquraish. komiti nakong ea Abu Bakr Al-Siddiq.

Ho hlaha potso: Ke hobane'ng ha komiti e ile ea thehoa ho bokella Qur'an e sa atolosa ho kenyelletsa bohle ba boneng sehlabelo sa ho qetela?

Ho na le li-hadith tse tharo tse boletsoeng ho Sahih al-Bukhari tseo ho tsona re ka khethollang balekane ba nang le tsebo le boiphihlelo haholo ha ho hlophisoa Qur'an, 'me ba bang ba bona ba ne ba e-na le likopi tsa bona tsa Qur'an.

Ea pele: Ka matla a Anas bin Malik, ea boletseng hore Qur'an e ne e hlophisitsoe nakong ea Moprofeta, Allah a re hlohonolofatse le ho mo fa khotso, ke batho ba bane, kaofela ha bona ba tsoang ho Ansari: Ubayy, Muadh bin Jabal, Abu Zayd, le Zayd bin Thabit. Ke ile ka re ho Anas: Abu Zaid ke mang? A re: E mong oa malome oa ntate oa ka.

Ea bobeli: Ho tsoa ho Anas bin Malik, ea itseng: "Moprofeta, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, o shoele 'me ha ho motho ea ileng a bokella Qur'an haese ba bane: Abu Al-Darda', Muadh bin Jabal, Zayd bin Thabit, mme Abu Zaid a re: 'Me re e futsitse.

".

Ea boraro: Abdullah bin Masoud o ile a boleloa ho Abdullah bin Amr, mme a re: Eo ke monna eo ke ntseng ke mo rata, ke utloile Moprofeta, A re: Nka Qur'an ho ba bane ba Abdullah bin Masoud - kahoo a qala le eena -, le Salim, moreki oa Abu Hudhayfah, le Muadh Ibn Jabal, le Ubayy Ibn Ka'b, o itse: Ha ke tsebe hore na o qalile ka Ubayy, kapa ka Muadh Ibn Jabal.

Bongata bo reriloeng li-hadith tsena - ho tlosa ho se hlaka hofe kapa hofe - ke ho tšoara ka hlooho Ho latela matla a Zaid bin Thabit - Molimo a mo thabele -: "Moprofeta - lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae - le Qur'an e shoele. e ne e sa bokelloa ka letho," 'me o re ka boemo ba bongata nakong ea puso ea Abu Bakr, "Kahoo ke ile ka sala morao Koran eohle ea lehong, tšabo, le matsoele a batho."

Kahoo, ka ho kopanya hadith tsena, mabitso a hlahelletseng ke: Abdullah bin Masoud, Salem bin Maqil, moreki oa Abu Hudhayfah, Muadh bin Jabal,

Ubayy bin Ka'b, Zaid bin Thabit, Abu Zaid bin Al-Sakan, le Abu Al. - Darda. Ka hona, mosebetsi oa ho bokella Qur'ane mokhahlelong ofe kapa ofe o hloka thuso ea litsebi tsena tse emetsoeng ke mabitso ana a hlahelletseng, le hobane ba bang ba bona ba ile ba shoa nakong ea bophelo ba Moprofeta, eka Molimo o mo hlohonolofalitse le ho mo tlišetsa khotso, kapa a shoela tumelo, re tla khantša leseli ho Zaid bin Thabit, ea bileng lehlohonolo ka ho fetisisa, kaha o ile a bolela taba eo khafetsa, a bile a e-na le bokhoni ho eena, le Ubayy bin Ka'b, ea neng a e-na le Qur'an e tsebahalang, eo re tla e bolela ho eona. sebaka.

Ho Qur'an ea Ubayy ibn Ka'b, ho ne ho e-na le li-surah tse ling tse peli, "Al-Khula" le "Al-Hafd". Ho ea ka Al-Itqan ka Al-Suyuti, ke Surat Al-Khula, e reng: "Ka Lebitso la Allah, Ea Mohau, Ea Mohau, ho uena re a rapela, re a khumamela, 'me rea u ts'epa bakeng sa mohau oa Hao le ho tšaba kotlo ea Hao.

Ka matla a Al-A'mash, o itse: Ha a pheta Ubayy ibn Ka'b: Oho, Molimo, re kopa thuso ea hau, 'me re kopa tšoarello ea hau. Re u rorisa ha re u latole. Mme re tloha mme re siya ba o phatlollang. Oho Modimo, re O rapela. Ho wena re a rapela, re kgumama. Mona re leka le ho leka. Re tšepa mohau oa hao le ho tšaba tlhokofatso ea hao. Kotlo ea hau bakeng sa ba sa lumeleng e ke ke ea qojoa.

Ho tsoa ho Ibn Sirin, o itse: Ubayy ibn Ka'b o ngotse ka har'a Qur'an ea hae Fatihah al-Kitab le al-Mu'awwidhatayn, O Allah, re kopa thuso ea hau, 'me O Allah, ke uena eo re mo sebeletsang. khumamelo ea Ibn Masoud a ba siea, 'me Othman a ngola har'a bona Fatihah al-Kitab le al-Mu'awwidhatayn.

Ka matla a Ubayy ibn Ka'b hore o ne a tloaetse ho pheta li-Surah tse peli ka bonnete, kahoo a li bolela, le hore o ne a tloaetse ho li ngola ka har'a Qur'an ea hae.

Ho latela matla a Abd al-Rahman ibn Abzi, o itse: Ka har'a Qur'an ea Ibn Abbas, Ubayy ibn Ka'b le Abu Musa ba pheta: Lebitsong la Allah, Ea Mohau,

Ea Mohau. Oho Modimo, re kopa thuso ya hao, mme re kopa tshwarelo ya hao. Re u rorisa ka molemo oa hau, 'me ha re u lumele. Mme re tloha mme re siya ba o phatlolang. Mme e re: Oho Modimo, re O rapela. Ho wena re a rapela, re kgumama. Mona re leka le ho leka. Re tšaba tlhokofatso ea hau, 'me re tšepa mohau oa hau. Kotlo ea hau bakeng sa ba sa lumeleng e ke ke ea qojoa.

Hape ho ile ha tlalehoa hore ba bang ba Makhotla ba ne ba lumela ho li-surah tse na tse peli:

Ho latela matla a Omar bin Al-Khattab, o itse Qunoot ka mora ho khumama, mme a re: Ka lebitso la Allah, Ea Mohau, Ea Mohau. Oho Modimo, re kopa thuso ya hao, mme re kopa tshwarelo ya hao. Re u rorisa ha re u latole. Mme re tloha mme re siya ba o phatlolang. Ka lebitso la Molimo, ea mohau ka ho fetisisa, ea mohau ka ho fetisisa. Oho Modimo, re O rapela. Ho wena re a rapela, re kgumama. Mona re leka le ho leka. Re tšepa mohau oa hao le ho tšaba tlhokofatso ea hao. Koko ea hao e boima e holim'a ba sa lumeleng.

Ke ntho e utloahalang ho theha sehlopha leha e le sefe se sebetsang ho bontša ho tenyetseha ha ho se lumellane ho etsahala le ho lumellana ka qeto ea ho qetela e tlamang motho e mong le e mong 'me qetellong e finyelle lithahasello le melemo ea sechaba.

Ka hona, re ka fihlela qeto ea hore Ubayy ibn Ka'b o lahlile li-surah tse peli tse eketsehileng ho Qur'an ea hae ea botho 'me a lumellana le maikutlo a sehlopha e ne e le karolo ea thapeli, 'me ha ho le ea mong oa lipaki ea ileng a lumellana le eena hore li ne li phetoa joalo ka Qur'an mohlankana ea kang Zaid bin Thabit ho etella sehlopha pele.

Ka lehlakoreng le leng, ke nahana hore ba bang ba Bo-mphato ha baa ka ba bontša palo ena ea ho feto-fetoha ha maemo ho ea ho tse fapa-fapaneng, 'me sena se hlaha ho tloha kakaretso ea lintlha le liketsahalo tse tlalehiloeng libukeng tsa setso, The Companion e kholo Abdullah bin Masoud, ea neng a le ngata e moholo ho feta Zaid mme re buile ka eona ...

ho hlakile hore o ile a khomarela Koran ea hae ho fihlela qetellong mme a laela Batho ba Kufa ba e pata 'me ba se ke ba latela litaelo tsa Othman bin Affan Ho boleloa hore Qur'an e ile ea lula e le teng ho fihlela pusong ea Al-Hajjaj bin Yusuf, ea ileng a laela timetso ea eona.

Ha e le Abu Musa al-Ash'ari, o ile a bontša boemo bo fokolang haholo, kaha a laetse batho ba Basra hore ba se ke ba hlakola letho Koranteng ea hae, leha ba sa e fumane ho Othman's ba fumana ho Othman's Qur'an empa ha ba e fumane ka har'a Kurani ea hae, ba lokela ho e eketsa.

Ka 'nete, maemo a Makhotla a neng a khomaretse Qur'an ea bona a ne a tsejoa esale pele ke moetsi oa liqeto, 'me mohlomong ba ile ba fuoa monyetla oa ho nka karolo 'me ba hana kapa ba bontša manganga hape ho hlakile hore likopi tsena tsa Qur'an e ne e se tsona sepheo sa tumellano har'a Makhotla ohle, ho seng joalo Khalifa Uthman bin Affan a ka be a sa ka a kena mathateng a ho kopitsa le litšenyehelo tsa pampiri le enke tseo e neng e li hloka, 'me a ka be a khotsofetse ka ho khetha e 'ngoe ea tsona Koran , kapa tse ratoang ka ho fetisisa, le ho etsa liphetoho tse itseng ho tsona...empa mosebetsi o neng o hlokahala o ne o le moholo ho feta oo, e leng ho phethela pokello ho latela maemo a behiloeng nakong ea puso ea Abu Bakr le Omar, ha ho ntse ho etsoa puo ea puo e le 'ngoe. , e leng puo ea Maquraish, ka lebaka la ho ikopanya le Moprofeta ho eona, lithapelo tsa Molimo le khotso li be holim'a hae.

Abdullah bin Masoud ... molekane ea nang le maikutlo a khethehileng

Ha re hlahloba litlaleho tse mabapi le ho bokelloa ha Koran libukeng tsohle tsa khale tsa nalane, re fumana khutso e felletseng lehlakoreng la komiti ea semmuso e ileng ea theoa bakeng sa mosebetsi ona mehleng ea Abu Bakr, Omar, le Uthman, ntle le lintlha tse ling tse pharalletseng tseo Zaid bin Thabit kapa ba bang ba buileng ka tsona mabapi le maemo a pokello le maemo a akaretsang, ntle le ho bua ka leha e le efe ea tsona Ho se lumellane kapa ho e phatlalatsa ka lebaka la ho ba le kutloelo-bohloko ea mosebetsi oo, o neng o hloka hore ea etsang liqeto a be le a Sehlopha sa mosebetsi se tšoanang ho tloha qalong, kahoo khetho ea Zaid bin Thabit e

ne e utloahala ka ho feletseng Ke Zaid bin Thabit bin Al-Dahhak Al-Ansari ho tsoa ho Banu Al-Najjar, bo-malome oa Lengosa la Molimo Madina Letsatsing leo Moemeli a ileng a tla Medina, moo ntat'ae a ileng a hlokahala ka letsatsi le le leng, Buath o ne a tseba ho ithuta lipuo ka nako e khutšoanyane, kahoo o ne a le haufi haholo le Moprofeta 'me a mo sebelisa mangolong : Ho ile ha tlišoa Moprofeta ho 'na ha a fihla a e-tsoa Madina, 'me ha thoe: Sena se tsoa ho Banu al-Najjar, eaba o bala li- surah tse leshome le metso e supileng, eaba ke mo phetela tsona 'me a li rata, kahoo a re: "Ithute Ba-Juda, hobane ha ke ba tšepe ho ea ka buka ea ka." Ke ile ka etsa joalo, 'me halofo ea khoeli e ne e se e fetile ho fihlela ke e tseba hantle, kahoo ke ne ke ba ngolla, 'me haeba ba ne ba mo ngolla, ke ne ke tla mo balla. Ho latela matla a Thabit bin Ubaid ho Zaid bin Thabit a re: "Moromuoa oa Allah o itse ho 'na: "Na u ntlatfatsa Sesyria?" Ka re: Che. O ile a re: "Joale ithuteng eona, hobane libuka li tla ho rōna." A re, "Ke ithutile yona matsatsing a leshome le metso e supileng." Al-Amash o itse: Libuka li ne li tla tla ho eena tseo a neng a ke ke a batla ho li bona haese tseo a neng a li tšepile, ke ka lebaka leo a ileng a bitsoa Mofetoleli oa Moromuoa. Zaid bin Thabit o ile a bala ho Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso, habeli ka selemo seo a shoeleng ka sona, 'malo ona o ne o bitsoa polelo ea Zaid bin Thabit hobane o ile a e ngolla Moromuoa oa Allah 'me a mo balla eona. o ile a bona thapelo ea ho qetela, 'me o ne a tloaetse ho e pheta ho batho ho fihlela a e-shoa.

Re tla ho Abdullah bin Masoud, eo e leng Abu Abdul Rahman Abdullah bin Masoud bin Ghafil Al-Hudhali...motho oa botšelela ho sokolohela ho Islam le e mong oa baromuoa ba Paradeise Mabapi le ho sokolohela ho Islam, o re: "Ke ne ke Alisa linku bakeng sa Uqba bin Abi Muait, ka nako eo Moromuoa oa Allah, Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, eaba Abu Bakr oa feta pela ka, 'me a re: "Oho moshanyana, na ho na le lebese?" Kea tšepahala." A re: "Na ho na le nku eo petsana e sa kang ea e ntša?" Kahoo ka mo tlišetsa nku, 'me a e hlakola, eaba lebese la kena ka sekotlolong, eaba o re ho eona matsoele: "E fokotse, joale ka tla ho eena ka mor'a mona, ka re: Uena Moromuoa oa Allah, nthute polelo ena, eaba oa

phumula hlooho ea ka, eaba o re: “U moshanyana ea rutehileng...” E ne e le eena oa pele oa ho pheta Qur'an ka lentsoe le phahameng Mecca le har'a bafalli ba eang Abyssinia, 'me ke eena ea ileng a bolaea Abu Jahl le ho mo khaola hlooho ntoeng ka mor'a hore mora oa ka Afraa a mo otle Moprofeta, 'me o ne a atisa ho kena' me a tloha ntlong ea hae hoo Abu Musa Al-Ash'ari, eo e neng e le mojakhi ho tloha Yemen ho ea Madina, a nahana hore Ibn Masoud ke e mong oa ba ntlo ea Moprofeta, 'me Moprofeta o ne a rata ho utloa Mohalaleli. Qur'an ho tsoa ho eena.

Litlaleho tse pharalletseng mabapi le mekhoa ea ho ruta Qur'an ka Abdullah bin Masoud le balekane ba hae ba 'maloa ke hore o ne a lumella ho bala Qur'an ka moelelo e le ho nolofaletsisa ba neng ba thatafalloa ho bala le ho e nkela sebaka. lentsoe le le leng le tšoanang le lona, haeba e 'ngoe e ne e hlakile haholoanyane' me e sa fetole letho la moelelo oa pele empa e hlakisitse se neng se boleloa ke Abu Ubaid e kenyelelitsoeng makhabaneng a hae le Ibn Al-Anbari le Ibn al-Mundhir. bolaoli ba Aoun bin Abdullah, boo Ibn Masoud a ileng a bo pheta ho monna, “Sefate sa Zaqqum ke sejo sa moetsalibe.” Monna eo a re: Sejo sa khutsana o se pheteletse ho eena, empa leleme la hae ha lea ka la otloloha A re: Na u ka re: Ke lijo tsa baetsalibe? A re: Ho joalo. A re: Etsang joalo. Ke ntho e tšoanang le eo Abu Al-Darda' a e entseng, Saeed bin Mansur, Abd bin Hamid, Ibn Jarir, Ibn Al-Mundhir, le Al-Hakim ba e phethile 'me ba e tiisa ka matla a Hammam bin Al-Harith, ea boletseng. : Abu Al-Darda' o ne a phetela monna e mong, "Sefate sa Zaqqum ke lijo tsa baetsalibe," kahoo monna eo a qala ho re: Lijo tsa khutsana. Ha Abu Darda a bona hore ha a utloisise, a re: Sefate sa Zaqqum ke lijo tsa batho ba sa tšabeng Molimo.

Al-Tabari ea boletsoeng bukeng ea hae Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an kapa Jami' al-Bayan mabapi le tlhaloso ea temana ea Qur'an kapa Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an e tsejoang. e le “Tafsir al-Tabari: Ibn Masoud o ne a tloaetse ho re: Elias ke Idris, kahoo a pheta: Ka 'nete, Idris ke e mong oa manqosa. A bala: Khotso e be holim'a Idrasin.

Ibn Qutaybah o boletse bukeng ea hae ea Interpretation of the Problem of the Qur'an: hore Ibn Masoud o ne a tloetse ho pheta: "Me lithaba li tla ba joalo ka k'hothone e phuthoang" ho e-na le "khothone e phuthoang" hobane fatše ke boea, 'me lithaba li tla tšoana le k'hothone e phuthoang. sena se hlakile ebile se bonolo ho utloisisa.

Mujahid a re: Re ne re sa tsebe hore na al-Zukhruf ke eng, ho fihlela re e bona bukeng ea Ibn Masoud: Kapa u tla ba le ntlo ea khauta, joalo ka ha ho boletsoe tlhalosong ea Al-Tabari.

Al-Zamakhshari o hlalositse bukeng ea hae Al-Kashshaf mabapi le linnete tsa liphiri tsa tšenolo le mehloli ea lipolelo tse mabapi le likarolo tsa tlhaloso: matsoho a polelong ea Ea Matla 'Ohle: "Le lesholu le motona le lesholu le letšehali, le khaole joalo. ba tsoe matsohong a bona" ka matsoho a mabeli a matona, hobane Ibn Masoud o bala: Kahoo ba khaole matsoho a bona a matona.

Boemo bona bo joalo ka Anas bin Malik, joalo ka ha ho boletsoe litlalehong: Yahya bin Dawud Al-Wasiti o ile a mpoella, a re: Abu Usama o re boletse, ka matla a Al-A'mash, a re: Anas o balile sena. temana (Ka sebele, ho qala ha bosiu ho thata ho feta le ho bua hantle), 'me ba bang ba batho ba re ho eena: O Abu Hamzah Ho e-na le hoo, ke (mme ke ema nakoana). : Ke ema, ke ikemiseditse, mme ke lokise e le nngwe.

Musa bin Abd al-Rahman al-Masruqi o ile a mpoella, a re: Abd al-Hamid al-Hamani o ile a re phetela, ka matla a al-A'mash, a re: Anas o balile ('me ke ema nakoana) mme ka etsa puo e kgutshwane; Ho ile ha thoe ho eena: Uena Abu Hamza, ke feela (mme ke ema Anas a re: Ke ikemiselitse, ke ema, 'me ke motho a le mong.

Molao o lateloang ke ba bang, ho kenyeletsoa le Ibn Masoud, joalo ka ha re bone pejana, o tsoa ho bongata ba mangolo, 'me re utloisisa hore ho tsoa ho hadith ea Ubayy ibn Ka'b hore Moprofeta, lithapelo tsa Molimo le khotso li be holim'a bona. A re: "Ntate, ke ile ka bala Qur'an, 'me ke ile ka re ho 'na lengolong le le leng kapa a mabeli, eaba lengeloi le neng le e-na le

'na le re: "E-re." Litlhakung tse peli ke buile ka litlhaku tse peli , eaba ke boelloa ka litlhaku tse peli kapa tse tharo, kahoo lengeloi le nang le 'na la re: "Bua ka litlhaku tse tharo," ka bua ka litlhaku tse tharo, ho fihlela a fihla ho tse supileng, eaba o re, "Ha ho le e 'ngoe ea tsona haese. Shaaf e lekane ha u ka re Ea Utloang, Ea Tseba Tsohle, Ea Matla, O Bohlale bohle." Ntle le haeba u qetella temana ea kotlo ka mohau kapa temana ea mohau Ka tlhokofatso) le seo E se boletseng ke Abu Bakra Nafi' bin." Al-Harith, ho latela hore Moporofeta, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae: (Gabriel o itse: Bala Koran ka lengolo le le leng, Mikaele a re: Ithute haholoanyane ka eona." A re: Ka litlhaku tse peli, ho fihlela a a fihla ho litlhaku tse tšeletseng kapa tse supileng, eaba o re: "Kaofela ha tsona li lekane, ha feela a sa phethahatse temana, kapa temana ea mohau ka kotlo e kang polelo ea lona e reng: Tloong! Ka ho kopanya moelelo oa li-hadith tse peli, hoa khoneha ho nkela mantsoe a Koran sebakeng sa a mang a fetisang moelelo o tšoanang ha feela u sa nke sebaka sa kotlo ka mohau kapa ka tsela e fapaneng le eona e tlohetsoe Ea Utloang Tsohle, Ea Tseba Tsohle, Ea Matla 'Ohle, Ea Bohlale 'ohle ho khetha tabeng ena, Ibn Masoud o re: " Ha se phoso ka har'a Qur'an ho bala sebakeng sa (Ea Tsebang Tsohle). ba Bohlale). Ho e-na le hoo, o beha temana ea mohau sebakeng sa temana ea tlhokofatso "Haeba monyako ona o ne o buletsoe lefung la hae ka nako ena, o ka be o ile oa lebisa pherekanong e neng e ke ke ea e-ba teng pele ebe tlokotsing ka ho tsamaea ha Qur'an ea pele. moloko o neng o tsamaea le Moprofeta le ho utloisisa maikemisetso a hae Ho ne ho hlokahala ho kopanya mofuta oa ho qetela oa Qur'an le ho qhelela ka thoko ba neng ba tsitlallela Ka mokhoa ona, 'me ke nahana hore ea ka pele ho bona ke molekane Abdullah bin Masoud. 'me seo ke ratang ho se bua mona ke hore ha re boemong boo re etsang liphoso har'a bo-mphato ba ka 'me re phahame ho ea ka pono ea ba bang Moprofeta, eka Molimo a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso, ka bots'epehi bohle.. empa E le baruti ... ha e le Bo-mphato ba ileng ba fetoha setsi sa puso le lipolotiki, pono ea bona e ile ea eketseha, le meleko eo ba neng ba e bona ka ho hlaka ka pel'a bona. e entse hore ba nahane ka tsela (e sebetsang) e neng e lebelletse likotsi esale pele le ho nka mehato ea ho itšireletsa khahlanong le tsona.

Lebaka le leng la ho qhelela ka thoko molekane e moholo Abdullah bin Masoud le lona le bakoa ke boemo ba hae ho Al-Fatihah (taba e tsekoang) le Mu'awwidhatayn, leha Koran ea hae e sa ba kenyelle, empa ho e-na le hoo o li bona e le likopo tse sa lokelang ho ngoloa ka har'a Qur'an Abd bin Hamid ea qotsitsoeng, Muhammad bin Nasr Bukeng ea Thapelo, le Ibn al-Anbari ho Qur'an, ka matla a Muhammad bin Sirin. Ubayy bin Ka'b le Uthman bin Affan ba ne ba ngola Fatihah ea Buka le Mu'awwidhatayn, empa Ibn Masoud ha a ka a ngola leha e le efe ea tsona. Abdul bin Hamid o ile a pheta ho tsoa ho Ibrahim, ea ileng a re: Abdullah bin Masoud ha a ngola pulo ea buka ka har'a Qur'an, 'me a re: Hoja ke ne ke e ngotse, e ka be e ngotsoe qalong ea ntho e' ngoe le e 'ngoe. . 'Me ho na le litlaleho tse tsoang ho Zirr ibn Hubaysh tseo a ileng a li botsa Ubayy ibn Ka'b mabapi le boemo ba Ibn Masoud mabapi le li-Mu'awwidhatayn tse peli a bolella Ubayy hore moena oa hau o ba phetela ho tsoa ho Qur'an [Ho itsoe ho Sufyan: Ibn Masoud ha a ka a latola] A re, Ke ile ka botsa Moromuoa Molimo A re A mo hlohonolofatse ka bolellwa," mme ka re, "Re bua jwalokaha Lenqosa la Modimo le boletse." Tlaleho ea bobeli e tsoa ho Sahih al-Bukhari: "Ke ile ka botsa Ubayy ibn Ka'b eaba ka re: "O Abu al-Mundhir, khaitsele ea hao Ibn Masoud o re tjena le tjena (ho bolelang hore ba lelekang moea o halalelang ke Ubayy). Moromuoa oa Allah a le hlohonolofatse, 'me a re ho 'na: Ho ile ha thoe ho 'na, eaba ka re, A re: Ka hona re re re joalo ka Moromuoa oa Allah, Molimo a mo hlohonolofatse, a mo fe. khotso, ho boletse.

Le kanelong e 'ngoe e hlakileng haholoanyane ka mantsoe a eona: (Ke itse ho Ubayy bin Ka'b: Ibn Masoud ha a ka a ngola ba lelekang moea ka har'a Qur'an ea hae, ka hona a re: Ke paka hore Moromuoa oa Allah, Allah. mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, a mpoella hore Gabriele o itse ho eena: E-re: Ke batla setšabelo ho Mong`a oa lihloliloeng, eaba ke re: E-re: Ke batla setšabelo ho Mong`a batho yona, hoba re bolela seo Moporofeta, eka Modimo a mo hlohonolofatse, mme a mo fe kgotso, a se boletseng.

Ke lumela hore maikutlo a Ibn Masoud mabapi le batho ba babeli ba ntšang meea, leha a ne a fositse ka bona, e ne e le likopo tse tlleng e le pheko ea

nakoana bakeng sa boemo bo ikhethang, bo khethehileng le ba nakoana bo ileng ba hlahela Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo tlišetsa khotso. , le ketsahalo e boletsoeng ho Sahih al-Bukhari, ka matla a Mofumahali Aisha, eka Molimo o khahlisoa ke eena: (Moromuoa oa Allah, A Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, o loile monna ea tsoang hara Zuraiq, ea bitsoang. Labid bin Al-Aasm, esita le Moromuoa oa Allah, Allah a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso, o ne a nahana hore o etsa ntho e itseng, empa a se ke a e etsa, ho fihlela letsatsi le le leng - kapa bosiu bo le bong – a bile le 'na Empa a bitsa. mme a bitsa, yaba o re: Oho Aisha, na o ile wa utlwa Hore Modimo o mphile fatwa mabapi le seo ke neng ke mmotsa ka sona, banna ba babedi ba tla ho nna, mme e mong wa bona a dula hloohong ya ka, e mong maotong a ka, le e mong ba re ho motsoalle oa hae: “Ho na le molato ofe ka monna eo?” A re: “Ke mang ea e entseng? le lehlomela le omeletseng la sefate sa palema sa monna, A re: Le kae moo le leng teng Dharwan Seliba. a tla a re, O Aisha, eka metsi a eona a tšetsoe ka henna, kapa joalokaha eka lihlooho tsa lifate tsa palema ke lihlooho tsa bademona. Ke ile ka re: Uena Moromuoa oa Allah, na ha ua e ntša? A re: Molimo o mpholisitse, empa ke ne ke hloile ho hlohlelletsa batho bobele, kahoo a laela hore a epeloe.

Boemong bona mabapi le Al-Mu'awwidhatayn haholo-holo le Al-Fatihah, Ibn Masoud o ne a fapane le bongata ba Makhotla, haholo-holo hloohong ea bona e ne e le Caliph Uthman ibn Affan, ea ileng a tšoara Qur'an ka hlooho 'me a e tseba hantle. moo, ho ea ka litlaleho tse ling, a ileng a khona ho phethela Qur'an ka rak'ah e le 'ngoe Ka hona, ke bona hore maemo a pele a Ibn Masoud le motlotlo oa hae ka Qur'an ea hae Taba e khethehileng e etsa taba ea ho kenya letsoho ha hae. komiting ea pokello ea Qur'an e tsekisanoang, ho e-na le ho thusa ho phethela mosebetsi ho latela maemo a sebetsang ho motho e mong le e mong 'me a hloka ho tenyetseha le ho ipeha tlas'a maikutlo a bongata le liqeto tsa ho qetela tsa lihlopha tsa komiti. Boemo ba Ibn Masoud mabapi le Zaid bin Thabit le bona bo oela sehlopheng sona seo Al-Zuhri a re: Joale Abdullah bin Abdullah bin Utbah o ile a mpoella hore Abdullah bin Masoud ha a rate Zaid bin Thabit ho

kopitsa Qur'an, 'me a re: O sechaba sa Mamosleme. Ke khaotsoe ho qopitsa mongolo oa Qur'an, 'me motho ke eena ea okametseng ka Allah, ke sokolohetse ho Islam, 'me o ka pelong ea mofutsana ea batlang Zayd bin Thabit Abdullah bin Masoud o itse: Lōna batho ba Qur'an, le pate Qur'an eo le nang le eona, 'me le e sothe, hobane Allah o re: 'Me mang kapa mang ea thetsang o tla tlisa seo a se sothileng ka letsatsi la tsoho: 161] Kahoo kopana le Allah ka Qur'an (e bolelang hore O tla boloka Qur'an ea hae a e pate 'me a ke ke a lumela ho e chesa e le hore a tle a e tlise ka Letsatsi la Tsoho." Al-Zuhri a re: "Ke utloile ho thoe ba bang. ea metsoalle ea Lengosa la Allah, Molimo a le hlohonolofatse le ho mo fa khotso, ba ne ba sa rate seo ho latela seo Ibn Masoud a se buileng pele, ho na le mokoallo oa kelello oo re o utloisisang moeeng oa sheikh ea qetileng bophelo ba hae. ka Qur'an." O holile tsebong ho Islam 'me o tšoare Buka ea Molimo ka hlooho ho feta ea neng a tšepetsoe bopresidente ba komiti, 'me o monyane ho eena ka lilemo tse ka bang mashome a mabeli, le haeba oa morao o ne a e-na le tsebo e fetang ea hae. le tsebo ea ho rala Qur'an le mantsoe asele ho eona, ao ka tlhaho a ileng a kena puong ea Maquraish, kaha ha e le hantle ke sechaba sa khoebo.

Lebaka le leng ke hore puo ea Abdullah bin Masoud e ne e le ea Huzayl, e seng ea Maquraysh, 'me keletso ea Uthman ho komiti e ne e hlakile ka ho sebelisa puo ea Maquraysh, polelong ea hae: "Haeba le sa lumellane ka ntho e itseng, le ise puong ea Maquraish. , hobane Qur'an e senotsoe ka puo ea bona." Mohlomong sena le sona se ne se sa lokela Ibn Masoud... Taba mona ha e amane le Ibn Masoud kapa leeme leo a tla le bontša leloko la habo, Hudhayl Molimo ha ho joalo - empa ho beha motho ea tsebang Qur'an hantle ho latela puo ea morabe o mong ntle le oa hae ha ho e-na le ho se utloane, 'me ho ka bula tsela ea khohlano ea morabe kapa khang e ka qhomang. holim'a taba ena e le ho bontša ho tlotloa Le ho bonts'a borui ba morabe ka mong ka mahlalopa a eona le ho leka ho laola Qur'an ka nako ea ho se utloane 'Musu oa Mamosleme o ne o sa kokobela le matla a ntoa khahlanong le baipehi ba boporofeta le ba thibelang zakat ho tsoa melokong kamora lefu la Moporofeta, khotso le mahlohonolo li be holim'a

hae, 'me e ne e sa itokisetsa ho loana ntoa e 'ngoe ka lebaka la Qur'an, eo e neng e sa e hloke... Ke e 'ngoe ea merabe e meholo e nang le matla a maholo, matla, boemo le bohlokoa mehleng ea pele ho Boislamo le Boislamo Ho lekane hore Abu Jahl o ile a qeaqea haholo ho lematsa Abdullah bin Masoud ha a pheta Qur'an. ka lentsoe le phahameng, ka lebaka la ho tšaba matla a moloko oa hae, batho ba kheleke puong ea lehoatata le batho ba lintoa le litlhaselo.

Hape hlokomela hore puo ea Hudhayl e bile le karolo e kholo ho Qur'an 'me e ne e e-na le tšusumetso kutloisisong ea eona, ho kenyelletsa le mantsoe a mashome a mane a metso e ts'eletseng: "Seo ba se rekileng (ba rekisitse) se sebe - kea u rohaka (sebe) - se rarollotsoe. ho hlala (ho e fihletse) - ho rapetsoe (hloekile) - sejana (lihora) - li tlose" Hang-hang) - Maraghma (mofalli) - bobe (bohlanya) - Farqana - Khadr (Hud) - Walija (bettina le bahalaleli) - lelapa (ho hloka) - tsoa - bahahlauli (batho ba itima lijo) - mesarelo - 'mele oa hau (thebe) - kotulo (ha ho letho haese bao Lefatše) - moriti oa (o fetohile) - ba sebelisang chelete e ngata (ba majabajaba) - joalo ka eena (ho eena) - ho tlepetsoa ka majoe (ho belaela) - defiant (ts'ababelo) - ho tšepa (ho tšaba)... Ke hore, re tobane le puo e phelang e nang le meeelo e mengata le e khonang ho e nkela sebaka, 'me ba bang ba ka belaela Ka tabatabelo ea beng ba eona ho ba le batho ba bangata ba tlang ho ba teng. tlotla e kang ena, e hlohlelletsang dikgohlano tsa meloko.

Ka hona, ho bokelloa ha batho ka puo e le 'ngoe, e leng puo ea Maquraish, ke taba e utloahalang e sa hlokeng bonnete, ha ho nahanoa ka tšimoloho ea Moprofeta, eka Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso ho lekane ho sitisa khohlano efe kapa efe ea morabe haeba ho khethoa puo e 'ngoe nakong ea phehisano, 'me sena ke seo lihlooho tse ling tsa bofetoheli li ka se nahanang ha motho a khetheloa komiti Kantle ho Maquraish, ba hasanya khetho ea hae bakeng sa puo ea hae tsela eo e seng 'nete, 'me ntoa e qhoma hohle, 'me ho phekola likhohlano boseeng ba eona ke ho nahana ha bohlokoa ka taolo ea kotsi le litaba tsa lipolotiki Ke boletse pele hore e 'ngoe ea mabaka a ho ba le likhohlano tse ntseng li mpefala nakong

ea puso ea Khalifa ea Tataisoang ka Tokelo Uthman bin. Affan ke ho haella ha mokhatlo oa mecha ea phatlalatso o neng o tla hlakisa ntlha ea maikutlo a caliphate O ile a bua ka litaba tse ngata 'me a li hlalosa ka nako, ka mokhoa o kholisang le o qaqileng.

Ha e le kotlo ea Uthman bin Affan ho Ibn Masoud le ho mo shapa ho fihlela a robaha likhopo, ke boiqapelo le boiqapelo, hobane ho otlala le ho otlala ka lebaka la ho se tšoane ha maikutlo e ne e se mokhoa oa Khalifa Uthman bin Affan, ho seng joalo re ne re tla etsa joalo. re bone ha a khumama ka pel'a rona liketsahalang tse ngata tse fapaneng le tse fapaneng ... 'me o ne a tsebahala ka tumellano ea hae e bonolo har'a batho ba mehleng ea hae Le mamello.

Litlhaku tse hlano, tse supileng, tse robong kapa tse leshome:

E 'ngoe ea lintho tse tsietsang litsebi haholo ke mofuta oa mangolo a Qur'an ao e senotsoeng ka ona le a boletsoeng ho Hadith tse boletsoeng ntle le hore li hlalose kapa li senoloe. ho se lumellane, leha e tsebahalang haholo ke hore ba supileng..

Moromuoa oa Allah a mo hlohonolofatse le khotso – o itse: “Qur'an e senotsoe ka likarolo tse hlano: tse lumelletsoeng, tse hanetsoeng, tse tiileng, tse tšoanang le tsa maele, ka hona, lumella se lumelletsoeng, thibela se hanetsoeng. etsa ho ea ka se lumelletsoeng, lumelang ho se hlakang, 'me le nahane ka maele.” (Ho pepesa mekhoa le lintlafatso kabong ea Hadiths ea Al-Masabi ka Sadr Al-Din Al-Manawi). Al-Bayhaqi o e phethile ka bokhabane ba Qur'an ho tsoa ho batho ka matla a Abu Hurairah, eka Molimo a mo thabele, ka mantsoe ana: "Qur'an e senotsoe ka likarolo tse hlano: e molaong, e hanetsoeng, e tiileng. , tse tšoanang, le lipapiso.”

Hadith e fokolang e tsoang ho Abdullah bin Masoud ke hore Moprofeta, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, o itse: Buka ea pele e ile ea senoloa ho tsoa khaolong e le 'ngoe holim'a lengolo le le leng, 'me Qur'an e ile ea senoloa ho tloha likhaolong tse supileng ho ea ho tse supileng. mangolo: tse thibelang le tse laetseng, tse molaong le tse hanetsoeng, tse

gekisang le tse ts'oanang le tsona, le maele, kahoo le etse molao le hanetse se seng molaong, le etse seo le se laetsoeng, le itebele ho seo le se hanetsoeng le etse ho latela se hlakileng, le lumele ho tse tšoanang le tsona, le re: “Re lumela ho Allah;

Ho ile ha boleloa mangolo a ka bang robong, 'me ka hore ba re:

Ka 'nete, Qur'an ke litlhaku tse robong feela tseo ke tla u fetisetsa ho uena temaneng ea lithoko ntle le ho khathala.

lumelleha, ho hanetsoe, ho lumelletsoe, ho ts'oana, litaba, selelekela, pale, thero, maele

Ho Hadith e fokolang e tsoang ho Ali bin Abi Talib, Moprofeta, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, o itse: “Qur'an e senotsoe ka litlhaku tse leshome: ea tlisang litaba tse molemo le mohlokomeli, mohlakoli le mohanyetsi. e hlakotsoe, thuto le papiso, e tiileng le e ts'oanang, e lumelletsoeng le e hanetsoeng.

Ke lumela hore palo ha ea rerehoa ho lekanyetsoa, empa e le ho atisa, ho bolelang hore ha se palo e itseng, e felisang bothata ba ho se lumellane ka palo, joalokaha litsebi tse ling li 'nile tsa pheha khang.

Mabapi le moelelo le bohlokoa ba litlhaku tsena, ke khetha hore li amana le mantsoe a fapaneng a emelang lipuo tsa Maarabia tse teng ho Qur'an le tseo e seng tsa Maarabia, e leng lipuo tse supileng: (Quraysh - Hudhayl - Thaqif - Hawazin - Kinana - Tamim - Yemen), le monyetla oa ho li nkela sebaka ka mantsoe a tšoanang le tsona 'me meelelo ea tsona e nolofalloa ho e bitsa le ho e hopola ka hlooho. e ka 'nang ea utloisisoa ke merabe e meng hobane e tsoa puong ea eona, 'me ho le thata ho e utloisisa ke merabe e meng hobane e sa tsoe ka lipuo tsa eona, 'me sena ke ntho e ke keng ea lekanyetsoa ho palo ha ho ntse ho bolokoa mantsoe a makatsang har'a bona a thata. ho tseba le ho utloisisa joalo ka ha ba se na leeme..Ka mohlala, enke ea sechaba le mofetoleli oa Qur'an, Abdullah bin Abbas, 'me a re: Ke tseba Koran kaofela ntle le tse 'nè (Ghaslin). , Hanan, Awa, Al-Raqim) Ho ile ha boleloa tlhalosong ea Al-Tabari: Ibn Zaid o ne a ee a bue ka

seo Yunus a ileng a re: Ibn Wahb O re tsebisitse. polelong ea hae: ('Me ha ho na lijo haese lihlatsoa tse peli) o itse: Litlhatso tse peli le Zaqum, ha ho motho ea tsebang hore na ke eng. Tlhalosong ea Ibn Kathir, Ibn Jurayj o itse: Amr bin Dinar o mpoleletse hore o utloile Ikrimah a re: Ibn Abbas o itse: Ha ke tsebe hore na Al-Raqim ke eng? Buka kapa sebopeliso?

Taba ea hore Moprofeta o lumelletse Makhotla ho bala Qur'an, e mong le e mong ka puo ea hae, e hloka hore Qur'an e hlalose nakong ea Moprofeta, 'me ho ne ho se joalo, ehlile.

Nke ke ka kena phehisanong mabapi le mangolo a Qur'an haeba a tsoa tšenolong kapa ijihad e lumelletsoeng ke Moprofeta, Molimo A re hlohonolofatse, 'me ehlile ke taba ea tšenolo, empa mokhoa le taolo. lula, 'me ha ho motho ea li boletseng ka ho hlaka ke tla sebetsana le taba ena ka tsela ea tlhokahalo, joalo ka ha makhotla a pele a ne a le haufi le Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso 'me u mo fe khotso. Tsebo ea ba bang ba bona ka puo ea Searabia e ne e itekanetse, 'me ba bang ba bona ba ne ba sa tsebe ho bala kapa ho ngola, 'me ba ne ba tsoa merabeng e fapaneng 'me ba se na maqhama a tsitsitseng a setso tekanyo ea ho feto-fetoha ha maemo, kahoo lithaku tse supileng li ne li sebelisoa bakeng sa boiketlo qalong, ka ho amahanya mantsoe le moelelo o tobileng oa se neng se tsejoa, le ho boloka a makatsang a le joalo ntle le phetoho palo ea Mamosleme a rutehileng e ile ea eketseha, ho ile ha hloka hore ho kopanngoe Mamosleme ho pota-pota tlhaku e le 'ngoe feela, e leng puo ea Maquraish le lipuo tse ling tsa merabe eo e neng e akarelletsa tse monate le tse tsitsitseng har'a babali' me e le khetho ea ho qetela.

Qur'an ea Othman:

Ho ne ho na le phapang ea palo ea likopi tsena tsa Qur'an tse ileng tsa kopitsoa eaba li lebisoa linaheng tse fapaneng ho thoe li ne li le 'nè, ha thoe tse hlano, ha thoe li ts'elletse e re e ne e le tse supileng, 'me ho ne ho thoe e ne e le hore e ne e le hore ke Mecca kapa Bahrain. Li-Qur'an tsena li ile tsa boleloa khafetsa 'me tsa bonoa ke bo-rahistori ba bang, ho kenyelletsa: Ibn

Jubair, Ibn Battuta, le Ibn Kathir ha ba etela Mosque ea Umayyad e Damaseka Ho thoe e chesitsoe qetellong (e bolelang Levantine Qur'an. ho ea ka likhakanyo le likhopolo-tabata tse ling ho thoe e ne e le ka har'a marena a Russia 'me e ile ea fetisetsoa Brithani Ha e le Koran ea botho ea Uthman, Litlaleho tse ngata li pota-potile, 'me li fapane, ho latela seo Al. -Sijistani o tlalehile ka matla a Iyas bin Sakhr bin Abi Al-Jahm, ho tsoa ho Qur'an likopi tsa batho ba Madina ka litlhaku tse leshome le metso e 'meli, ho kenyelletsa: "Ho Al-Baqarah (mme o ile a fa Abrahamama lefa) ntle le bophelo, le ho Al Imran ('me ba potlakela ho tsoarela) ka lerata (le ba lumetseng ba re) "wow," 'me ho eona ho boetse ho na le "mang kapa mang ea u furallang" ka leemedi le le leng, le Bara. 'ah (le ba nkileng mosque) ka "wow," le ka lehaheng "ke tla fumana ho hong ho molemo ho feta ho kgutlela morao" ke ntho e le 'ngoe, ke hore, e fapane le ho bala "molemo ho feta tse peli" ho latela moelelo oa lirapa tse peli le liroki (le beheng tšepo ea lona ho Ea matla) ka khoao, le ho balumeli (kapa hore o tla hlaha) le Lekhotleng la Shura (bakeng sa seo le se sebelelitseng) ka fa. , le ho al-Zukhruf (mme ho na le seo meea e se lakatsang) ntle le ha, le ka tšepe (hobane Allah ke Morui, Ea Rorisoang) Bahu, le letsatsing le khanya ea lona. .(Balwaw) O ne a e-na le eena nakong ea ketsahalo ea ho shoela tumelo ha hae 'me mali a hae a khabane a phalla holim'a hae ha Molimo Ea Matla 'Ohle A ne A re (kahoo Allah U tla ba lekane, 'me ke Ea Utloang Tsohle, Ea Tseba Tsohle). . 'me mali ka boona a ne a tlotlisoa ka surah 'me naleli e ne e le qalong ea lekhasi.

Li-Qur'an tsa Othman li hokae lipakeng tsa nalane le lintho tsa khale?!

Pele, o ngotse histori:

1-Qur'an ea Imam

Ke Qur'an eo Caliph Othman bin Affan a ileng a inkela eona, joalo ka ha re boletse ka holimo, 'me e ile ea lula le eena ho fihlela a shoela tumelo, 'me litlaleho li fapana ka ho bua ka qetello ea hae ka mor'a moo. Imam Malik o ile a supa bosieo ba Qur'an ea Othman bin Affan, Molimo A mo thabele, ho tsoa Madina, le ho emisa ha litaba tsa eona ka mor'a moo har'a barutehi ba

tšeptjoang litabeng tsa phetiso, pale, le tsebo. Ha e le Ibn Qutaybah: "Qur'an ea Othman, ea ileng a bolaoa a ntse a le seropeng sa hae, e ne e e-na le mora oa hae Khaled (ho thoe Khalid bin Othman, 'me ho itsoe Khalid bin Amr bin Othman bin Affan, hape o ne a lula le ntat'ae ka tlung ea Othman 'me a e-na le kamano e haufi-ufi le Muawiyah bin Abi Sufyan), joale e ne e le le bana ba hae ba tlisoa mohaung oa Molimo ea Matla 'Ohle ba Abbasid ka nako e telele, joalo ka ha Al-Qasim bin Salam a bolela Bukeng ea Lipalo: "Ba bang ba likhosana tse nkiloeng letlotlong la Qur'an ea Othman, eka Molimo a mo khahlise, a tšoailoe ke Imam, mme e ne e le seropeng sa hae ha a ne a lemala, mme ka bona marothodi a madi dibakeng tse ding." Le boholo ba seo ke se boneng ho Surah le Al-Najm." Sena ke ntle le ho hlakisa sebaka sa pono le hore na likhosana tseo a buang ka tsona ke bo-mang, bao boholo ba bona ba tsoang ho Abbasid ka bobeli "Ibn Abd al-Malik al-Ansari" ho "Al-Dhayl wal-Takmila" le "Ibn". Marzouq" ho "Al-Musnad al-Sahih" o qotsa pale e tsoang ho Abu Bakr Muhammad bin Yaqoub bin Shaybah o re o utloile ka ntate oa hae Ahmad mme o bone mongolo oa ntate-moholo oa hae Yaqoub, o tiisang seo. Ntate-moholo enoa o ile a bona Qur'an ea Imam ka selemo sa 223 AH, 'me Caliph Al-Mu'tasim oa Abbasid o ile a mo romela ho ea nchafatsa likoahelo tsa hae le ho khabisa, le hore o bone maqepheng a mangata a Qur'an mesaletsa e mengata. mali, 'me libakeng tseo re li bonts'itseng, ho ile ha lumellanoa hore ho na le mali, Othman Al-Tahira o kopane le eona, 'me o thathamisa lintlha tsa Qur'an ena e le bolelele ba lipalo tse peli le menoana e mene, le hore e' ngoe le e 'ngoe ea tsona e ka ba bolelele ba menoana e mene. lekhasi le na le mela e mashome a mabeli a metso e robeli.

Ha ho tsejoe ka ho toba hore na o ile a hlhelo a ke qetello efe ka likhohlano tse ngata tse neng li atile naheng ea Abbasid le ho oa ha eona ka pel'a tllhaselo ea Mamongolia le ho tlatlapa, ho tlatlapa le ho timetsa ho ileng ha etsahala matlotlong a eona.

2-Koran ea Levantine

Al-Hafiz Ibn Katheer, ea hlokahehatseng ka selemo sa 774 AH, o ile a bua ka pono ea hae ka eona libukeng tsa hae tsa “The Virtues of the Qur’an” le “Qalo le Qetello,” a re, “Ha e le Koran. likopi tsa bo-Imam ba Uthmani: e tummeng ka ho fetisisa ho bona kajeno ke ea Levant Mosque oa Damaseka sekhutlong se ka bochabela ho Al-Maqsurah Al-Mamura e tletse khopotso ea Molimo E ne e le Tiberias pele, eaba O fetisetsoa ho tloha moo ho ea Damaseka hoo e ka bang makholo a leshome le metso e mehlano (518 AH).” O tiisa hore e tsoa ho Qur’an ea Othman, ha ho pelaelo ka seo, a re, “Ke bone Levantine Qur’an, ‘me ka e fumana e ngotsoe ka letsoho la Zaid bin Thabit, e leng mongolo o matla haholo.” Ibn Battuta le eena o ile a bua ka eena maetong a hae a ho ea Levant le tekanyo eo batho ba neng ba mo hlompha ka eona, a re: “Me ka Qibla ea Mosque ho na le tempele e khōlō eo Imam Shafi’i a etellang pele ho eona, ‘me karolong e ka bochabela ea eona. , mabapa le mihrab, ho na le khabinete e kholo eo ho eona ho nang le Koran e Halalelang, eo Molaoli oa ba Tšepahalang, Othman bin Affan, e se eka Molimo a ka khahlisoa ke eena, a lebisitse ho eena Damaseka: Letlotlo lena le buloa Labohlano le leng le le leng ka mor’a moo thapelo, ‘me batho ba khobokana ho nka Qur’an eo e khabane, ‘me moo batho ba hlapanyetsa ba nang le melato ho bona le bao ba ba tsekileng ho hong.”

3-Qur’an ea Kufi

Ha ho nahanoa ka sebopeho sa Kufa, se neng se tletse meleko, ho hlakile hore Qur’an ena ke eona ea pele ea ho lahleha e sa le monyane, 'me ke mehlala e seng mekae feela ea libuka tse qotsitsoeng ho eona libaka tse ling li kenyelletsa buka ea ka ea Al-Muqni' ea Abu Amr Al-Dani, le buka Mukhtasar Al-Tabyin li-Haja' Al-Tanzeel ka Abu Dawud.

4-Koran ea Meccan

Ayoub bin Al-Mutawakkil, ea hlokahehatseng ka 200 AH, Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi, ea hlokahehatseng ka 202 AH, le Khalaf bin Hisham Al-Bazzar, ea hlokahehatseng ka 229 AH, o boletse ka matla a hae.

Ibn Battuta o bua ka eena leetong la hae la ho ea Sehalalelong se Khabane sa Mecca le tekanyo ea boemo ba hae bo phahameng har'a batho ba Mecca, a re, "Ka har'a eona ho na le k'habote e tšetseng lekese le pharalletseng le tšetseng Qur'an e hlomphehang ka mongolo. ea Zaid bin Thabit, e se eka Molimo a ka khahlisoa ke eena, e ngotsoeng ka selemo sa leshome le metso e robeli sa lefu la Lengosa la Allah, A Molimo a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso. Ba ntšitse Koran ena e Khabane, ba bula lemati la Kaaba, ba e beha monyakong o hlomphehang, 'me ba e bea ka har'a sehalalelo sa Abraham, khotso e be holim'a hae Qur'an e Matla le Maqam e Khabane Ba ne ba ke ke ba arohana ntle le hore Molimo a ba tšoare ka mohau oa Hae 'me a ba koahetse ka mosa oa Hae Ibn Jubayr a bontša hore le eena o ile a mo bona nakong ea leeto la hae eo ho eona ho kentsoeng Qur'an ena, e ngotsoeng ka letsoho la motsoalle Zaid bin Thabit.

5- Koran ea Basri, Yemeni le Bahrain:

Ha ho lintlha tse tiisitsoeng ka tsona, 'me tlaleho ea Ibn Battuta ea ho bona Qur'an ea Imam Mosque oa Ali bin Abi Talib o Basra e nang le mali a Othman holim'a eona e na le lipelaelo tse kholo le phehisano har'a bafuputsi.

6- Koran ea Cordoba

Ho ile ha boleloa hore o kene Andalusia le Abd al-Rahman al-Dakhil (Abu al-Mutarrif Abd al-Rahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abd al-Malik al-Umayyad al-Qurashi, ea neng a reha Falcon of Quraish), mothehi oa leloko la Umayyad ho Andalusia, 'me ho ile ha boleloa nakong ea puso ea Khosana Abd al-Rahman al-Awsat (Abu al-Mutarrif Abd al-Rahman ibn al-Hakam kapa Abd al-Rahman II). Ho ile ha thoe ke Levantine e 'ngoe ea Qur'an tsena tsa pele, 'me ho tlalehoa hore e na le maqephe a mane feela a Uthmani Qur'an ea Imam, e etsahetseng nakong ea likhohlano lipakeng tsa Al-Amin le Al-Ma. 'mun. Ha Al-Idrisi a bolela hore Qur'an ena e ngotsoe ke Uthman bin Affan ka letsoho la hae.

Ho boletsoe ho "Al-Musnad Al-Sahih Al-Hasan fi Ma'athur wa-Mahasin Maulana Abi Al-Hasan ka Ibn Marzuq Abu Abdullah bin Muhammad Al-Tilmisani" hore Uthmani Qur'an e ne e le Cordoba Mosque oa eona o Moholo. , 'me imam o ne a bala ho eona hoseng ho hong le ho hong ka mor'a thapelo ea hoseng ho ea ka Ibn Bashkwal, e nkiloe ho tloha Cordoba bosiung ba Moqebelo oa leshome le motso o mong oa khoeli ea makholo a mahlano le mashome a mahlano a metso e 'meli, nakong ea mokhalifa oa bobeli oa naha ea Almohad, Abu Muhammad Abd al-Mu'min bin Ali al-Koumi, ho mo hlokomela le ho mo hlohonolofatsa ha a tsamaea, 'me ke kamoo Almohads e ileng ea fetoha kateng. Mme ka ho re o a roriswa

Seroki sa naha ea Almohad, "Ibn Habous," "Abd al-Mu'min," o itse:

"Qur'an e u leboha ka seatla se bulehileng sa hau."

Tahlehelo e e entse

U nkhopotse matsatsi ao ke neng ke sa tsotelle

Ke mang ea neng a tla thaba haeba a ka etsa selekane?

Qur'an ea Dhul-Nourin Othman

U ne u se na letho le amanang le ho bolokoa ha eona

Ha aa ka a khetha ntho leha e le efe ea botsoalle ntle le eo.

Ha tshepiso e fihla mme ya atamela

O atisitse lefatshe ka bophara le leruo

"E ne e le ya hao feela ka Yena."

Buka ea "The Fragrance of the Good e tsoang lekaleng la metsi la Andalusia" ka Shihab al-Din Ahmad ibn Muhammad al-Muqri al-Tilmisani e bolela hore Almohads e ile ea tsoela pele ka moetlo oa bona oa ho e nka maetong a bona e le tlhohonolofatso ho eona, ho fihlela " al-Mu'tadid, eo e neng e le al-Sa'id Ali ibn al-Ma'mun Abi al-Ala Idris ibn al-Mansur, o ile a e

jara ha a leba Tlemcen e 'ngoe Ka selemo sa 645 AH, o ile a bolaoa haufi Tlemcen, le mora oa hae Ibrahim o ile a hlahisoa, joale a bolaoa, 'me ho tlatlapuo a ho ile ha etsahala polokelong ea matlotlo. Abu al-Hasan Ali bin Othman), ea bitsoang al-Mansur Billah, e mong oa marena a Banu Marin, o ile a khona ho Hlōla le ho bolaea morena oa Tlemcen, Abu Tashfin Abd al-Rahman bin Musa al-Zanati oa Banu Abd al- Wad, 'me ka mor'a hore morena oa Zenata a khutlisetsoe ho eena ka mor'a hore e be morena oa Banu Marin Sena se ile sa etsa hore a be meharo ea ho phunyeletsa mebusong ea boahelani ea Bakreste ba Spain, kahoo a ea Ceuta 'me a bokella likepe' me a khona ho hlōla. Likepe tsa Masepanishe Strait of Gibraltar (The Pillars of Hercules to the Romans kapa Sea of Alleys to the Arabs) ka selemo sa 740 AH, empa hang ha a tšela leoatle ho ea seterekeng sa Turaif, o ile a utloa bohloko bo boholo. ho hloloa ho matla ho tsoa seleaneng sa mabotho a Alfonso Ho fihlela Abu Al-Hasan a khona ho e khutlisa ka bolotsana, moo a ileng a e tlisa Fez ka selemo sa 745 AH, e mong oa barekisi ba Azemmour, mme Qur'an e khutlisetsoa ho. Letlotlo la Abu Al-Hasan Rahistori oa Morocco "Ahmed bin Khalid Al-Nasiri" ea boletsoeng bukeng ea hae "Al-Istikasa fi Akhbar Al-Aqsa Maghreb Countries" hore e ne e khangoa ke metsi har'a tshole tse neng li e-na le Abu Al-Hasan Al-Marini. Ha a khutla Tunisia ka mokoloko o eang Morocco, nakong ea sefefe sa leoatle, o ile a koenya likepe tsa hae ka selemo sa 750 AH. Lena e ne e le lekhetlo la ho qetela Qur'an ena e boleloa historing (makasine ea Dawat al-Haqq e fanoeng ke Lekala la Endowments le Litaba tsa Boislamo - 'Musoo oa Morocco).

7- Koran ea Egepeta

Abu al-Qasim Abd al-Rahman bin Abdullah bin Abd al-Hakam o tlaleha bukeng ea hae "The Conquests of Egypt and Its News" hore "Abd al-Aziz bin Marwan," 'musisi oa Egepeta nakong ea Umayyad le mor'abo Caliph. Abd al-Malik bin Marwan, o ile a laela hore ho ngoloe Qur'an, eo a e bitsitseng "Qur'an ea Asmaa bint Abi Bakr." ho Fustat E le hore Qur'an e hlahisoa ka mokhoa o phethahetseng oa phetheho le tlhahlobo e felletseng, litsebi tsa Qur'an tse tsoang lefats'eng lohle li ile tsa bokelloa bakeng sa eona, ho

phaella ho babali hang ha e phethoa. , 'me ho fanoe ka moputso oa "hlooho e khubelu le dinara tse mashome a mararo" bakeng sa eona bakeng sa ba fumanang ho siuoa kapa lengolo le fosahetseng, monna e mong oa Kufa o ile a hapa khau ha a fumana phoso temaneng ea 23 ea Surah S: "Ka sebele. , enoa ke mor'eso ea nang le linku tse mashome a robong a metso e robong, 'me ke na le Ibi e le' ngoe (23)), kahoo ke ngotse (Naja) ka pel'a jiem Ka leihlo, phoso e ile ea lokisoa hang-hang. Ho ka etsahala hore Koran ena, e leng eona ea khale ka ho fetisisa Egepeta, e ile ea lahleha kapa ea chesoa ka ho chesoa ha Fustat, e ileng ea nka matsatsi a fetang 54 qetellong ea mehla ea Fatimid ka selemo sa 564 AH (1168 AD). ho ipapisitsoe le litaello tsa Letona Shawar, kapa mohlomong e ile ea fallisetsoa sebakeng se seng 'me mohlala oa eona ha oa ka oa lateloa ka mor'a moo.

Tlalehong e boletsoeng ke "Taqi al-Din al-Maqrizi" mererong ea hae, hore monna e mong oa batho ba Iraq o ile a tla Egepeta a tšoare Qur'an a ipolela hore ke Qur'an ea Imam oa Uthman ibn. Affan, 'me bopaki ba seo ke ho ba teng ha karolo ea mali a hae le hore o ne a a ntšitse matlotlong a al-Muqtadir Billah al-Abbasi (mohlomong sena e ne e le linakong tsa Bofokoli bo ileng ba oela Khalifate ea Abbasid le khohlano pakeng tsa Al-Muqtadir le moetapele oa hae Mu'nis Al-Muzaffar, e ileng ea qetella ka polao ea Al-Muqtadir (kapa mohlomong hamorao pele kapa ka mor'a hore mmuso oa Buyid o nke taolo ea mehloli ea naha), le Qur'an. e ile ea fuoa "Abd al-Malik ibn Shuaib, ea tsejoang e le Ibn Bint Wald al-Qadi," ka hona "Abu Bakr Al-Khazen" mme a beoa Mosque oa Amr mme a beoa patsi ho eona, mme imam o ne a tloetse ho bala. ka har'a eona ka tsatsi le leng le ka har'a Qur'an ea Asma bint Abi Bakr bin Abdul Aziz Ibn Marwan ka tsatsi le leng, 'me a tsoela pele ho etsa joalo ho fihlela Qur'an ena e tlosoa 'me a lekanyetsoa ho bala Qur'an ea Asma, 'me e ne e le khoeling ea Muharram ka selemo sa makholo a mararo le mashome a supileng a metso e robeli, nakong ea puso ea Al-Aziz Billah, Nizar bin Ma'ad bin Ismail Al-Fatimi (Karolo ea pele ea lenane la libuka tsa Searabia tse bolokiloeng Khedive Khanate e lutseng ntlong ea borena ea Darb Al-Jamamiz naheng ea Egepeta, e lebeloa ke Al-Mu'izziyah, 1310 AH) Al-Maqrizi o bua ka taba ena

hore batho ba bang ba latola hore Qur'an e boletsoeng ke Qur'an ea Othman - A Molimo A mo khahlise - hobane pale ea hae e ne e se ea 'nete ebile e sa pakoa ke tlaleho ea motho a le mong.

Qur'an ena, letsatsi la ho kopitsoa ha eona, tšimoloho ea eona ea pele, le mokhoa oa ho fetisetsoa Egepete, ha e so ka e etsoa qeto Madrasa al-Fadhiliyyah, e hahiloeng ke moahloli ea hlomphehang Abd al-Rahim al-Bisani al-Asqalani, letona la Saladin al-Ayyubi nakong ea Ayyubid, e haufi le sebaka sa Husseini Seo e ka bang 'nete haholo ke hore moahloli ea hlomphehang ke eena ea e tlisitseng le ho e reka e le Qur'an ea Uthman Bin Affan, ka dinare tse likete tse mashome a mararo. E ile ea fetisetsoa setulong sa Sultan Al-Ashraf Abu Al-Nasr Qansuh oa Baybardi Al-Ghuri, ka lehlakoreng la sekolo sa hae haufi le 'maraka oa Al-Aqba'i (oa mesebetsi ea matsoho e amanang le ho loha, likhoele le ho etsa cap. kapa ho roala likatiba, le lintho tse ling tse roaloang hloohong) ka hare ho Bab Zuwailah, tse neng li kenyelletsa mesaletsa e meng ea boprofeta, 'me ea lula e bolokiloe moo ho fihlela ka selemo sa 1275 AH. Qetello e felile ka ketsahalo ea Husseini ka selemo sa 1305 AH.

Taba ea bobeli, litlamorao le se hlileng se setseng ho tsona:

Mona, phuputsong ena, ke ile ka itšetleha ka thuto le lipatlisiso tsa Moprofesa Dr. Tayyar Alti Kullaj le tlhahiso ea Moprofesa Dr. Ekmeleddin Ihsanoglu oa Noble Qur'an e ngotsoeng ke Othman bin Affan, Molimo a mo thabele ea Topkapi Saray Museum - Mokhatlo oa Seboka sa Mamoseleme - Setsi sa Lipatlisiso sa Histori ea Boislamo, Bonono le Setso Istanbul 2007 AD.

1- Koran ea Tashkent

Ho boleloa hore Qur'an ena e tlisitsoe Samarkand e le mpho e tsoang ho Mamluk Sultan Rukn ad-Din Baybars, ho motsoalle oa hae Baraka Khan, moetapele oa Golden Horde, le motsoala oa Hulagu. Tlalehong e 'ngoe, o ile a tlosoa Basra a isoa Samarkand ke Tamerlane.

Setsebi sa bochabela sa Russia "A. Shebunin" se nkoa e le eena oa pele oa ho ithuta Tashkent Qur'an le ho lokisetša lithuto tsa hae ho eona 'me a etsa

qeto ea hore ha se e' ngoe ea Uthman Qur'an ea pele Ka 1905 AD, setsebi sa bochabela sa Russia "S. Pissaref" e ile ea kena-kenana le eona ka boomo ka ho fetisa pene libakeng tse neng li sa balehe ka ho hlaka pele e hatisa kopi. hona joale e na le kotara feela kapa karolo ea boraro ea Qur'an boemong ba eona ba hona joale.

Mabaka ke hore Tashkent Mushaf ha se e mong oa Uthman Mushafs oa pele:

Selelekela ('ala) se ngotsoe ka ya' hape le alif (ala) libakeng tse ka har'a Qur'an ena, ha ka har'a Qur'an ea Uthman seemahale sena kamehla se ne se ngotsoe ka ya'.

- Lentsoe (ntho) le hlaha libakeng tse leshome le motso o le mong ka sebopoho sa (shaya) le alif, athe mongolong oa Uthmanic le hlaha sebakeng se le seng le bophelo ho Surah Al-Kahf 18/23 mme ntle le bophelo bo bong sebakeng se seng. libaka.

- Lentsoe (hitah) le hlaha le alif (hatta) libakeng tse 'maloa, athe se pakiloeng ho Uthman Qur'an ke hore le ngotsoe (hitah) ka yā' libakeng tsohle.

- Matshwao a ho kgefutsa qetellong ya ditemana le matshwao a tiisetso qetellong ya ditemana tse ding le tse ding tse leshome le tsona di nka dipopeho tse kgutlonnetsehang, mola kapa halofo ya mola o bolelele ba Dibaka di ne di abetswe kaofela ha tsona, ho bolelang hore di ne di bewa nakong ya ho ngola mme eseng kamora yona, mme Korani ya Uthman ha e fupere seo.

- Ha ho na mokhoa o kopaneng oa mopeleto, joalo ka ha ho bonahala mehlaleng e fetileng (Ala - Ala - Shay - Shay - Hatta - Hatta - Ho bonahala eka mongoli oa Kurani ena o ne a e-so ka a itloaetsa ho ngola pele 'me o ne a e-so be tlas'a eona). ho hlahloba ka hloko, haholo-holo kaha Qur'an e kenyelelitse ho siuoa ha mantsoe a mang litemaneng tse kang: ("Ka 'nete Allah o tlamela eo A mo ratang ntle le ho mo balla" Al Imran 3/37 E boleloa ntle le "Ka 'nete, Allah" - "Ena ke tsela e otlolohileng" ho Surat Al Imran

3/51 Leemeli la pontšo "ena" ha le kenyelelitsoe - "Mme ba re: E tsoa ho Allah, 'me ha se eena e tsoang ho Molimo" Al Imran 3/78 E ne e le e builoeng ntle le "me ha e tsoe ho Molimo" - "Me ba seba feela Surat Al-An'am 6/116 E ngotsoe ntle le leemeli "ba.") Sena se bontša hore ha sea ka sa sebelisoa ke leha e le efe ea ho bala. barutehi, ho seng joalo e ka be e bile O ne a hlokometse liphoso tsa hae, leha ho le joalo ke eona ea khale ka ho fetisisa ea likopi tsa Koran e qotsitsoeng ho tsoa ho Qur'an ea Uthman Sena ke hobane mantsoe a qetellong ea mela a ne a khaotsoe ho tloha qalong ea mela e latelang Mohlala: Lentsoe (kotlo) ho Surat Al-A'raf (7/59) le fihlile qetellong ea mola, 'me ka bosesane ba lona, lentsoe (kotlo) le ile la aroloa.) qetellong ea mola, ha tlhaku "ba" e tlile qalong ea mola o e latelang Sena se tloaelehile likoping tsa pele tsa Kurani tsa Uthman.

2- Qur'an ea Al-Mashhad Al-Husseini e Cairo

Ba bang ba re ke e 'ngoe ea Li-Qur'ane tsa khale ka ho fetisisa ebile ke eona e lumellanang haholo le mongolo oa Qur'an oa Madina le Levant, joalo ka ha mantsoe a Ea Matla 'Ohle a boletsoe ho Surat Al-Ma'idah 5/54 le tlhaku D (ea tsilatsilang), e leng ho eketsang monyetla oa hore e kopitsoe ho bona...empa ha se e 'ngoe ea Li-Qur'an tsa pele tsa Othman tsa Qur'an ka mabaka a latelang:

- Selelekela ('ala) se ngotsoe ka tlhaku 'ya', ntle le libaka tse fetang mashome a mabeli moo e neng e ngotsoe ka alif ('ala'), ho tlōla likopi tsa Qur'an tsa Uthman. Temana ea ho qetela ea Surat Al-Baqarah, mohlala, e ngotsoe ka sebopeho (kahoo re thuse, 'Ala), ho bolelang hore selelekela ('ala) se ngotsoe ka alif, athe li-Mushaf tsohle tsa pele tsa Uthman, joalo ka ha re. e bontšitsoeng, e ngotsoe ka yā'.

- Lentsoe (hatta) le hlaha e le (hatta) joalo ka bophelo libakeng tse fetang mashome a robeli, khahlano le Qur'an ea Uthman.

- Ho hlaha ha mantsoe ho eona a hananang le mopeleto oa Uthmani Qur'an, joalo ka (merabe e nang le bophelo bo bong ntle le bophelo bo botle libakeng tsohle - litsebe, litsebe tsa bona, le litsebe tsa rona tse nang

le bophelo bo bong ntle le bophelo - dijo tse nang le tlhaku alif kamora leihlo dibakeng tse leshome le metso e mene le ntle le bophelo dibakeng tse robedi).

Qur'an e na le khutlonnetsepa, mokhabiso o mebala-bala o arolang li-surah, tse nang le mela e le 'ngoe kapa e' meli, 'me matšoao le matšoao a arolang litlhaku tse tšoanang ho tloha ho tse ling, Hassan Abdel Wahhab o lumela historing ea li-mosque tsa khale hore mekhabiso ena le litšobotsi tse ngotsoeng ho sena Qur'an e bua ka eona ho tloha qetellong ea lekholo la bobeli la lilemo AH le qalong ea lekholo la boraro la lilemo AH.

3-Qur'an ea Topkapi

Ke Qur'an e ileng ea hlahisoa e le mpho e tsoang ho Muhammad Ali Pasha, 'musi oa Egepete, ho Sultan Mahmud II oa Ottoman ka June 12, 1811 AD, ka mor'a polao ea Mamluk e bolokiloe polokelong ea matlotlo ea Egepete ea khale, mpho e ntle, le mohlolo o motle, joalo ka ha Qur'an e ngotsoe ka letsoho la mong'a rōna Othman, 'me mali a hae a hlomphuoang a ile a tšolloa holim'a eona, 'me ea bolokoa ho The Noble Burda Circle, Burda ea Moprofeta ka hare. Topkapi Saray, 'me ka ntlo ea borena e ne e fumaneha ho baeti ka 1928 AD e le musiamo o bulehileng, Qur'an e ile ea fetoha sepheo sa tlhokomelo ea baeti ba eona le sebaka sa tlhohonolofatso 'an of Othman, 'me mabaka a akaretsoa ka tsela e latelang:

- Ho amohela sistimi ea matheba (matheba a litlhaku) ho latela mokhoa oa Abu Al-Aswad Al-Du'ali (matheba a na le enke ea 'mala o fapaneng le enke eo litlhaku li ngotsoeng ka eona) le ho beha matšoao a sebōpeho-puo (e khubelu matheba ka holimo, lehlakoreng le ka tlase ho litlhaku le matheba a mabeli haeba ho na le tanween, ke hore ghanna) le mokhoa oa ho ngola litlhaku o tsoetse pele Mabapi le mokhoa oa ho ngola oa pele oa Kufic ho latela tekano ea libopeho, 'me li joalo mekhoha le mefuta e tsejoang ke batho ba morao-rao ... e leng se etsang hore e be hole le setšoantšo sa Li-Qur'an tsa pele tsa Ottoman, tse neng li se na lintho tsena kaofela ka ntsoe-leng.

-Qur'an e kenyelletsa mats'oao a litlhaku tse ts'oanang ho thibela pherekano ka mokhoa oa ho bitsoa ha tsona Ena ke tsela eo Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi a ileng a laela baithuti ba Abu al-Aswad al-Du'ali ho tobana le ts'ebetso ea ho bua hampe. (ho se hlaka ka ditlhaku tse tshwanang ka lebaka la ho se be teng ha matshwao a puo ka nako eo) ha ho balwa Qur'an nakong ya ha Mamoseleme a hapa dinaha tse neng di sa ntlafatse Searabia, e leng se tsejwang e le dikishinari.

- Sehlomathiso ('ala) se tlile le ya' libakeng tse 24, 'me (ala) e tlile le bophelo libakeng tse ling, ho fapana le Qur'an ea Othman, eo ho eona e hlahang ka ya' ntle le mokhelo hape taba ea lentsoe (hitah), e tlileng le ya' sebakeng se le seng ho Surat An-Nisa' 4/43 le libakeng tse ling ke ho alif (hatta) ho alif, ho fapana le Likopi tsa Kurani tsa Uthman, tse neng li kopantsoe le yā', joalo ka ha re boletse makhetlo a 'maloa, mme palo eohle ea liketsahalo tsa mantsoe (āli le hātā) ho alif e fihlile libakeng tse fetang 780.

-Lentsoe (baprofeta ba babeli) le hlahile ka litlhaku tse peli tsa Ya ho Surat Al-Baqarah, ho tlola melao ea likopi tsa pele tsa Uthman, hoo haeba litlhaku tse peli tse haufi tsa Ya, haeba e 'ngoe ea tsona e le bongata, e mong oa tsona e ne e le. e sa ngoloa joalo ka khutsufatso, athe mokhelo o ne o le lentsoeng (Al-Ilayin) ho Surat Al-Muttaffin.

- Qur'an ena ha ea ka ea hlahlojoa ka hloko, ebile e ne e se tlas'a tsamaiso e tsitsitseng ea mopeleto Ho e-na le hoo, mokhoa oa ho ngola lipaki li fapane bakeng sa lentsoe le le leng, mohlala (Ulwa le Awala - Sart le Al-Sart ntle le lentsoe. alif libakeng tse 21, le Sirat le Al-Sirat ka tlhaku Alif libakeng tse 23 - Asabak le Asabak temaneng ea 79 ea Surat An-Nisa - An'am le an'am temaneng ea 138 ea Surat Al-An'am) le ho hlakile hore ha ho le ea mong oa imam ea tummeng ea ho pheta-pheta ea e sebelisitseng.

- Mofuputsi o lumela hore Qur'an ena e ngotsoe karolong ea bobeli ea lekholo la pele la AH kapa halofo ea pele ea lekholo la bobeli la AH, 'me e haufi le Qur'an ea mehla ea Umayyad, kaha mokhoa oa eona oa mokhabiso. e tšoanang le karohano ea li-surah le litemana (ba arolang litemana li ne li le ka sebōpeho sa lipotoloho tse nyenyane tse nang le mekhabiso e sa

tšoaneng le e sa lumellaneng ea geometri le lipalesa, boholo ba tsona li le ka enke e ntšo, tse ling tsa tsona li mebala).) ka mokhoa oa mokhabiso oa mehlang ena o susumetsoang ke bonono ba Byzantine bo eteleletseng pele, bo hlakileng ka ho hlaka ho Sana'a Qur'an, moo Qur'an ea mehla ea Umayyad e nkang sebopeliso se emeng, ho fapana le Qur'an ea Abbasid. an, e nang le sebopeliso se rapameng Sebopeliso sa mekhabiso ea Umayyad se bonahala le siling ea Mosque e Moholo e Sana'a le mekhabiso ea eona The Dome of the Rock e Jerusalema. mme matshwao a ile a ekeletswa hamorao ho Qur'an ena, hobane ho hlakile hore mongodi o ile a ba siela dibaka tse lekaneng ha a ntse a ngola.

Liphoso tsena tsa pele le tse ka thoko ho Li-Qur'ane tsa pele, tse sa ameng moelelo, li ka utloisoa le ho lokafatsoa hobane mokhoa oa ho ngola mongolo oa Searabia o ne o e-so fihle boemong ba tao e hlokahalang, kaha joale e se e le ea kholo le boqhetseke, 'me Sistimi ea orthographic e ne e sa tsitsa, e tsitsitse, 'me ho lumellanoa ka eona, 'me mokhoa oa sebōpeliso-puo o ne o e-so thehoe ho isa tekanyong ea Al-Kafi, ho phaella tabeng ea hore esita le balekane ba filoeng mosebetsi ona ba ne ba se na liphihlelo tse fetileng tse bokelitsong le tse hlophisitsoeng. ka har'a meeli ea seo re se tsebang le se fihletseng ho rona Mona, ka linako tse ling lintho tse tlang pele lia tlatsana 'me ka linako tse ling lintho tse tlang pele li fapana pakeng tsa ho netefatsa hore lentsoe le bitsoa joang le sebopeliso sa Iona Uthman, u fumana ('me li ne li behiloa) le kopi ea hae, e tsejoang e le Imam Qur'an (mme ba ke ke ba lahleha), ba ekelitse ka alif mongolo o halalelang ho fihlela boleng le boqhetseke ho latela lisebelisoa tsa nako ea bona le bokhoni ba mehla ea bona.

Re etsa geto ho tsoa ho tsena tsohle hore Li-Qur'ane tseo ho buuoang ka tsona e le Li-Qur'ane tsa pele tsa Uthman ha se tsa nako ena ea pele ho latela lipatlisiso le tlhahlobo le papiso tse entsoeng holim'a tsona, le hore li ile tsa qopitsoa linakong tsa morao-rao Ha e le Li-Qur'ane tsa pele tse neng li sa ngoloa, li sa lokisoa, li sa khabisoa - imam har'a tsona kapa tse abetsoeng libaka – E ile ea lahleha nakong ea lintoa, likhohlano, mello le likhohlano tse neng li le teng. e ile ea hohola lefats'e la Maarabia le la

Boislamo, ka bomalimabe, ha batho ba ne ba ka bala Qur'an, ba e utloisisa, 'me ba e utloisisa, ba ne ba tla emisa lintoa le likhohlano, empa ke taelo ea Molimo ho fihlela bofelo ba nako bo fihla 'me Qur'an e tlosoa. Ho tsoa lipelong le likoranteng Ka matla a Shaddad bin Maqil, ka matla a Abdullah (e bolelang Ibn Masoud) a re Ntho ea pele eo u tla lahlehelo ke tumelo ea hau ka eona ke ho tšepahala, le ntho ea ho qetela e tla sala e le bolumeling ba hau e tla ba thapelo, 'me batho ba se nang bolumeli ba rapele 'me Qur'an e tla tlosoa pakeng tsa mekokotlo ea hau, O Abu Abdul Rahman, na ha re bale Qur'an ha re e paka? Ho thoe: Qur'an e fetisoa bosiu 'me e ntšoa ka mpeng ea batho, e sa sie letho la eona lefatšeng.

Ha ho na ho kopitsa Qur'an ho latela Sunnah

'Nete ke hore ho tloha letsatsing la pele ha ke ithuta mahlale a Qur'an le Sunnah Setsing se Phahameng sa Lithuto tsa Maislamo, esale ke ema tabeng ea ho hlakoloa litemana tse ling tsa Qur'an ka Sunnah ke sa khone. ho e utloisisa Ke 'nete hore Qur'an le Sunnah ke litšiea tse peli tsa motheo bakeng sa ho theha bolumeli bona, empa Sunnah ha ea lokela ho ba ka holimo ho Qur'an ka tsela efe kapa efe. Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso, hore ka linako tse ling a phete ka moelelo, Yahya bin Abdul Baqi al-Masisi o re boleletse, Sa'id bin Amr al-Sakouni al-Homsi o re boleletse, Al-Walid bin Salamah Hadd o re boleletse, Thani. Yaqoub bin Abdullah bin Suleiman bin Akaimah Al-Laythi Ka taelo ea ntatae, ka taelo ea ntate-moholo oa hae, o itse: Re ile ra fihla ho Moromuoa oa Allah, Allah a mo hlohonolofatse, 'me a re ho eena: bo-ntat'a rona le bo-'m'a rona ba putse, Uena Moromuoa oa Allah Re batho Na ho na le Hadith e tsoang ho uena, joale na ha re khone ho e phetha joalokaha re utloile? لا إله إلا الله to Khahk At Khemmahita ea 'Koh Eseng ka tsela e 'ngoe, ho kenyelletsa:

Mohlala oa pele: Se boletsoeng ho Sahih al-Bukhari ka taelo ea Omar ibn al-Khattab hore Moporofeta, Molimo a mo hlohonolofatse, a re: “Mofu o hlokofatsoa lebitleng la hae ka lebaka la seo a neng a se llela. [Mo polelong]: Motho ea shoeleng o hlokofatsoa hobane motho ea phelang o llela eena. Tlalehong ea libuka tse peli tsa Sahih, Ibn Abbas, eka Molimo A

ba khahlise, o itse: “Ha Omar, A Allah A khahlisoa ke eena, a e-shoa, ke ile ka bolela hore ho Aisha, Molimo A mo khahlise – ‘me o bolela. Polelo ea Omar ea hore mofu o hlokofoa ke selo sa lelapa la hae holim’a hae – ‘me a re: A Allah A hauhele Omare, ‘me ha ho ka ha etsahala hore Molimo A seke a etsahala Moromuoa oa Allah, Allah A mo hlohonolofatse le khotso le khotso. Eena: Allah U tla otlala molumeli hobane lelapa la hae le lla ka lebaka la hae, empa Moromuoa oa Allah A re: Molimo o tla ekeletsa mofutsana kotlo hobane lelapa la hae le mo llela, eaba o re: Qur'an e le lekane: {‘Me le seke la jara moroalo o mong} [Al-An'am: 164] ... mona Re fumana mokhoa oa Mofumahali Aisha o hlakile ka hore hadith e boletsoeng ke Omar e tlile ka bohanyetsi. ho Qur'an temaneng e khabane, kahoo o ile a hana hadith mme a lokisa morero oa eona, le hore e tobile ho ba sa lumelang.

Mohlala oa bobeli: Ho tsoa ho Sahih Muslim, ho tsoa ho Anas bin Malik, hore Moromuoa oa Allah, Allah A re hlohonolofatse, o siile bafu ba bararo Badr, eaba o tla ho bona a ema holim’a bona a ba bitsa; mme a re: O Abu Jahl bin Hisham, O Umayyah bin Khalaf, O Ut O Shaybah bin Rabia’a, na ha u so fumane seo Mong’a hao a se tšepisitseng e le ‘nete? Hobane ke fumane seo Mong’a ka a se ntšepisitseng e le ‘nete, eaba Omare o utloa seo Moprofeta, A Molimo a mo hlohonolofatse, ‘me a re: Uena Lengosa la Molimo, ba ka mamela joang, ‘me ba ka araba joang ha ba le teng. ba shwele? A re: Ka Eo moea oa ka o leng letsohong la hae, ha le mamele hantle seo ke se buang ho feta seo ba se buang, empa bona ha ba khone ho araba, eaba o laela hore ba huleloe le ho lahleloa ka pelong ea Badr. Mofumahali Aisha o ile a bua ka tlaleho ea hore Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse, a re: “Ba tla utloa seo ke se buang,” le hore moqolotsi o entse phoso ka ho qotsa sena, le hore o nepile: “Ba tla utloa seo ke se buang. tseba seo ke se bolelang,” kahoo a ba latola hore ba utloe, e leng ntho e neng e ke ke ea hlola e e-ba teng ho tloha ha ba ne ba e-shoa ‘me ba e-ba ba shoeleng mabitleng a bona, e theiloeng holim’a polelo ea Ea Matla ‘Ohle e reng: {Ruri, ha u etse bafu. utloa} [An-Naml: 80], {Mme u ke ke ua

etsa hore ba mabatleng ba utloe} [Fatir: 22] ha ba lula litulong tsa bona mollong, ba kena mollong, ba lula teng.

Mohlala oa boraro: Ho Sahih Abu Dawud, ka matla a Abu Hurairah, “Ngoana oa bofebe ke e mobe ka ho fetisisa ho ba bararo bao, Abu Hurairah o itse, ‘Hobane ke tšoara sephali molemong oa Molimo ea Matla ‘Ohle ho ’na ke ea ratoang ho feta. ho lokolla ngoana oa bofebe.’” Ibn Mardawayh o ile a re: “Ka matla a Aisha hore o utloile mantsoe a Abu Hurairah: Ketso ea ho fasa sephali molemong oa Allah e kholo ho feta ho lokolla ngoana oa mofebi Ka Allah, Abu Hurairah, sena e ne e le feela hore ha Molimo A senola "Kahoo u se ke ua kena tšitiso" le "U ka tseba joang hore na tšitiso ke eng?" Ho e-na le hoo, ba bang ba rōna re na le bahlanka bao re ba hlokgang, kahoo re ba laela hore ba etse joalo, 'me bonang, ba ile ba etsa botekatse, 'me ra tsoala bana ba bona khotso, o itse: U se ke ua ba laela ho etsa botekatse ka lebaka la ho tlama sephali tseleng ea Molimo e kholoanyane 'me bona e ne e le boemo ba Ibn Umar mabapi le Hadith ka boeona, eo ho eona ho neng ho thoe ho eena: Ba ere ngoana oa bohloa ke e mobe ka ho fetisisa ho ba bararo. O ile a re: Ho e-na le hoo, ke eena ea molemo ka ho fetisisa har'a bana ba bararo ba bohloa Moemeli oa Allah, A mo hlohonolofatse, A re: Ke mang ea tla ntšoarela ho hore-le-hore Ho itsoe: Uena Lengosa la Allah, ka ho re o tsoetsoe ke bofebe. Allah a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso, A re: Ke e mobe ho ba bararo.

Mohlala oa bone: Ka matla a Abu Hurairah, o itse: “Haeba mpa ea e mong oa lōna e tletse boladu le mali, ho molemo ho eena ho feta hore e tlele moriri, Aisha o itse: “Hadith ha ea bolokoa ” Ho e-na le hoo, Moromuoa oa Allah, Ak’u mo hlohonolofatse, ‘me a mo fe khotso, o itse: “Ekare ha mpa ea lōna e tletse boladu le mali.” ” Ena ke tlhaloso e nepahetseng le e utloahalang ha se lithothokiso tsohle tse mpe kapa tse nyatsehang Se boleloang ke liroki tsa melimo e mengata tse ileng tsa rohaka Moprofeta, eka Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso, 'me a mo ntša kotsi nakong ea ntoa e sa khaotseng ea litaba. seo se entseng hore Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, a nke Abu al-Walid Hassan bin Thabit bin Al-Mundhir Al-Khazraji Al-Ansari e ne e le seroki ka lebaka la

phihlelo ea hae ea nakong e fetileng tabeng ena le ho loana ntoa ea kelello le sera E ne e le seroki sa leloko la Khazraj 'me o ne a atisa ho rorisa marena a Ghassanid ka har'a Levant le Al-Numan bin Al-Mundhir lekhotleng la Al-Hira A atleha mosebetsing oa hae 'me a hanyetsa litšeho tsa Maquraish Liphoso tse kang eena tse ileng tsa khutsisa methapo ea bona le ho ba hopotsa ka ho hloloa ha bona Ho phaella tabeng ea hore Moprofeta o ile a mo rapela 'me a mo fe khotso Abbas hore Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse le khotso, o itse: “Ka 'nete, puong ho na le boselamose, le lithothokisong ho na le bohlale.

Re etsa qeto ho tsoa ho tsena tsohle hore khanyetso ea Mofumahali Aisha ho li-hadith tse ling, joalokaha re bone mehlaleng e fetileng, e tšoaneloa ke ho ba tataiso, tataiso, lebone, le sekolo sa ho nahana mabapi le tlhokahalo ea ho bala litemana ka hloko, ho ithuta. ka hloko, le ho li bapisa le Qur'an e Halalelang, 'me lintho life kapa life tse sa tloaelehang kapa liphoso tseo li nang le tsona ha lia lokela ho fetisoa feela ka lebaka la bonnete ba ketane ea phetiso le ho se ikobele joalo ka ha ho boletsoe ke litsebi tse ling tsa Hadith. bonnete ba ketane ea phetiso ha e hloke bonnete ba sengoloa, mme ke molao o hlokoang ho shejoa bocha ka linako tse ling.

Ho hatisa Qur'an

Likhatiso tsa pele tsa Qur'an li hlahile Venice hoo e ka bang ka selemo sa 1530 AD, empa ba bohlong kerekeng ba e phethisa ka nako eo, ha Henckelmann a ntse a hatisa Qur'an motseng oa Hanburg ka 1694 AD, eaba oa e latela. (Maracchi) mane Badu ka 1698 AD. Blacher, Shazar le Pfenlmer ka bobeli ba bolela hore khatiso ea pele ea Mamosleme ea Qur'an e ne e le St. Petersburg, Russia, ka 1787 AD, tlas'a puso ea Catherine II, Tsarina oa Russia, ea ileng a reneketsoa ka lebitso la bosoaso la E Moholo, le hore e ile ea tsamaisoa. e tsoa ke Moulay Othman. Iran e ile ea boela ea qala likhatiso tse peli tsa lithograph, ea pele ka 1828 AD Tehran, e lateloa ke Tabriz ka 1833. M. (Buka ea Histori ea Qur'an ka Dr. Muhammad Hussein Ali Al-Saghir).

Leha ho le joalo, khatiso ea setsebi sa bochabela sa Jeremane Gustav Flügel ea mongolo oa Qur'an ka 1834 AD e nkoa e le e tsebahalang ka ho fetisisa Europe, 'me likhatiso tsa eona li ile tsa tsoela pele.

Bochabela bo Hare, 'me ka bomalimabe, khatiso e ile ea kopana le khanyetso ho tsoa ho bahanyetsi ka lebaka la bohloeki ba Qur'an, 'me li-fatwa li ile tsa ntšoa ke Sublime Porte le litsebi tsa Al-Azhar tse thibelang ho hatisoa ha Qur'an le libuka tsa bolumeli, hobane thepa ea khatiso ha e tsamaellane le bohloeki 'me ha ho lumelloe ho hatella litemana tsa Molimo ka lithulusi tsa tšepe, ho ekelletsa liphosong tse ngata le khopameng e ka 'nang ea hlaha Koranteng e hatisitsoeng Khatiso e baka ho se tsotelle ho tšoara Buka ea Molimo ka hlooho 'me e lebisa ho e lebala Ka hona, mosebetsi oa ho hatisa phetolelo e kopanetsoeng ea Searabia ea Qur'an e Halalelang e ile ea lieha ka lilemo tse' maloa ho ke ke ha khoneha ho tsamaisana le maikutlo a sechaba le li-fatwa tsa Egepete le tsa Ottoman Thibelo ea ho tlotla lebitso la Molimo ka mekhoha ea khatiso ea Bophirimela e molemo ho feta ho kena moketjaneng o mocha oa likhohlano le bo-sheikh Ka lekhetlo la pele, o khetha ho sireletseha 'me o tlohela molao-motheo oa hae oa hore ha a tšabe kahlolo ea histori Teko ea pele ea ho hatisa Qur'an e ne e le ka 1890 AD, e entsoeng ke setsebi sa ho bala le mahlale a Qur'an, Ridwan bin Muhammad , e neng e tsejoa e le "Al-Mukhallalati" Qur'an. , eseng mofuta oa Uthmani .. Ho sa tsotellehe ho khomarela ka hloko ha "Al-Mukhallalati" ho mofuta oa Uthmani le melao ea saense ea ho bala, ho ne ho e-na le liphoso tsa khatiso ea lithographic, ho phaella ho boleng ba eona bo bobbe, hammoho le ba bangata le liphoso tse fapa-fapaneng, hammoho le bosieo ba matšoa a puo, matšoa a ho khumamela, le lentsoe la lentsoe, li ile tsa thibela ho amoheloa ka molao ha Qur'an ena, 'me tsa etsa hore Al-Azhar Foundation e falle ho theha komiti e phahameng ka 1923 AD ho hlahisa buka e hatisitsoeng ka molao. phetolelo ea Qur'an e Halalelang, e tsejoang ka hore ke Koran ea Fouad, Qur'an ea Morena Fouad, kapa Koran ea Cairo Kapa Al-Haddad's Qur'an Komiti e ne e kenyelletsa moeta-pele oa babali ba Egepete, Muhammad Ali Khalaf Al -

Husseini Al-Haddad, ea ngotseng Qur'an ka boeena, Moprofesa Hifni Nassif, setsebi sa lipuo, Mustafa Anani, le Ahmed Al-Iskandari.

Komiti e ile ea beha Qur'an, setšoantšo sa eona le sebōpeho sa eona, ho latela setšoantšo sa Uthmani, le ho bala ha Asim bin Abi Al-Najood Al-Kufi, e hlalositsoeng ke Hafs bin Sulaiman Al-Kufi. Eaba ho thehoa komiti e 'ngoe ho e hlahloba, e nang le Abd al-Fattah al-Qadi (eo hamorao a ileng a etella pele karolo ea motheo ea King Fahd Academy ka 1985 AD mme a laola khatiso ea Medina Qur'an), Muhammad Ali al-Najjar. , Ali Muhammad al-Dabaa', le Abd al-Halim al-Basiouni, e le hore e phatlalatsoe khatisong ea eona ea pele ka 1924 AD, e tsamaellanang le mehala e qalileng ho tsoa Cairo hore e phatlalatsoe Egepete ke mojalefa oa Ottoman Caliphate , le Morena Fouad fetoha Caliph ea Mamosleme, toro e ileng ea fetoha mouoane ka ho hlōleha ha Seboka sa Caliphate, se neng se tšoaretsoe Cairo ka nako e le 'ngoe, ho lumellana ka liqeto tse tiileng le tse momahaneng ho rarolla Caliphate e ncha le setsi sa eona le khetha Caliph e ncha bakeng sa Mamosleme.

Ntlha ea ho qetela: Thuto ena ke phello ea nako e telele ea pherekano, 'me ha likhoele tsa karabo li bokane kelellong ea ka tse khotsofatsang kelello ea ka pele, ka makhetlo ke ile ka ithiba ho e ngola bukeng leha e le efe ea ka ke tšaba moleko le hobane haholo-holo e na le likarabo tsa potso ea botho e 'nileng ea ntšoenya pele ka lilemo tse 'maloa. Leha ho le joalo, ha nako e ntse e feta le bopaki ba ka ba ho lelera boo batho ba bangata ba nang le bona, haholo-holo ka lebelo le ntseng le eketseha la sechaba. mecha ea litaba le bokhoni ba eona ba ho finyella motho e mong le e mong ntle le tumello, ho tlōla meeli eohle le ho jala liteko le ho fetola lipelo khahlanong le Islam le ho e botsa, ke ile ka etsa qeto ea ho hlahloba taba ena hape le ho e ngola ka lekhetlo la pele, ka tšepo ea hore e tla ba le karabo e utloahalang Ho na le liketsahalo tse ngata tsa bohlokoa haholo hobane li tlaleha motheo oa bolumeli, matla a bona, tšiea ea bona le qhobosheane ea bona e ke keng ea hlōloa.

Pejana, ke bile le boiphihlelo ba ho ngola lithuto tse ling ho araba batho ba sa lumeleng hore Molimo o teng ba latolang boteng ba baprofeta hobane tsoelo-pele ea batho e ne e se na litšupiso ho bona - kahoo ke ile ka ngola lithuto tse 'maloa, tseo ke li kenyelletseng bukeng ea ka ea "Reflections between Science, Religion, and Civilization," karolong eo e lekang ho araba potso e utloahalang: Ba kae baprofeta ba tlalehiloeng historing ea batho? . ho li amahanya le mabaka a utloahalang... Ha ke bolele ho se fose lihloohong tsena, empa ke boiteko ba 'malo o tšepahalang oa saense o bapisang bopaki ho sa tsotellehe khaello ea oona 'me o leka ho sebelisa mokhoa oa saense ho finyella 'nete kapa ho tla haufi le yona, kapa bonyane ntho e tla etsa hore kelello e phomole nakwana kapa ho fihlela dintlha tse ncha di hlaha.

Ka hona, haeba uena, 'mali ea ratehang, u ntša pene ea hau ho tobana le' na, ke ikhula ho tobana le uena, eseng ka tšabo, ehlile, empa e le hore ke tlohele phehisano e tlatsang moea ka mokhathala le mathata, 'me kea u mema. ho phethela buka ntle le ho khathatseha ka sehlooho sena kapa eng kapa eng e tšoanang le eona libukeng tsa ka ..

Indasteri ea Illusion

Bolumeli ba Boislamo ke bona bo atileng ka ho fetisisa lefatšeng, ho sa tsotellehe merero eohle ea bolotsana, lipelaelo, le matšolo a litšila a pota-potileng Sena se bakoa ke matla a bolumeli ka bobona, ho momahana ha bona, ho utloahala ha merero ea bona, le lithuto tsa bona tse mamellang tse sutumelletsang. bohle ho e hlompha.

Empa, ka bomalimabe, bolumeli bona bo 'nile ba angoa ke sehlopha sa baeta-pele ba bona ba susumetsoang ke feberu bakeng sa lintho tse sa reng letho 'me ba tšoarehile ka liqoso tseo babuelli ba tsona ba batlang botumo thepa, li khangoa ke liqoso tsa mahlapa le boipelaetso, kapa mehoo ea ho nyaloa, kapa ho khaoloa, le tšollo ea mali molahlehi ke rona kamehla mme ha ho e mong haese rona.

'Nete ke hore haeba re utloisisa se boletsoeng ke Abu Nu'aym ho "Al-Hilyah" ka taelo ea mong'a rona Omar, Allah a mo thabele, o itse: "Ka 'nete, Allah o na le bahlanka ba bolaeang leshano ka ho lahla. eona, 'me u tsosolose 'nete ka ho e hopola." Re ka khotsofala haholo ka ho etsa boiteko ba lefeela le ho lumella puo e khutsitseng le e nang le seriti ea Boislamo hore e be eona e tsamaisang litaba ntle le ho ela hloko baqosi e le batho ka bomong kapa ba matha ka mor'a likharetene tsa meea ea bona ho arabela batho bana ka ho khetheha, e leng se ba fang boemo boo ba sa ba tšoanelang.

Bona, mohlala, Salman Rushdie le buka ea hae (The Satanic Verses), e hatsitsoeng ka 1988 AD Ke sengoli se nang le talenta e fokolang lefats'eng la lingoliloeng mme o ne a se na boemo kapa tšusumetso pele ho moo ke Mamosleme ka bo bona a ileng a thakhola lipontšo tse lerata metseng e mengata e ileng ea fella ka lefu Pakistan - o ile a iqapela tse ling tsa tsona - joalo ka ha fatwa ea Imam Khomeini oa Iran ka 1989 AD e ile ea senya mali a hae mme Iran e fana ka moputso oa lidolara tse milione. mang kapa mang ea e phethileng - tsena tsohle li ile tsa sebetsa molemong oa hae 'me tsa mo etsa mohale ea loanang le ho tsieleha ha bolumeli le ho loantša pefo ea

Boislamo tikolohong ea lefats'e ... Ho thoe'ng haeba ke siile novele Bakeng sa ho nyatsa ka mokhoa o khutsitseng oa bongoli le bolumeli? tsena tsohle?! Ka sebele, ketsahalo e tla ba e fapaneng ka ho feletseng Pale ena e tla oela bocheng ba eona ka lebaka la setaele sa eona se futsanehileng, bohole ba eona ho tloha ho logic, le ho se tsebe hantle ha nevety ea nehelano le khakanyo maoatle a ho lebala le bosio ba ho se tsotelle.

Bothata ke hore ha re ithute letho ho tsoa lithutong tsa nalane, 'me ha re leke ho iphapanyetša likhang le ho senya nako ho tsona ea Boislamo, ho sa natsoe polelo ea sena kapa lipelaelo tsa seo, le hore re lokela ho ba ba qalang ho ngola nalane ea rona ea Boislamo, ho ithuta tse ling tsa likarolo tsa eona tse sa hlakang, le ho buisana ka lipale tsa eona tse tsoang mahlakoreng a mangata le ho shebisisa tse ling tsa tsona mokhoa o khutsitseng, o utloahalang, oa ho se nke lehlakore le oa saense o nang le morero le o haufi le kelello .. Mekoallo ea ho khesoa ka ho sa feleng ha e sa na thuso ho boemo ba leholimo bo sa tloaelehang boo re phelang ho bona hona joale. le ho tšoara lipuisano tse khethehileng tse tsoang ka har'a setsi sa bolumeli se buletsoeng ba bang le ho Sechaba, ntle le ho hlaka, lipuisano le lipuisano, ho nahanoa hore ho itšoaea liphoso kamehla ho theha sechaba se phetseng hantle se nang le mehopolole le lipono, se matlafatsang bolumeli. , eseng ho e fokolisa, ha feela e le hole le ho hlohlelletsa le bokoenehi Likhohlano tsa kelello e be tsona tse etsang liqeto.

Ntho e makatsang ke hore Mamosleme ka bobona a tseba taba ena, e leng hore mokhoa leha e le ofe oa lithuto tse ling tsa Boislamo le ho li nyatsa ho lekane ho tsosa Mamosleme 'ohle le ho ba halefisa ntle le tlhokomeliso kapa tlhokomeliso, ebe moqosi o kotula botumo, chelete. ho pepeseha le ho hasana, ha matšoele a Mamosleme a tsoamula lisabole ho loants'a lifeme tsa moea.

A re bale, ka mohlala, litemosong tsa Moprofesa Khaled Muhammad Khaled, "Pale ea ka le Bophelo" le boiteko ba hae lilemong tsa hae tsa pele tsa ho kokota menyako ea botumo E ne e le mokhoa oa bo-socialist ka nako eo ... empa kae ke tsela?!... Tsela e kgutshwane ka ho fetisisa e tsejwa mme

ba bangata ba ile ba e nka pele le ka morao ho yena... kahoo o ile a ngola buka ya hae e tsebahalang, "Mona ke moo re qalang ho e hatisa ka ditshenyehelo tsa hae, le hoja e le buka e ne e tletse litaba tse qholotsang 'me e na le ho nyatsa Al-Azhar le litsebi tsa eona, ha aa ka a rekisa kopi e le 'ngoe hobane e ne e le sengoli se sa tsejoeng, kahoo o ile a sebelisa leqheka leo a ithutileng lona ho "Bernard Shaw," kahoo a ea ho motsoalle oa hae. ea hae e bitsoang "Muhammad Hassan Al-Bari," moithuti Lefapheng la Saense selemong Qetellong, o ne a batla ho ngola sengoloa se hlaselang buka ... kahoo Muhammad Hassan Al-Bari o ile a ngola sengoloa ka molumo o thata ho feta seo. moea oa Khaled Muhammad Khaled o ne o ka mamella, ea ileng a re ho motsoalle oa hae, "Ke u kopile hore u nyatse buka ena, eseng hore u nthohake ka mahlapa ana kaofela ... "!" "Khaled Muhammad Khaled" o ile a amohela sehlooho seo ka mokhoa o khethiloeng ke motsoalle oa hae, a ba a eketsa linoko tse ling tse sireletsang ho eona O ile a khetha sehlooho sa sehlooho se reng "Buka ea Boetsalibe ... ka Lefatše le Lahlehileng" 'me a romela sehlooho ho ". Makasine ea Minbar Al-Sharq, ho mong'a eona, Moprofesa "Ali Al-Ghayati." O ile a lekola sengoloa mme a arolelana tseko ea sona le sengoli sa sona A re o mo sirelelitse, "O kae Al-Azhar tthekefetsong ena e khahlano le bolumeli saense?!" Sengoliloeng sena se ile sa hatisoa, sa lateloa ke lingoloa tse ngata tse neng li hlasela buka ke bangoli, bao ba bang ba bona ba neng ba sa bala buka eo, mme kamora hore Al-Azhar a bitse mongoli ho tla etsa lipatlisiso, buka eo e ile ea tsebahala, kopi ea rekisoa, 'me ea rekisoa. e ile ea hatisoa hape bakeng sa likhatiso tse 'maloa...

Re tla potsong ea bohlokoa eo re tla e tšohla hammoho re khobile matšofo, 'me ke kile ka e botsa motsoalle oa rona, Sheikh oa Salafist, ea ileng a hlalosa hore lipotso tsa ka li boima!!... Na ha ho na ntho eo re e nkang e le toka lipolao tsa lipolotiki mehleng ea rona tse neng li etsoa ke mekhatlo e meng ea bolumeli nakong ea boprofeta bo neng bo tobile liroki tse ling?!

Lehlohonolo la ka la ho araba potso ena le ne le se betere ho feta tse fetileng, haese ka ntlha e le 'ngoe e fanoeng ka mosa ke Sheikh ea

hlomphehang, eo lekhotla la hae le tletseng liithuti tsa tsebo ea Boislamo, e leng hore lipolao tse joalo li tlameha ho ba le tumello le tataiso ea Emir oa sechaba sa Mamosleme!! Sena ha se lumellane le lipale tseo re li hlahlobang.

Joale setsebi Sheikh o ile a mpoella hore re lokela ho amohela litaba ka tsela eo li leng ka eona ntle le ho botsa, le hore ho khutsa ka tsona ho molemo, ho qotsa mantsoe a mong'a rōna Ali bin Abi Talib: (Haeba bolumeli bo ne bo theiloe holim'a maikutlo, joale botlaaseng ba likausi li ne li tla lokeloa ke ho hlakoloa ho feta bokaholimo ka bona Moromuoa oa Molimo, Molimo a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso, a hlakola bokantle ba likausi tsa hae). mohlala o hlakileng oa ho lumellana ha mabaka le maikutlo ho kopantseng bopaki. matla a mongoli oa Al-Mughirah, ka matla a Al-Mughirah bin Shu'bah: E le hore Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso, khotso e be holim'a hae, a hlakola bokaholimo ba likausi. Abu Issa o itse: Ena ke maikutlo a ba fetang a le mong oa balekane ba Moprofeta, Molimo a ka mo hlohonolofatsa le ho mo fa khotso, le Bahlahlami le babuelli ba molao ka morao ho bona, le Malik, Al-Shafi'i le Ishaq. Ke hadith e nang le sekoli (sekoli se patiloeng se silafatsang bonnete ba eona leha e bonahala e bolokehile ho eona) ho latela Al-Tirmidhi, empa e tlalehiloe ka matla a Ibn Umar le ka matla a Saad bin Abi Waqqas ho hlakola. ka hare ho likausi le ka ntle ho tsona, 'me ho latela, ho ea ka Shafi'is, mokhoa ona ke o feletseng ka ho fetisisa, kaha o ile a kopanya tlamo ho hadith ea Ali le e lakatsehang ho hadith ea Al-Mughirah, hobane Litšila tse khomaretsoeng ka hare ho li-slippers li theha kelello. Haeba motsoako ona oa maikutlo a loantšanang e se maikutlo, joale maikutlo ke afe?

Re khutlela potsong ea rona ea mantlha, 'me potso ena le karabo ea eona ha li hanane le lipatlisiso tsa rona ho hang, empa li ka pelong ea tsona e hlahisa maikutlo a lihlopha tsena ka bobeli mabapi le ho tobana le tse ling le sepheo se ka morao ho maemo ana, 'me mecha ea litaba ha e hloke leeme, boikakaso, le ho kheloha litloaelong tse thehiloeng, 'me tsena ke boitšoaro bo fumanoang mefuteng eohle ea mecha ea phatlalatso. poko ea

mehlang ea khale ho ea ho mekhoa ea puisano mehleng ea kajeno Batho ba ka mor'a mefuta ena e fapaneng ke batho ba laoloang ke maikutlo kapa ba kheloso a ke lithahasello le ho laoloa ke meharo ea ho kotula meputso le sehlopha se hlōlang qetellong. mme ha leleme le hlephisa, le fetoha le leholo.

Libuka tsa li-biography li bua ka liteko tse ngata tsa polao, tse entsoeng ke matsoho a Mamosleme, khahlanong le liroki tsa kampo ea bofetoheli e tletseng bora ho sehlopha sa Mamosleme ka linako tsohle ... empa ka ho utloahalang, na mantsoe ana a thothokiso a ne a e-na le boima bona bohle e ile ea e-ba liphofu tsa ho bolaoa?! Karabo: Che...Joale na hoa utloahala hore naha ea Maislamo e sa tsoa hlaha Madina le boetapele ba eona, Mokhethoa, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, ho phahamisa tumello ea tšollo ea mali le ho e etsa ntho e tlang pele? ho bolaea ho ne ho felisitse khohlano, Moprofeta, eka Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso, a ka be a qalile sehlopha sa lipolao tse tobane le baeta-pele ba ikhohomosang ba Maquraish, joalo ka Abu Jahl le Abu Lahab, taba e fela 'me e ne e le sepheo se bonolo. Ha ba na balebeli ba ba latelang kapa litora ho ba sireletsa Ho tsoma le ho ba hohela ha ho na chelete e ngata ho feta sehlabelo sa motho a le mong kapa ba babeli ba tsoang sehlopheng sa Mamosleme kapa ba tšepahalang ho bona Mecca ka ho bolaea ho lumeletsoe, na ho lebisa lihlooho ho ne ho ke ke ha e-ba molemo ho tloha polaong ea baetsalibe?!... 'Nete e hlakileng ke hore ha ho na bolotsana khahlanong le bahanyetsi ka har'a Islam' me ha ho na sepheo sa bona ha e eo ka har'a lingoliloeng tsa batho ba boholo-holo 'me e hloka ho hlophisoa bocha le ka mathōkong a libuka tsa bona Mabaka le menahano li bua joalo le boitšoarō ba boporofeta boo Moprofeta, eka Molimo a mo hlohonolofatse, a bo kenyeletse har'a bona sena, 'me ha ho letho le totobetseng ho feta seo re se buang ho feta boemo ba Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso, ho barapeli ba bangata ka letsatsi la tlhōlo ea Mecca le tšoarelo ea hae ho bona, ntle le sehlopha se senyenyane le se lekanyelitsoeng se neng se lokeloa ke ho bolaoa, ka mokhoa oa sechaba, le ho hlaloso ka mabitso le ho felehetsoa ke mabaka

Re tla qaqisa hore hamorao...haeba mang kapa mang ntle le Moprofeta, Molimo a ka mo hlohonolofatsa le ho mo fa khotso ho ne ho bile le sebōpuoa se seng sa hae le litšobotsi tsa hae, 'me bahanyetsi bohle ba hae ba ne ba le tlas'a taolo ea hae, mali a ka be a bile linōka, ho e-na le liteko kapa ho se na liteko, tlhomphe e ka be e senyehile, meea e ka be e rekisitsoe, 'me matlo a batho a ka be a senyehile. ba phahameng le ba tlaase ba ne ba tla senyeha, Lebisa mahlo a hao ng'a mehla ea histori pele le ka morao ho Moprofeta, e se eka Molimo a ka mo hlohonolofatsa 'me a mo fe khotso, 'me histori kajeno ke buka e atolositsoeng le e bulehileng e le hore re ka hlokomela phapang hammoho Bolumeli ba Boislamo bo fapane ka mamello ea bona ho bahanyetsi ba bona le ho qabana ha bona ka likhang e le eona feela mokhoa oa ho tsamaisa lipuisano le ba bang le ho phahamisa boleng ba monahano.

Re buisana ka tse ling tsa litlaleho tseo ba bang ba itšetlehileng ka tsona e le lebaka la ho bolaea motho ea sa lumellaneng le maikutlo a hae:

Ketsahalo ea pele: Kaab bin Al-Ashraf o ile a bolaoa

Ho ea ka litlaleho tse ling, e ne e le e mong oa Banu Nabhan, 'me ntat'ae e ne e le oa Tayy 'me 'm'ae e le oa Banu al-Nadir Ha a utloa ka polao ea ba bang ba baetapele le bahlomphehi ba Maquraish, a re: Ka Allah , haeba Muhammad a ne a lemaitse batho bana, bokahare ba lefats'e bo ne bo tla ba betere ho feta bokaholimo ba lona ... 'me a bina: "Leloala la Badr le ne le sila ho senya batho ba eona." o ile a bolaea banna ba batho ho pota-pota ho ilela khoeli.. Se ke oa tsamaea, hobane marena a bolailoe Hassan bin Thabit, seroki sa Moprofeta, a re ho eena: " 'Me Ea Mohau o ile a folisa mong'a rona. batho ba ileng ba mo loantša 'me ba hlōloa.. 'me a phonyoha 'me a ba phonyoha ho tloha pelong ea hae "Takatso e tsoelang pele ka lebaka la tšabo ea eona," joalo ka ha mosali oa Momosleme ea bitsoang Al-Ja'dara a mo arabela, 'me ea e-ba teng. ho ile ha thoe, "Maymunah bint Abdullah." Ke hore, ntoea ea mecha ea litaba e ileng ea etsahala pakeng tsa liroki tsa likampo tse peli .. mme ha ho letho ka seo.

Hlokomela mona hore tlolo ea molao ea monna eo a neng a lokeloa ke ho bolaeloa e ne e le ho fetohela Maquraish ka mor'a ho hloloa ha bona ho tšabehang Badr ka pel'a masole a Islamo Na Maqureshe a ka be a ile a khutsa ka ho lahlehelo ke botumo ba oona har'a meloko ea Maarabo ka mor'a eona ho hloloa, 'me na e ka be e hloka mantsoe a seng makae ho tsoa ho seroki sa Moarabia ho tsoela pele ka tlhōlisano ea eona le ho iphetetsa, kapa ho qoba ho eona le ho metsa bohloko ba ho hloloa ka khutso?!.. Na mantsoe a na le tšusumetso ho hloloeng? Ruri ha ho joalo.. Mokha o hlotsoeng nalaneng eohle o lokisa bolo bakeng sa boiphetetso. khoebo ea Maquraish, 'me ka mor'a sena Ka tlhōlo, kampo ea Mamosleme e ile ea fetoha matla a sebele a lokelang ho baloa Ho sa tsotellehe lithothokiso tseo babali ba li phetang, na Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, a sebetsana le bona. balateli ba lfk ka ho mo bolaea le ho mo hlekefetsa, kapa ka ho tšoarela le ho tšoarela taba ea lfk e ne e le kholoanyane, e tšoarella, ebile e le kotsi ho feta lithothokiso tse neng li buuo ke seroki se neng se ruta bamameli ba sona, molumeli le ba sa lumelang, hore? e ne e le mashano. 'Me ho ile ha senoloa Qur'an mabapi le taba ea liroki ho tiisa bopaki khahlanong le ba sa lumelang har'a bona le lipuo tsa bona le lipolelo tsa bona tsa bohata, empa ka molemo le lipuisano ka ba khelohileng (224) Na ha u bone hore khohlong e 'ngoe le e 'ngoe ba lelera (225) le hore ba bua seo ba sa se boleleng? (227) O ile a tšolla mali a liroki, empa a pepesa mashano a bona ka pel'a balumeli ka mabaka le mabaka, 'me a lemosa khahlanong le thetso ea bona le leshano la bona. logic.

Re tla tlalehong ea Al-Bukhari bukeng ea hae ea Sahih mabapi le polao ea Ka'b bin Al-Ashraf, ka matla a Jabir bin Abdullah, hore Moprofeta, lithapelo tsa Molimo le khotso li be holim'a hae, a re: "Ka' ke mang b bin Al-Ashraf, hobane o sentse Molimo le Moromuoa oa Hae?" Eaba Muhammad bin Maslamah oa ema eaba o re: "Oho Moromuoa oa Allah, na u ka rata hore ke mo bolae? bua ho hong, a re: E-re, Muhammad bin Maslamah a tla ho eena a re: Monna enoa o re kopile lithuso, 'me o bile boima ho rona, 'me ke tlile ho uena ho tla u kopa esale pele. Hape, ka Allah, ha kea ka ka soabela,

O itse: Re mo latetse, empa ha ho joalo, Re rata ho mo tlohela ho fihlela re bona se etsahalang ho eena, 'me re ne re batla hore u re fe sekheo se le seng kapa tse peli esale pele. mme Amr o buile le rona ka makhetlo a fetang le le leng, empa ha aa ka a bua ka "wasq e le 'ngoe kapa tse peli." wasq?" A re: "Ee, ke tlamehe ho 'na, ba re: "U batla'ng ho 'na: "E-re u etse tebeletso ho basali ba hao? Bana ba rona, mme e mong wa bona o a rohaka, mme ho thwe: O ile a etsa tebeletso ya wasq e le nngwe kapa tse pedi! Sena ke sekhubo ho rona, empa re tla beha lamah ho uena - Sufyan a re: ho bolela sebetsa - kahoo a tšepisa ho tla ho eena, kahoo a tla ho eena bosiu le Abu Na'ila, eo e leng mohlokomeli oa Ka'b. mor'abo, 'me a ba memela ho Al-Huss N, kahoo a theohela ho bona,' me mosali oa hae a re ho eena: U ea hokae ka hora ee? A re: Ke Muhammad bin Maslamah, le ngoan'eso ke Abu Na'ila – 'me e mong ntle le Amr a re: A re: Ke utloa lentsoe le kang le rotha mali ho lona , mme lesea la ka ke Abu Na'ila. Haeba monna ea khabane a ne a bitselitsoe tllhaselong e hlabang bosiu, a ka be a ile a arabela A re: 'Me Muhammad bin Maslamah o kena le eena banna ba babeli Ho itsoe ho Sufyan: Na o ba rehile lebitso la Amr? A re: O reile ba bang ba bona. Amr a re: O tllile le banna ba babeli, 'me e mong ntle le Amr a re: Abu Abbas bin Jabr, Al-Harith bin Aws, le Abbad bin Bishr – Amr o itse: O tllile le banna ba babeli, 'me a re: Ha a fihla. , Ke tla khetha moriri oa hae le monko oa oona, 'me bonang, U mpone ke tšoara hlooho ea hae, kahoo o tla 'me a mo otlala ka nako e' ngoe: Eaba o theohela ho bona, a apere, a ntšha monko o monate . A re: Ha ke eso bone monko o kang kajeno, ke hore, o molemo. E mong ntle ho Amr o itse: Ke na le basali ba Maarabia ba nkhang hamonate haholo le Maarabia a phethahetseng ka ho fetisisa a re: A re, Na u ntumella ho fofonela hlooho ea hao? A re: E, joale o ile a utloa monko o monate, joale a utloa monko oa balekane ba hae, eaba o re: Na nka fuoa tumello? A re: E, ha a se a mo laola, a re: Kantle ho uena, ba ile ba mo bolaea, eaba ba tla ho Moprofeta, Ak'u Allah a mo hlohonolofatse, 'me a mo tsebise.

Moelelo oa pale ena ka bokhuts'oane ke hore molekane "Muhammad bin Maslama" o ile a tobana le polao ea "Kaab" mme a mo thetsa le balekane ba hae (Sulkan bin Salamah bin Waqsh, eo e leng Abu Na'ila, e mong oa

litloholo tsa Abd al. -Ashhal, hape e ne e le ngoan'abo Kaab bin al-Ashraf, le Abbad bin Bishr bin Waqsh, e mong oa litloholo tsa Abd al-Ashhal, le Al-Harith bin Aws bin Muadh, e mong oa bara ea Abdul-Ashhal, Abu Abbas bin Jabr, mor'abo Banu Haritha) ho fihlela ba mo khelosa, ba bolela hore Moprofeta, Molimo a re hlohonolofatse le khotso ea hae, o ba imetse ka lerato le bitsoang zakat, le hore ba hloka ho alima. wasq kapa li-wasq tse peli tsa lijo (a wasq ke saa' e mashome a tšeletseng). kaha ke eena ea motle ka ho fetisisa ho Maarabia (ehlile, hoa utloahala ho bua ntho e joalo e nyenyefatsang basali ba Mamosleme). ba ile ba lumellana le eena ho peta lihlomo le eena. Le thepa ea ntoa (mokoloto ona ke oona feela o utloahalang tlalehong ena. Moprofeta, lithapelo tsa Molimo le khotso li be holim'a hae, o ile a beha lihlomo tsa hae ho Mojuda, ho ea ka molao. Al-Bukhari Ha e le basali le bana, ha ho utloahale, 'me Mojuda o ne a tseba esale pele hore Maarabia a ke ke a e amohela.) bo-malome. Ha a theohela ho bona, ho hlakile hore A utloa monko o monate, kahoo Muhammad bin Maslamah a kopa tumello ea ho monkoa ka hlooho 'me a tiisa ho mo tšoara ka lisabole tsa hae mmolayeng. Yaba ba tsebisa Moporofeta, A Modimo A re hlohonolofatse, ka ditaba tseo.

Se ileng sa hapa maikutlo a ka ke hore Muhammad bin Musalima e ne e le e mong oa baqolotsi ba hadith 'me e ile ea phetoa ho tsoa ho eena, leha ho le joalo ha ho lintlha tsa ketsahalo ena ea bohlokoa le tse hlahelletseng bophelong ba hae tse tlalehiloeng ho tsoa ho eena.

Potso eo re e botsang ka pale ea Al-Bukhari, leha e le ka bohelehele, ke hore na moqolotsi o tsebile joang se etsahetseng lipakeng tsa Ka'b le mosali oa hae le temoso ea hae ho eena ea hore molumo o ne o rotha mali Litlalehong tse ling: "Joale mosali oa hae a mo khomarela a re: U hokae ka Molimo, ke bona bofubelu ba mali ka molumo "(narration Al-Kalbi)... "Ka Molimo, ke tseba bobele ho tsoa lentsoeng la hae" (Fath al-Bari) le pale ea bophelo ba Ibn Hisham)... 'Me tsena ke lipuisano pakeng tsa monna le mosali oa hae ka mor'a menyako e koetsoeng ntle le lipaki ho bona ntle le bona?!... 'Me karabong ea Kaab ho bonahala eka ho na le seriti se ts'oanelang Moarabia ea khabane. hore motho a kokote monyako oa hae

bosiu, leha e ne e le thipa e bolaeang!! khanyetsano e makatsang e hlokisang mabaka a motho ea itšoarang joaloka Mojuda hoseng, a kōpa lijo bakeng sa ho rekisetsa basali le bana, ntle le ho nahanela ba bang ba matšoele a hae, 'me bosiu, o hlaha e le Moarabia ea seatla se bulehileng, eo ntlo ea hae e buletsoeng ba hlokang, ho khotsofatsa litlhoko tsa bona, 'me ha a itšepe ka boena ho barab'abo !!

Sena se re susumelletsa ho hlahloba litlaleho tse ling, 'me re emisa tlalehong ena Ka matla a Abdullah bin Kaab bin Malik, ka matla a malome oa hae, hore Kaab bin Al-Ashraf o ne a soma Moprofeta, lithapelo tsa Molimo le khotso li be teng. holim'a hae, kahoo Moprofeta, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, a laela Saad bin Muadh ho romela batho ba bahlano ho eena, 'me ba tla ho eena ha a ntse a le har'a batho ba hae ho Al-Awali, ha a bona A re ho bona: “Ke eng e le tlisitseng mona?” A re: “E-re ba bang ba lōna ba tle ho 'na, ba tle ho 'na ka tlhoko ea lōna a re: Re tlile ho uena ho u rekisetsa lihlobo tsa rōna, a re: Ka Molimo, haeba u sebelitse ka thata ho tloha ha monna enoa a fihla pel'a hao, kapa a re: Ka hona ba mo tšepisitse hore o tla tla ho uena A re ho eena: Kahoo ba tla ho eena, 'me a ema ho bona, 'me mosali oa hae a re ho eena: Batho bana ha baa tla ho uena ka hora ena ka lebaka la seo u se ratang : Ba ile ba mpoella tlhoko ea bona, kahoo ha a atamela ho bona, Abu Abbas a mo kopa, 'me Muhammad bin Maslamah a mo hloella ka sabole 'me a mo hlaba lehlakoreng, a mo bolaea lithapelo le khotso li be holim'a hae, 'me Moprofeta, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, o ile a ba hopotsa seo a neng a se soma lithothokisong tsa hae le se neng se mo ntša kotsi , a ba bitsitse. A Molimo a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso ho fihlela a ngola lengolo pakeng tsa hae le bona hore tlhahiso e tlile ka ho khetheha ho tsoa ho Bo-mphato ho rekisa lihlobo le Mojuda pele, 'me sena ke mofuta oa kelello joalokaha re boletse ka holimo. Ka matla a Urwa, hore Saad bin Muadh o ile a romela Al-Harith bin Aws bin Al-Nu'man, ngoan'abo Banu Haritha, le Muhammad bin Maslama ho Ka'b bin Al-Ashraf Ha Ibn Al-Ashraf a otlala, Al -Leoto la Harith le ile la otlala lintsintsi tsa sabole 'me balekane ba hae ba mo tlosa E ne e phetoa ke Al-Tabarani' me e kenyetsetsa Ibn Lahi'ah, 'me hadith ea hae

e ntle. Tlaleho ena ke eona ntlha ea mantlha ebile e fapane le se boletsoeng pejana ka hore taba ena ha ea ka ea tsoa ho Moprofeta, A Molimo A re hlohonolofatse, empa e le Ijtihad ea Bo-mphato, joalo ka liketsahalo tse ling tseo re tla li tšohla ka tlase. .

Ho ile ha boleloa libukeng tsa bophelo ba batho hore ketsahalo ena e ile ea boleloa nakong ea likopano tsa Umayyad Ho boleloa nakong ea puso ea Muawiyah, 'me ho ne ho thoe nakong ea puso ea Marwan ibn al-Hakam,' me Muhammad ibn Maslamah e ne e le e mong oa batho ba lutseng. kahoo a halefa 'me a hana lipokano tsena!!... Ibn Wahb a pheta: Sufyan ibn Uyaynah o ile a mpoella, ka matla a Omar ibn Saeed, mor'eso Sufyan bin Said Al-Thawri, ka matla a ntat'ae O itse: "Polao ea Ibn Al-Ashraf e boletsoe ka pel'a Muawiyah, 'me Ibn Yamin a re: 'Polao ea hae e ne e le bolotsana, ka hona Muhammad bin Maslama o itse: "Oh Muawiyah, na Lengosa la Allah, Allah a mo hlohonolofatse. 'me u mo fe khotso, a be ka bolotsana ho uena, 'me na ha u latole? Ka Molimo, marulelo a ntlo a ke ke a koahela 'na le uena, 'me nke ke ka lokoloha maling a monna enoa ntle leha ke mo bolaea.

Al-Waqidi o itse: "Ibrahim bin Jaafar o mpoletse, ka taelo ea ntat'ae, ea ileng a re: Marwan bin Al-Hakam - ea neng a okametse Madina le Ibn Yamin Al-Nadhari - a re: Ho ne ho le joang polao ea Ibn Al-Hakam. - Ashraf? Ibn Yamin o itse: E ne e le molotsana, 'me Muhammad bin Maslama o ne a lutse, 'me e le monna-moholo, kahoo a re, Uena Marwan: Na Lengosa la Allah, Allah a le hlohonolofatse le ho mo fa khotso, ke bolotsana ka pel'a hao? Ka Allah, ha rea ka ra re bolaea haese ka taelo ea Lengosa la Allah, Ak'u Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso ka Allah, marulelo a ntlo ha a sirelelitse 'na le uena haese Mosque Ha e le uena, Ibn Yamin, ka mohau wa Modimo, ke kgahlano le wena ha o ka phonyoha, ke ntse ke tshwere sabole letsohong la ka, empa ke tla o otlala ka yona hloohong ya bana ba ka lengosa ho bona Muhammad ibn Maslama Haeba e ne e le libakeng tse ling tsa hae, o ile a theoha 'me a ipholosa, ha a ka a theoha ha Muhammad a le lepatong mme Ibn Yamin a le Al-Baqi' [lekese] le nang le likoranta tse metsi [tse kamele ea mosali] holim'a lona, kahoo batho ba

ema ho eena 'me ba re: Uena Abu Abd Ea Mohau, u etsa'ng? Re u lekane, kahoo a nyolohela ho eena 'me a qala ho mo otlala ka pampiri ho fihlela a robeha sekhechana sa pampiri sefahlehong sa hae le hlooho ho fihlela a sa siee sanatorium le eona a pheha ka eona, joale a re: Ka Molimo, hoja ke ne ke e-na le matla a ho tšoara sabole, ke ne ke tla u otlala ka eona.

Ha e le hantle, ha ke na khoao ea hore litlaleho tsena tse peli li iqapetsoe ka mabaka a mararo La pele: Se pakiloeng ho tsoa tlalehong ea bophelo ba Muhammad ibn Maslama ke hore o ile a ikhula ho tsoa bofetoheling ka mor'a lefu la tumelo la Uthman ibn Affan, ho latela thato ea hae.

Moprofeta, Molimo A mo hlohonolofatse, a mo file sabole, a re ho eena: (Uena Muhammad ibn Maslama, loana ka sena. Sabole ka lebaka la Molimo. Haeba u bona lihlopha tse peli tsa Mamosleme li loana, otlala letlala ka lona ho fihlela o le pshatla, ebe o thiba leleme la hao le letsoho la hao ho fihlela u e-shoa Ho ile ha fihla lefu la tlokotsi, kapa letsoho le fosahetseng Ha Othman a ne a bolaoa, 'me e ne e le taba ea batho, o ile a tsoa a ea lefikeng lebaleng la hae mme a otlala lefika ka sabole Ho fihlela a le roba). O ne a lula Al-Rabza motseng 'me a nka sabole ea lehong ho fihlela a bolaoa ha a le lilemo tse ka bang mashome a supileng a metso e supileng Ka hona, ho hlaha ha hae makhotleng a li-caliphs tsa Umayyad ha ho bonolo ho ka etsahala hore e be khakanyo ea "Muawiyah" ka boena le mofuta oa puso ea Umayyad, ka hona ho lebeletsoe hore karabelo e tla ba kholo ho feta hore Muawiyah a hane ho mo hlalosa e le ea bolotsana. .. Ea boraro: Tlaleho e nka hore ho bolaoa ha Ka'b bin Al-Ashraf ho siile tšusumetso e kholo ho Majuda, e leng ntho e ke keng ea etsahala Haeba e ne e sa ka ea ba sisinya mehleng ea Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse le mo fe khotso, ho roba Tumellano ea Madina kapa ho loana ntoa e lekanyelitsoeng kapa ho e sokela, na e ka be e ile ea fetoha e 'ngoe ea likhetho tse ngotsoeng ka bolotsana nakong ea Bo-Umayyad?

Kahoo seo re se fihlelang ke hore Moprofeta, eka Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso -' me e tla tiisoa ka tlase - o ne a sa tsamaisa lihlopha lefifing tse ileng tsa etsa lipolao khahlanong le bahanyetsi ba hae, le hore lintoa tsa Islam li ne li hlakile ebile li le tlas'a ho utloa le ho

bona ha e mong le e mong, ka bophahamo ba merero ea bona, ho nepahala ha lipakane tsa bona, ho hlompheha ha sepheo sa bona, le ho hloeka ha lisebelisoa tsa bona.

Ketsahalo ea bobeli: Ho bolaoa ha Asma bint Marwan

Pale e ka akaretsoa ka hore "Ismaa bint Marwan bin Umayyah bin Zaid" e ne e le seroki ho tsoa molokong oa "Bani Khatma" (ho tloha ho Aws, 'me phetoho ea bona ho Islam e ile ea lieha ho fihlela ka mor'a Ntoa ea Khandaq) le mosali oa "Yazid". bin Zaid bin Hisn Al-Khatmi." O ne a na le lehloeo bakeng sa Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, 'me a kopanela le eena ho Eo ke monna oa hae, 'me a tšoenngo ke tlhoho e kholo ea Moprofeta, Allah a mo hlohonolofatse. 'me u mo fe khotso, ho Badr ka thuso ea Ansari ka ho soma o ile a nyatsa boetapele bona ba bohatelli, boteng bona le tšusumetso e matla ea Moprofeta har'a batho ba habo Ansari - 'me o ne a se har'a bona - a hlohlelletsa meloko ea Ansari khahlanong le eena. , 'me ba nyatsa boikokobetso ba bona ho eena, ba bitsa nako ea ho mo felisa, mello ea boiphetetso e ile ea hotetsoa sefubeng sa hae ka mor'a hore ho bolaoe ba bang ba bahlohlelletsi ba borabele khahlanong le bolaoli ba Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse. mme a mo fe kgotso, mme a utlwa eka sedikadikwe se ntse se atamela ho yena... le ho tswa dipolelong tsa hae, "Yaba se ile sa hlasela Banu Malik le Al-Nabit... le Awf, mme sa hlasela Banu Khazraj ea batlang setšabelo ho ba bang... kahoo u se ke ua etsa joalo." Ho tsoa ho Murad kapa ho Madhaj, u tšepa ka mor'a hore u bolae lihlooho... Seroki sa Moprofeta, Hassan bin Thabit, se ile sa araba ka ho nyenyefatsa morabe oa habo, se bolelang hore "Banu Wa'il, Banu Waqif, le Khatma ba boemong bo tlaase le bo tlaase ho feta Banu Khazraj" (hlokomela hore mona ho na le phapanyetsano ea mabitso a bosoaso ha e amoheloe ke Moprofeta, Molimo a ka mo hlohonolofatsa le ho mo fa khotso, leha e le ka molao oa Boislamo).

Ho na le lipale tse peli ka lefu la hae:

Litlaleho tsa pele tsa hore Moprofeta o ile a mo qobella ho phethahatsa mohato oa polao o neng o bitsoa ka ho senya mali a hae, a bitsa hore a bolaoe, le hore polao ea hae e entsoe ke monna ea fufetseng oa moloko o bitsoang "Umair ibn Adi al-Khattami. " Al-Qadha'i e tlaleha ho "Musnad al-Shihab" (2/46/856), joalo ka ha ho entse Ibn Adi (6/2156), le ho tsoa ho Ibn al-Jawzi ho "Al-Ilal" (1 / 175), le Ibn Asakir ho "Tarikh Damaseka" (14/768 - Medina) ka bolaoli ba Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Ala' al-Shami: Muhammad ibn al-Hajjaj al-Lakhmi Abu Ibrahim al-Wasiti o hlalositsoe ho Ka matla a Mujalid bin Said, ka matla a Al-Sha'bi, ka matla a Ibn Abbas, o itse: Mosali ea tsoang ho Banu Khatma o ile a hlasela Moprofeta, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, ka ho soabisa. A re: Sena se ile sa fihla ho Moprofeta, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, 'me ea e-ba boima ho eena, eaba o re: "Ke mang ea ka mpholosang ho morali oa Marwan? ke 'na, Uena Lengosa la Molimo! sena A re: Kahoo a kena ho eena: Kahoo a kena. Ka mor'a hae, a sheba ka ho le letona le ho le letšehali (a nahana ka monna ea fufetseng ea nang le bokhoni ba ho shebella le letona le le letšehali), 'me a se ke a bona letho. empa e ne e le lehlabaphio, kahoo a mo khaola hlooho ka eona ho fihlela a e hatisa holim'a hae A re: Eaba o tla ho Moprofeta (rapelo ea Allah le khotso li be holim'a hae) a re: "Oho Moromuoa oa Allah! Ke o lekane. O itse: Moprofeta (a Allah le khotso le be holim'a hae) o itse: "Lipōli tse peli li ke ke tsa theola lihlooho moo (ho bolelang: ha ho motho ea tla batla phetsetso bakeng sa tsona)," kahoo a mo romela e le mohlala.

Pale ea bobeli e bolela hore e ne e le boitlamo le boikitlaetso bo tsoang ho molekane, 'me Moprofeta o lumellana le eona Paleng ena, ho na le ketsahalo e nyarosang haholo ea mokhoa oa polao, moo sefofu se ileng sa nyenyelepa ka sekoahelo sa lefifi ho ea moo. mosali o ne a robotse, le bana ba hae ba bahlano haufi le eena, 'me e mong oa bona o ne a le sefubeng sa hae, lesea, kahoo a e tlosa ho eena, a utloa boteng ba hae, a e ama ka matsoho, 'me a mo bolaea ka mokhoa o tšosang. tsela eo a ileng a mo hlaba ka thipa e phunyeletsang sefubeng ka sabole, ho fihlela sabole e mo hlaba mokokotlong ... Ramadan ha se e 'ngoe ea likhoeli tse halalelang,

empa e ntse e le ketsahalo ea ho bolaoa ha phofu ka khoeli ea khumamelo, eo ho itima lijo ho emelang e 'ngoe ea litšiea tsa Islam. o khetha nako e joalo ea polao? e be kapele le ka nako ena e mahlonoko, 'me e ka lieha ka nako e loketseng, kaha sebaka sa eona se tsejoa 'me se ke ke sa fetoha kotsi ea sona, ho sa tsotellehe hore na e khōlō hakae, e ke ke ea bapisoa le lintoa tse hlokoang ke tlhokahalo le kapele liqeto le ho lebisa ntoeng ka khoeli ea Ramadan, qalong ea khoeli ea leshome le metso e robong ea ho falla ha Mokhethoa, Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso.

Al-Waqidi (ea leshano ebile e le e mong oa bangoli ba hadith) e tlalehiloeng ho "Al-Maghazi" (leq. 173) le ka matla a Al-Qadha'i (858): Abdullah bin Al-Harith o ile a mpoella, ka. bolaoli ba ntat'ae: (Ka 'nete, Asma bint Marwan o tsoa ho Banu Umayyah bin Zayd U tlas'a Yazid bin Zaid bin Hisn Al-Khattimi. O ne a tloetse ho ntša Moprofeta, lithapelo tsa Molimo le khotso li be holim'a hae, a nyatsa Islam; le ho hlohlelletsa khahlanong le Moprofeta, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, ho boletse Umair bin Adi bin Kharsha bin Umayyah, joalo-joalo Ha a utloa polelo ea hae le tšusumetso ea hae: Oho Molimo, u na le kano khahlanong le 'na: haeba ke khutlisa Lengosa la Molimo, A mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso, ho Madina, ke tla e bolaea - le Moromuoa oa Allah ❖ E se eka lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae ka letsatsi leo la Badr, lithapelo tsa Allah le khotso E be holim'a hae, ha a khutla Badr, Umair bin Adi a tla ho eena har'a bosiu ho fihlela a kena ka tlung ea hae (sefofu se ka tseba joang menyako le ho tsoa ha ntlo), 'me ho ne ho e-na le sehlopha tsa bana ba hae ba robetseng, bao ba bang ba bona a neng a ba nyantsha; Ka hona a mo phopholetsa ka letsoho la hae mme a fumana ngoana eo a neng a mo nyantša, kahoo a mo suthisetsa hōle le eena, eaba o beha sabole ea hae sefubeng sa hae ho fihlela a e phunyeletsa mokokotlong oa hae, eaba oa tsoa 'me oa rapela thapelo ea hoseng le eena Moprofeta, Molimo A mo hlohonolofatse, a le Madina, ha Moprofeta, A Molimo A mo hlohonolofatse, a mo fa khotso, a sheba Umair, a re, "Na u bolaile morali oa Marwan? A re: E, ka Ntate, Uena Lengosa la Allah.

Umair o ne a tshohile hore o ntshitse fatwa kgahlanong le Moporofeta, eka Modimo A mo hlohonolofatse, hore a mmolaye, A re, "Na ke tlamehile ho etsa letho ka seo, Oho Lenqosa la Modimo? O ile a re, "Lipōli tse peli ha lia lokela ho otlala lihlooho moo, ke lekhetlo la pele ke utloa lentsoe lena le tsoang ho Moporofeta, Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso," Umair a rialo, kahoo Moporofeta, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso. A reteleha A retelehela ho ba mo potileng, A re: Haeba le rata ho sheba motho ea tšehelitseng Allah le Moromuoa oa Hae linthong tse sa bonahaleng, joale shebang Umair bin Adi. Ho ile ha boleloa hore ha a khutlela Madina ka mor'a Ntoa ea Badr, a kōpa tumello ea ho mo bolaea ho Moporofeta, Areh. Kahoo o ile a etsa joalo.

Moporofeta Umair o ne a bitsoa Al-Basir ho tloha ka nako eo. Ketsahalo ena e bile le tšusumetso e khohlo ho sokoloheng ha banna ba moloko oa Bani Khatma ho Islam Pele ho moo, ho ne ho e-na le Mamosleme a seng makae a neng a tšaba pefo ea morabe, ho akarelletsa le Umair bin Adi, ea neng a bitsoa Al-Qari, Abdullah bin Aws. le Khuzaymah bin Thabit.

Mongolo oa pale ka lipale tse peli, tse tlalehiloeng libukeng tse ling tsa lefa (tse tlalehiloeng ke Al-Qadha'i ho "Musnad Al-Shihab" (856), Al-Khatib ho "Al-Tarikh" (13/99) , Ibn Asakir bukeng ea hae ea "Tarikh" (51/224), le Ibn Omar Al-Harbi bukeng ea hae ea "Fawa'id" (50)) E nyenyefatsa setšoantšo se mamellang le se hlomphehang sa Moporofeta, eka Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso. , 'me e lebisa pefo ka mefuta ea eona e khohlo ka ho fetisisa le e mpe ka ho fetisisa litsebi tsa hadith tsa mehleng ea kajeno li lumellane ka bofokoli ba pale ena' me ea e hana hobane ketane ea eona ea phetisetso e kenyelletsa moqolotsi oa bohata, e leng Muhammad ibn al-Hajjaj al-Lakhmi, Abu Ibrahim al-Wasiti, ka matla a Mujalid ibn Sa'id, ka matla a al-Sha'bi, ka matla a Ibn Abbas, leha temana ka boeona e amohela 'nete ena ka ho hlaka, ke bopaki bo lekaneng ho mo hanyetsa. e pakiloe hore eena, lithapelo tsa Molimo le khotso li be holim'a hae, o ile a thibela polao ea basali; Abu Dawud (2669) o ile a pheta ho tsoa ho Rabah bin Rabi' ea ileng a re: Re ne re e-na le Moromuoa oa Allah, Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, leetong, 'me a bona batho ba bokane ka

ntho e itseng, eaba o romela. monna a re: Sheba seo batho bana ba se bokaneeng, eaba o fihla a re: “Ka lebaka la mosali ea bolailoeng, eaba o re: “Mosali enoa o ne a sa tšoanela ho loana ka pele A romela monna A re: (Ere ho Khalid ba seke ba bolaea mosali kapa monna ea mabifi.) E tiisitsoe ke Al-Albani ho “Sahih Abi Dawud”.

Ketsahalo ea boraro: Ho bolaoa ha Abu Rafi Salam bin Abi Al-Haqiq

Sepheo sa polao ena e ne e le ho hlohlelletsa "Salam" enoa - eo e neng e le Mojuda ea tsoang ho Banu Nadir le e mong oa baetapele ba bona ba hlahelletseng ba neng ba lelekoa Madina ke Moprofeta, Molimo A mo hlohonolofatse, 'me a se ke a bolaoa. le Banu Qurayza e le motsoalle oa hae Huyay ibn Akhtab o ile a bolaoa - mekha e khahlanong le Moprofeta, eka Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso,' me a ba thusa ka chelete e ngata Khazraj ka ho fumana tlhompho ea lipolao, le ho se be le mokha o le mong o laola bokhabane ba oona holim'a o mong, 'me ke e' ngoe ea lintho tse makatsang tseo libuka tsa lefa li li nkile ho latela litlaleho le mabaka .. Ibn Ishaq o itse: Muhammad bin Muslim bin Shihab Al-Zuhri o ile a mpoella, ho tsoa ho Abdullah bin Kaab bin Malik o itse: E 'ngoe ea seo Molimo a se entseng bakeng sa Lengosa la Hae, Allah a le hlohonolofatse le ho mo fa khotso, ke hore libaka tsena tse peli tsa matsoalloa a Ansari, Aws le Aws. Khazraj, ba ne ba tloetse ho palama le Moromuoa oa Allah, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, joalo ka ho palamisa lipere tse peli tsa lipere tsa Allah, eka Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, ntle le ho bina. Khazraj a re: Ka Allah, u ke ke ua tlosa sena, e leng mohau ho rona mahlong a Lengosa la Allah, eka Allah a le hlohonolofatse le ho mo fa khotso, le ka Islam O itse: Ba ke ke ba emisa ho fihlela ba saena ntho e kang yona. Eitse ha Khazraj ba etsa ho hong, bo-Aws ba bua ntho e tšoanang, 'me ha bo-Aws ba hlasela Ka'b bin Al-Ashraf lehloeng la hae ho Moromuoa oa Allah, Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, Khazraj a re: Ka Allah. , u ke ke ua tsamaea le eona e le mohau ho rōna. A re: Eaba ba buisana: Ke mang ea nang le bora ho Moromuoa oa Allah, Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, joalo ka Ibn al-Ashraf? . Kahoo ba kopa

Moromuoa oa Allah, hore Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa tumello ea ho mo bolaea, eaba o ba lumella

Al-Bukhari o tlalehile ketsahalo ena litlalehong tse peli tse tsoang ho Al-Baraa bin Azib ... li ka akaretsoa ka 'nete ea hore "Moromuoa oa Allah, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, o rometse banna ba tsoang ho Ansari. ho Abu Rafi' al-Juda, 'me Abdullah bin Atik o ne a lematsa Moromuoa oa Molimo, lithapelo tsa Molimo le khotso li be holim'a hae naha ea Hijaz Ha ba e atamela, 'me letsatsi le likela, 'me batho ba ntse ba tsamaea (ke hore, ba ne ba tšoarehile ka mehlape eo ba neng ba e beha), Abdullah a re ho balekane ba hae: "Lulang moo le leng teng, hobane Kea tsamaea, 'me ke atamela molebeli oa heke." (Bajuda ba ne ba ipatile ka mor'a Hoss We are in in storble and zodiac O ile a bolela hore ho ne ho hlokahala ho nyenyelepa likheong tsa eona tsa tšireletso, "mohlomong nka kena." Kahoo a atamela ho fihlela ho le joalo. a atamela monyako, joale a ikoahela ka liaparo tsa hae joalokaha eka oa ipholosa, 'me batho ba se ba kene (ke hore, ba qetile mosebetsi oa bona masimong le merakeng ba ile liqhobosheaneng ho ea batla phomolo joaloka nako ea ha letsatsi le likela le atamela), kahoo a mo thoholetsa, molebeli oa monyako: O Abdullah, haeba u batla ho kena, joale kena (molebeli o ne a ferekane ka taba ena 'me a sa belaele, kaha o ne a nahana hore ke e mong oa batho ba qhobosheane. haholo kaha o ne a koahetse hlooho ea hae, ke ne ke batla ho koala lemati, kahoo ke ile ka kena 'me ka lalla, 'me ha batho ba kena, a koala lemati, eaba o fanyeha Al-Aghliq (linotlolo tsa qhobosheane) holim'a thakhisa . A re: Kahoo ke ile ka ea ho Al-Aqlid (bongata ba Uqlid, e bolelang: senotlolo) 'me ka e nka 'me ka bula lemati le Abu Rafi' o ne a lula le Samar, 'me o ne a le ka phaposing ea hae e ka holimo (e leng ka holimo phaposing e marulelong) Eitse ha batho ba Samar ba mo tlohela, o (Ba ne ba le kopanong ea lehlabula le lijo tsa mantsiboea, 'me ha ba se ba tsamaile, mantsoe a ne a khutsitse 'me a nyametse, 'me o ne a ipatile 'me a ba shebeletse setalaneng sa litonki sebakeng sa litonki). heke ea qhobosheane.) Ke ile ka nyolohela ho eena, 'me ka etsa bonnete ba hore nako le nako ha ke bula monyako, o ne o koala holim 'a ka ka hare: "Batho

ba ne ba ikanne ho 'na ho fihlela ke e-ba o ile a mo bolaea (O ile a koala mamati ka mor'a hae ha A koala mamati a Bajuda ba lulang ka ntle e le hore batho ba tle ba tšoarehe ka ho a bula haeba ba mo utloa le ho mo utloa, e le ho mo thibela ho lelekoa pele a qeta. thōmo ea hae ka ho phethahala le ho itokisetsa sepheo sa hae. Kahoo ke ile ka mo atamela, 'me o ne a le ka tlung e lefifi har'a lelapa la hae, kahoo ka re: Oho Abu Rafi' a re: Ke mang enoa? Kahoo ke ile ka oela ka pel'a molumo 'me ka e otlala ka sabole ha ke ntse ke maketse, empa ha kea ka ka bina letho (o ile ae fosa ka lebaka la mahlo a hae a fokolang le lefifi la sebaka seo), eaba oa hoeletsa, kahoo ke ile ka tsoa ka tlung, a se ke a lula hole, eaba kea kena ho eena eaba ke re: "Molumo oo ke ofe, Abu Rafi'? (A tloha, a khutlela ho eena hape ka sebōpeho sa mothusi, 'me a mo hohela ka potso ka mor'a hore a fetole lentsoe la hae hore a be le bonnete ba botho ba hae 'me a mo qetele.) A re: "Ho malimabe 'm'ao bakeng sa monna ka tlung a nkotla ka sabole pele. A re: Ka hona ke mo otlile hampe, empa ha kea ka ka mo bolaea. o ne a mmolaile , mme ka bona hore ke qetsetse fatshe, yaba ke wela bosiuung ba kgwedi, ka robaha leoto, ka le tlama ka tuku, ka tsamaya ho fihlela ke dula monyako, ka re: Ha ke na tsoa bosiuung bona ho fihlela ke tseba: Na ke mo bolaile? Eitse ha mokoko o lla, mofisi a ema holim'a lerako 'me a re: Abu Rafi', mohoebi oa batho ba Hijaz, o ile a lla (o ne a kholisehile ka lefu la sepheo sa hae ka ho emela tsebiso ea molao ho tsoa ka har'a qhobosheane). Kahoo ke ile ka ea ho bo-mphato ba ka 'me ka re: Pholoso, hobane Molimo o bolaile Abu Rafi' Kahoo ke ile ka ea ho Moprofeta, 'me Molimo a mo hlohonolofatse, 'me ka bua le eena, eaba o re: "Otlolla maoto a hao." Kahoo ka otlolla maoto a ka 'me a a hlakola joalokaha eka ha ho mohla nkileng ka a ntša kotsi."

Ho emisa lintlheng tse ling bukeng ena ho e fokolisa ka mokhoa o utloahalang ho ea ka buka, sehlopha sa Khazraj se ile sa thehoa ho phethahatsa polao ea Abu Rafi 'Na hoa utloahala hore liketso tsena tse sa tloaelehang li entsoe ke motho a le mong, moetapele oa bona Abdullah bin Atik, ke mang ea neng a fokola ka ho fetisisa ponong ea bona, joale ba bang kaofela ba hokae?!! O hlahile ka selemo sa 194 AH, 'me Ibn Ishaq a

hlokahala ka selemo sa 151 AH). -Harith bin Rabi', le Khuza'i bin Aswad ts'ebetsong ea polao, moo "ba ileng ba ema monyako oa hae 'me ba mo kopa tumello, joale mosali oa hae a tsoa ho bona a re: U bo-mang? A re: "Enoa ke motsoalle oa hao, eaba ba kena ho eena, eaba o re: "Eitse ha re kena 'me ra koala kamore pakeng tsa rōna le eena, ka ho tšaba hore ho ka ba le khang pakeng tsa rōna le eena mosadi wa hae a hoeletsa a re bitsa, mme ra potlakela ho yena - ha a ntse a le betheng ya hae - ka lisabole tsa rona Ka Modimo, ha a ka a re tataisetsa ho yena ka botsho ba bosiu haese bosweu ba hae jwalo ka ha eka ke leshano A re: Eitse ha mosali oa hae a re hoeletsa, a etsa hore Monna ea teng har'a rona a mo phahamisetse sabole, ebe o bolela seo Moromuoa oa Allah a se hanetseng le khotso, joale ho thoe'ng ka letsoho la hae? Hoja e ne e se ka seo, re ka be re qetile ka eona bosiu bo le bong. A re: Ha re mo otlala ka lisabole tsa rona, Abdullah bin Anis o ile a mo hlasela ka sabole ea hae ka mpeng ho fihlela a e hlaba, ha a ntse a re: Qutni Qutni: ho bolela, ho lekana ha ka ho ntekane. 'me Abdullah bin Atik e ne e le monna ea nang le mahlo a mabe A re: O ile a oa ho tloha mohatong' me letsoho la hae la robaha habohloko, joalo ka ha Ibn Hisham a boletse - 'Me re mo nkile ho fihlela re mo tlisa a oele mahlong a bona. , eaba re kena ho eena, A re: Kahoo ba besa mello, eaba ba ba bohale hohle ba ntse ba batla ho rona. A re: Kahoo ra re: Re tseba joang hore sera sa Molimo se shoele? A re: "Monna e mong oa rona o itse: Ke tla ea ho u bona, kahoo a tsamaea ho fihlela a kena har'a batho. A re: Ke ile ka fumana mosali oa hae le banna ba Bajuda ba mo pota-potile a tšoere lebone letsohong la hae, a shebile sefahleho sa hae, a bua le bona a re: Ka Molimo, ke ile ka utloa lentsoe la Ibn Atik Atik o tlile naheng ee? Joale a retelehela ho eena, a talima sefahleho sa hae, eaba o re: "Ka Molimo oa Bajuda," 'me ha ho lentsoe leo ke ileng ka le utloa le ileng la nthabisana ho feta lona. A re: Eaba o tla ho rona [a re bolella] litaba tseo. Kahoo motsoalle oa rona o ile a re mamella 'me a tla ho Moromuoa oa Allah, Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, 'me ra mo tsebisa ka polao ea sera sa Allah, empa re ile ra fapana le eena malebana le polao ea hae. A re: Eaba Lengosa la Allah, Allah a le hlohonolofatse le ho mo fa khotso, a re: "Tlisang lisabole tsa lona." A re: "Kahoo re ile ra li tlisa ho eena, eaba o li sheba eaba o re, 'Sabole ena ea

Abdullah bin Anis o ile a mo bolaea.” Tlaleho e mona ha e na tsela eo ba bahlano ba ileng ba kena ka eona qhobosheaneng pele ba kena ka phaposing ea Abu Rafi E boetse e bontša ka ho hlaka hore Ibn Atik o ne a sa bone hantle, e leng se etsang hore ho be thata ho lumela seo ke eena feela ea ileng a phetha mosebetsi ona, feela joalokaha Al-Bukhari a ile a etsa a le mong, haholo-holo kaha pale eo re e nahanang e rata karolo ea Abdullah Ibn Anis polaong !! Haqqiq e ile ea fetoha tlhōlisano pakeng tsa baetsi ba liketso tse hlano le bakeng sa mang kapa mang ea fumanang tlhompho ho eona, le hoja litlaleho tse ling li sa re fe boitsebiso leha e le bofe A karolo e 'ngoe ntle le karolo ea Ibn Atik ho mo qeta ... le ka pel'a sefahleho sa ho hloka tumellano litlalehong tse mabapi le lintlha tsa ketsahalo ena ka mokhoa o amohelang le tatellano e kholisang, esita le tumellano mabapi le leoto le ileng la robaha ke Ibn Atik, ebang ke letsoho la hae kapa leoto la hae, mokhoa oa ho baleha le ho ipata mahlong. , le kamoo Ibn Atik a ileng a sireletseha kateng har'a Bajuda Ka mor'a hore a lemale ho se motho ea mo belaellang, 'me a leta har'a bona ho fihlela ho phatlalatsoa ka molao lefu la Abu Rafi? Ke lumela hore litlaleho tsena ha lia lokela ho hlokomeloa 'me ha lia lokela ho itšetleha ka tsona ho tiisa hore Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, o ile a sebelisa leano la lipolao khahlanong le bahanyetsi ba hae hobane, ka har'a moralo oa logic, ho bile molemo hore li lebisoe ho baetapele ba merabe ea Maarabia le baetapele ba hlahelletseng ba Bajude - joalo ka ha ke boletse pejana mme ke pheta - Ha se liroki tse 'maloa tse se nang thuso, joalo ka Koran e Khabane, e sa kang ea iphanyetsa letho kapa ntho e nyenyane bophelong ba Moprofeta sechabeng kapa boinotšing le litabeng tsa Makhotla, Joale na e siea taba e kang ena ntle le tlhaloso kapa molao Se pakiloeng ho Sunnah ke hore Moprofeta, lithapelo tsa Allah le khotso e be holim'a hae, e hanetse ho bolaea Moikaketsi "Abdullah bin Ubayy bin Salul", ho Sahih Muslim, ka matla a Jabir bin Abdullah, o itse: Re ne re e-na le Moprofeta, Allah a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso. nakong ea nto, ha monna e mong oa bajaki a raha monna oa Ansari, eaba Ansari a re: Oh, Ansari Arr, le bafalli ba re: Oho bafalli, eaba o re Moromuoa oa Allah, Allah a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso. : Taba ke efe ka taba ea ho hloka tsebo? Ba re: Uena

Lengosa la Allah, monna e mong har'a bafalli o raha monna oa Ansari, 'me a re: E tlohele, hobane e ea nkha, eaba o re: Ba entse joalo ka Allah ho khutla Ba ile ba ea Madina ho leleka ho eona ba hlomphehang le ho feta. Omar a re: E re ke khaole molala oa moikaketsi enoa.

Ha e le litokomane tsa polelo ea Ea Matla 'Ohle ho Surat Al-Tawbah, temana ea 13 le ea 14: "Le se ke la loana le batho, re tla ba le tumelo ea bona, 'me ba na le thahasello, Haeba le le balumeli (13), ba tla hlokofoa. Molimo ka matsoho a hau le ho ba hlabisa lihlong le ho u tšehetsa le bona le ho folisa meetlo ea meetlo (14)) Mabapi le molao oa ho bolaea bahanyetsi, ba ile ba hloloheloa ho nahana ka tlhaloso ea eona: "Ho lumelloa ho loana ha ho joalo ho hloka tumello ea ho bolaea, hobane ntoa ke karabelo e hlokoang hore ntoa e etsahale ka mahlakoreng a mabeli, 'me ha ho na ho bolaea, kahoo utloisisa Badr al-Din al-Aini le eena o boletse bukeng ea hae: Umdat Al-Qari Sharh Sahih Al-Bukhari." Al-Bayhaqi o ile a qotsa Al-Shafi'i a re: "Ho loana ha se mokhoa oa ho bolaea motho ho ka 'na ha lumelloa ho mo bolaea;

Lipolao tse tlalehiloeng:

Ntoeng ea Badr:

Hang ha Mamosleme a khutla le baholehuoa ba Maquraish, ba fihla "Wadi Al-Safra" haufi le Madina, 'me ba phomola, kaha ho ne ho e-na le lijalo le metsi moo, Moprofeta, eka Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, a laela ho bolaoa ha Al-Nadhar bin Al-Harith le Uqba bin Abi Muait, har'a batšoaruoa, kaha e ne e le linokoane tsa ntoa tse manganga ka ho se lumele, ha ho na tšepo ea ho loka ha bona, 'me Moprofeta, Allah a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso. ba ile ba leka ho fana ka bopaki bo hlakileng khahlanong le bona bo thehiloeng ho lipaki. Ibn Ishaq o re: "Le ha Moromuoa oa Allah a le teng Al-Safra, o ile a laela hore ho bolaoe Al-Nadr ibn Al-Harith, le Ali ibn Abi Talib, Molimo A thabe. le eena, a mo bolaea. Eaba o tsoa ho fihlela a fihla Irq Al-Dhabiya, kahoo a laela hore Uqba ibn Abi Muait a bolaoe. lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, li ile tsa mo bolaea: Ke mang ea etsetsoang ngoanana eo, Uena Muhammad, lithapelo

tša Allah le khotšo li be holim'a hae, a re: "Mollo o mo bolaileng ke Asim bin Thabit bin Abi Al-Aqlah ha a fihla ho eena, a re: Oho batho ba ma-Quraysh, ke tla bolaea eng har'a ba mona, Asim, a re ho eena: Ka baka la bora ba lōna khahlanong le Allah le Lengōsa la Hae Moemeli, Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotšo: Na u tla mpolaea, Uena Muhammad, har'a Maquraish, A re: "Ee!" Na ua tseba hore see se ile sa nketsa joang? O ile a tla ke ntse ke iname ka mor'a Maqam, kahoo a beha leoto la hae molaleng oa ka, a se ke a le phahamisa ho fihlela ke nahana hore mahlo a ka a tla koaloa hloohong ke khumame, kahoo Fatima a tla 'me a e hlatsoa hloohong ea ka."

Ntoeng ea Uhud:

Moprofeta, lithapelo tša Allah le khotšo li be holim'a hae, ha a ka a bolaea leha e le mang oa melimo e mengata ka letsoho la hae haese Ubayy bin Khalaf, lithapelo tša Allah le khotšo li be holim'a hae, lehloeo le phatlalalitsoeng pepeneneng la Mecca, le ikemiselitse ho mo bolaea. .O ne a re: Oho Muhammad, ke na le pere eo ke e fepang ka mabele a tletseng letsoho ka tsatsi le leng le le leng, Ke tla u bolaea ka lebaka la eona yena, mme o mo fe kgotšo. Kahoo ho bolaea Moprofeta e ne e le karabelo e nepahetseng le ho itšireletsa, ho tsoa ho Urwa ibn Al-Zubair, ea ileng a re: Ubayy ibn Khalaf, mor'abo Banu Jumah, o hlapantse ha a le Mecca. ba ne ba tla bolaea Lengōsa la Allah, Allah a le hlohonolofatse, le ho mo fa khotšo. Molimo ha a rata." Ha e ne e le letsatsi la Uhud, ntate oa ka o ile a tla tšepeng, a ikoahetse sefahleho, 'me a re: Ha ke na ho pholoha ha Muhammad a ka pholosa. Kahoo a hlasela Moromuoa oa Allah, lithapelo tša Allah le khotšo li be holim'a hae, a batla ho mo bolaea, Musab bin Umair, ngoan'abo Banu Abd al-Dar, a sireletsa Moromuoa oa Allah, lithapelo tša Allah le khotšo li be holim'a hae. o ile a kopana le eena Musab bin Umair, 'me Moromuoa oa Allah, lithapelo tša Allah le khotšo li be holim'a hae, a bona lekhalo la Ubayy bin Khalaf ho tsoa lekhalong le pakeng tša Thebe le lehe, eaba oa mo hlaba ka lerumo la hae , eaba o oela fatše ho tloha pere ea hae ha ho mali a ileng a tsoa ho eena, kahoo balekane ba hae ba tla ho eena 'me ba mo beleha ha a ntse a letsa poho eo ba re ho eena:

Ke eng e u tšoenyang? A ba bolella mantsoe a Lengosa la Allah, Allah a le hlohonolofatse, a re: “Ke tla bolaea Ntate. Eaba o re: Ka Eo moea oa ka o letsohong la hae, hoja enoa ea nang le 'na a ne a le har'a batho ba Dhu al-Majaz, ba ka be ba shoele kaofela. O ile a tsamaea hang-hang ntle le ho ikoahlaea.

Ho haptjoa ha Mecca

Ha Molimo A ne A fana ka Moprofeta, Allah A mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, tlhōlo ea Mecca, o ile a fa likhosana tsa hae tsa Mamosleme ho kena Mecca le ho se loantše mang kapa mang haese ba loanang le bona, haese sehlopha seo A ileng A se qhelela ka thoko ho tsoarelo Ho bolaoa ha bona, Saad bin Abi Waqqas o re: Ha e ne e le letsatsi la tlhōlo ea Mecca, o ile a boloka Moromuoa oa Allah, Arehbah, a re ho batho, ntle le banna ba bane le basali ba babeli (batšelela, ho ile ha thoe tse robong, 'me ho ne ho thoe tse leshome litlalehong tse ling), 'me a re: Ba bolae le ha u ka ba fumana ba khomaretse likharetene tsa Kaaba: Ikrimah ibn Abi Jahl, Abdullah ibn Khatal, le Muqays ibn Sub Abbah le Abdullah. bin Saad bin Abu Al-Sarh o itse: Na ho ne ho se monna har'a lōna ea nang le kelello ea ka emang le monna enoa ha a mpona ke thiba letsoho la ka ho etsa boitlamo ho eena le ho mo bolaea? Ba re: Ha re tsebe, Uena Lengosa la Allah, se ka hare ho moea oa hao na u ka re hlaba ka mahlo? A re: Ha hoa tšoanela hore moprofeta a be le mahlo a bolotsana (ke hore, a pata ka pelong ea hae seo a sa se senoleleng batho, a ntse a bua ka mahlo, hlooho, kapa letsoho, ka ho panya, le liketso tse ling tse patehileng tseo e leng mefuta ea lintho tse bonahalang. bomenemene bo sa lokeleng boemo ba Moporofeta, Molimo a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso e thehiloeng holim'a sena, lipatlisiso tsa rona, sepheo le sepheo sa hae.

Mabaka a ho senya mali a ba qheletsoeng ka thoko:

1- Abd al-Uzza bin Khatal al-Fihri: ho tsoa ho Banu Taym bin Fahr bin Ghalib, mme lebitso la hae mehleng ea pele ho Boislamo e ne e le "Abd al-Uzza ha a sokolohela ho Islam mme a fallela Madina, Moprofeta, May Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso, a mo bitsa "Abdullah," me lebitso la

hae e ne e le Abdullah bin Abd al-Uzza bin Khatal, hape e ne e bitsoa Abdullah bin Anas bin Khatal, 'me ho ne ho thoe "Khattal" hore o jara lebitsong la ketane ea lebitso la hae ke lebitso la bosoasoi, eseng lebitso, mme lebitso la hae la nnete ke "Abdul Manaf," mme o ile a reoa lebitso lena la bosoasoi hobane e 'ngoe ea litelu tsa hae e ne e le khuts'oane ho e' ngoe, le "Abdul Uzza" kapa "Abdullah". " o koenehile ho Islam ka mor'a hore a bolae monna e mong oa Momosleme ntle le hore o ne a hlokomolohile ho iketsetsa lijo. Lintlha tsa ketsahalo ena li latela se boletsoeng ke Al-Waqidi: "Molato oa hae e ne e le hore o ile a sokolohela ho Islam 'me a fallela Madina, 'me Moromuoa oa Allah, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, a mo romela e le moromuoa. (kapa setifikeiti, ke hore ho bokella zakat le limpho), eaba o romela M Ho tla ho eena monna ea tsoang Khuza'ah, 'me a ntse a lokisa lijo tsa hae, 'me a mo sebeletsa, eaba ba lula sebakeng sa kopano (sebaka sa kopano Mabedouin ho etsa liphallelo). kahoo a mo laela hore a mo lokisetse lijo (ho mo hlabela poli), a robala halofo ea letsatsi, a tsoha ha Al-Khuza'i a ntse a robetse a sa mo lokisetse letho, kahoo a halefa. le eena, kahoo a mo otlala, Ha A ka A mo tela ho fihlela a mo bolaea, a re: Ka Allah, Muhammad o tla mpolaea ka lebaka la hae haeba ke tla ho eena, 'me a mo koenehela. O ne a nkile a balehela Mecca, batho ba Mecca ba re ho eena: Ke eng e u khutlisetsang ho rona? Lengosa la Allah, eka Allah a le hlohonolofatse le ho mo fa khotso, 'me a ba laele ho bina ka eona, 'me barapeli ba melimo e mengata ba tla kena holim'a hae le likotlolo tsa hae tse peli le ho noa veine, 'me li-quintets tse peli li tla bina ka sesoasoi seo ho haptjoa ha Mecca ho ile ha etsahala, o ile a tsoa e le mohlabani ho ea tobana le mabotho a Khalid bin Al-Walid ka Khandama Muhammad bin Omar a re: Ha Lengosa la Molimo le kena - A Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso - ho Dhi Tuwa, Ibn Khatal o ile a tsoa tlhōrōng ea Mecca, a hlometse ka tšepe, a palame pere 'me a tšoere lere letsohong la hae, A feta pela barali ba Said bin Al-Aas 'me a re ho bona: Ka Allah, Muhammad a ke ke a kena ho fihlela u bona ho shapuo joaloka melomo ea ntlo ea fantisi, joale a tsoa ho fihlela a fihla molikong, 'me a bona lipere tsa Molimo, 'me a bona ntoea, 'me tšabo ea kena ho eena, ho fihlela A hlōloa ke ho thothomela, kahoo. a kgutla ho fihlela a fihla

Kaaba, a theoha pere ya hae, a bea sebetsa sa hae fatshe, a tla Ntlong, a kena ka tlasa masela a yona, mme monna e mong wa Banu Ka'b a nka sebetsa sa hae, mme a bona pere ya hae e hlotsa. a e hloella, mme a ikopanya le Moromuoa oa Allah – Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso ho Al-Hujun.

Ibn Khatal o ne a nahana hore ho ikamahanya ha hae le likharetene tsa Kaaba ho ne ho tla mo pholosa litlolong tsa hae tse hlakileng le tse phatlalalitsoeng, tse neng li hloka thibelo, e hlakileng hape e phatlalatsa kotlo e le ho khutlisa, kahoo a laela hore a bolaoe leha a ka itšoarella likhareteng tsa eona. Ho Sahih al-Bukhari ka matla a Anas bin Malik hore Moromuoa oa Allah, Allah A mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, o kene selemong sa tlhōlo le hlooho ea Hae e tšoaretsoeng, ke hobane'ng ha A ile a e tlosa, eaba monna oa tla a fihla a fihla. a re: Ibn Khatal o itšoarella ka masela a Kaaba, kahoo a re: Mo bolae. Abu Barza o ile a mo bolaea ka ho kenya letsoho ha Saeed bin Harith, kapa Saeed bin Dhu'ayb a mo bolaea, kapa Al-Zubair bin Al-Awwam, 'me polao ea hae e ile ea etsahala pakeng tsa Maqam le Zamzam.

Ha e le Qaynat Ibn Khatal ("Fartna, 'me ho itsoe, "Fartna" le "Qariba, 'me ho thoe, Arnab"), ho ea ka Al-Tabari historing ea hae, e mong oa bona o ile a bolaoa 'me e mong a phonyoha ho fihlela qetellong. Moromuoa oa Allah, eka Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, o ile a boloka tšireletso ea hae ka mor'a hore a mo sireletse ho ea ka Al-Waqidi, o ile a bolaea mmutla kapa molekane oa mosali ka letsatsi la tlhōlo, ha tšoarello e ne e kenyelletsa Qarini, ea ileng a shoa. nakong ea puso ea Uthman Ha e le Sarah, mohlanka oa Banu Hashim, kapa Amr bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abd Manaf, e ne e le sebini sa ho siama Mecca Ibn Khatal o ne a tloaetse ho soabisa Moprofeta, kahoo o ne a bina le eona . Ke eena ea ileng a fumana har'a li-braids tsa hae molaetsa oa Hatib Ibn Abi Balta'a (sheba lipale tsa maele). melimo e mengata ea Quraish e ne e khaolitse ho mamela pina ka mor'a lintoa tsa Badr le Uhud eaba Moprofeta, Ak'u Molimo a mo hlohonolofatse, a re ho eena: Na ha se uena ea u ruisang ka ho bina ha hao ho bokolla! O ile a re:

Oho Muhammad, ho tloha ha ho bolaoa ba bolailoeng Badr, Maquraysh a khaotsa ho mamela pina, kahoo a fuoa kamele bakeng sa lijo, 'me a khutlela ho Maquraysh ha a ntse a latela bolumeli ba bona ka mor'a tlhōlo, kahoo ho ile ha boleloa hore o sokolohela ho Islam 'me a phela ho fihlela caliphate ea Abu Bakr kapa Omar ibn Al-Khattab, ha Al-Waqidi a bolela hore Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso. Leha ho le joalo, karolo ea hae nakong ea khohlano pakeng tsa Moprofeta le melimo e mengata e ne e belaela 'me e patiloe haholo.

2- Muqais bin Subaba al-Kindi: O ne a sokolohetse ho Islam mme a fumana chelete ea mali bakeng sa moen'ae ea ileng a bolaoa ka phoso ke e mong oa Ansari Ho sa tsotellehe seo, o ile a bolaea Ansari e le ho iphetetsa bakeng sa mor'abo mme a balehela ho Maquraysh pale ea hae e akaretsoa ho ea ka pale ea Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazzm e itse: “Muqais bin Subaba, ngoan’abo Hisham bin Subaba, o ile a tla ho Moromuoa oa Allah, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa matla a hae. khotso, ho Madina mme a phatlalatsa Islam, a batla ka mali mor'abo Hisham, mme a bolaoa ke monna oa Momosleme ka letsatsi la Banu al-Mustaliq, 'me o ne a sa mo nke e le mokhelohi, joalo ka Moromuoa oa Allah. Allah a mo hlohonolofatse le khotso, a re ho eena: E o ile a hola ngoan’eno a bolailoe, kahoo a mo laela ’meleng oa hae, eaba oa o nka, eaba o lula le Mamosleme ka ntho e ’ngoe eo Morongwa oa Allah, Amohela. ’me khotso e be holim’a hae, e fetisitsoeng ke Sunnah ea selemo Thumailah bin Abdullah lipakeng tsa Safa le Marwah” e boleloang ke Al-Bayhaqi Al-Tabari e kenyellelitse nalaneng ea hae sello sa khaitsemi ea Muqays ho eena, “Ka bophelo ba ka, o hlabiloe lihlong. Numaila Rahta... le baeti ba mariha ba hlomohile pelo Muqays E se eka Molimo a ka hlohonolofatsa mahlo a ba boneng motho ea kang Muqays... haeba basali ba pelehi ba ka khutsa.”

3- Al-Huwayrith bin Naqeed le Habbar bin Al-Aswad

Ba ile ba kopanngoa ke tlolo ea molao e nyarosang khahlanong le Mofumahali Zainab, morali oa Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse,

'me ba mo hlasetse - mme Al-Abbas bin Abdul Muttalib o ne a lokiselitse barali ba Moprofeta, Molimo a hlohonolofatse. le mo fe khotso, leetong la ho ea kopana le Mokhethoa Madina - ka hona ba hlaba kamele ka eona (ke hore, e hlabe ka mokokotlong kapa lehlakoreng la eona), kahoo ea oela holim'a lefika 'me ea senyeheloa ke mpa ho fihlela a e-shoa, 'me Fatima le Umm Kulthum, barali ba babeli ba Moprofeta, eka Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso, le bona ba ile ba ntšoa kotsi ka tsela e tšoanang 'me ba oela fatše, ketso e sa lumellaneng le boipelaetso le boipelaetso Ha e le Al -Huwayrith, ha mali a hae a ne a tšoloha ka letsatsi la tlhōlo, o ile a koala lemati la hae holim'a hae 'me a jala menyenyetsi ea hore o lehoatateng' me o batla ho baleha ho tloha ntlong e 'ngoe ho ea ho e' ngoe, empa Ali bin Abi Talib o ile a khona ho mo khaola hlooho , empa ha e le Habbare, lefatše le ile la ba le lesesaane haholo ho eena, kahoo a leka ho phonyoha le ho ipata, eaba o tla ho Moprofeta, a baka le ho bolela sebe sa hae, 'me a inehela ka pel'a hae khotso, ea mo tšoarela, kaha ke eena ea bakileng lefu la morali oa hae biography e nkhang hamonate le bahanyetsi ba hae, 'me haeba litlōlo tse ling li hloka kotlo bakeng sa ho teba ha tsona, tlōlo ea molao e ne e tla phatlalatsoa' me kotlo e ne e tla lekana le tlōlo ea molao pepeneneng 'me ha ho ba babeli ba neng ba tla hanana ka eona.

4-Abdullah bin Saad bin Abi Sarh

Ho ile ha boleloa pale ea bokoenehi ba hae, 'me e ne e tsoa Bukeng ea Tšenolo, le se ileng sa latela ea ho tsosa likhohlano ho pota-pota Qur'an e Halalelang, eaba ho tšolloa mali a hae letsatsing la tlhōlo, le bobuelli ba Uthman. ibn Affan bakeng sa hae, eo e neng e le ngoan'abo ea anyesang le Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso, le ea ileng a amohela boitlamo ba hae ka lekhonono, ka lebaka la lihlong ka lebaka la lintho tse ngata tseo Uthman a neng a tsitlallela ka tsona, le tseo ka har'a buka "Al-Tabaqat Al-Kabir" ka Muhammad bin Saad bin Mani' Al-Basri Al-Zuhri, ea tsejoang ka Ibn Saad, ka tsela e latelang: "Ba itse: Abdullah bin Saad bin Abi Sarh o ne a sokolohetse ho Islam nakong e fetileng, 'me o ne a ngolla Moromuoa oa Allah, A mo hlohonolofatse le khotso, tšenolo eo a e fuoeng, mohlomong le Moromuoa oa Allah, a e laetse ho eena, Ea Utloang

Tsohle, Ea Tsepong Tsohle, A lithapelo tsa Allah le khotso E be holim'a hae. Kahoo a e ngola, 'me Lengosa la Allah, lithapeli tsa Allah le khotso li be holim'a hae, a li bala eaba o re: "Kahoo Molimo o teng.

'Me oa e amohela.

Abdullah bin Saad o ne a khahliloe mme a re: Muhammad ha a tsebe seo a se buang.

O ile a baleha ho tloha Madina ho ea Mecca e le mokoenehi, 'me Moromuoa oa Molimo, eka Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, a tšolla mali a hae letsatsing la tlhōlo.

Kahoo a fihla ho Othman bin Affan, eo e neng e le ngoan'abo ea anyesang, a re: "Oho, ngoan'eso, ka Allah, ke u khethile holim'a mang kapa mang, kahoo ntsoarele mona, E-ea ho Moprofeta, Ak'u Allah A mo hlohonolofatse, le khotso, bua le eena ka 'na, hobane ha Muhammad a ka mpona, o ne a tla otlala eo mahlo a ka a leng ho eona.

Othman a re: E, tsamaea le 'na.

Abdullah o itse: Ka Molimo, haeba a ka mpona, o tla khaola hlooho 'me a se ke a ngangisana le' na, 'me metsoalle ea hae e mpatla sebakeng se seng le se seng.

Othman a re: Tsamaya le nna, mme a ke ke a o bolaya, ha Modimo a rata.

Moromuoa oa Allah, eka Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, ha a ka a tšoha haese ha Uthman a tšoara letsoho la Abdullah bin Saad bin Abi Sarh, 'me ba eme ka pel'a hae.

Eaba Othman o tla ho Moporofeta, A re: Uena Lengosa la Allah, 'm'ae o ne a ntse a ntšoara a tsamaea le eena, 'me o ne a nkenya letsoele le ho mo khoesa. mme ka mo tlohela, kahoo a mpha yena.

Kahoo Moromuoa oa Allah, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae Mantsoe, empa Moprofeta, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, li ile tsa hlahisoa ho motho, e le hore motho a etsoe, 'me o tla otlala molala oa

hae. , hobane ha a ka a bona Othman a its'etleha ho Lengosa la Allah, Allah a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso, a aka hlooho ea hae a re: Uena Moromuoa oa Allah, eka u ka etsa boitlamo ho eena, ntate le 'm'e ba ke ba etsoe sehlabelo bakeng sa uena.

Moromuoa oa Allah A re: E, joale a retelehela ho bo-mphato ba hae, a re: Le sitiloe ke'ng ho ba le monna har'a lōna hore a nyolohele ho ntja ee, kapa a e bolae? o re: motho ea itšoereng hampe? .

Abbad bin Bishr a re: Na ha ua ka ua nkopa ka hlooho, Uena Lengosa la Allah? Ka ya le romileng ka nnete, ke tla le latela kahohle, ka tshepo ya hore le tla ntshupa, ke tle ke mo kgaole hlooho.

Mme ho thwe: O itse: Enwa ke Abu Al-Yusr, mme ho thwe: Omar bin Al-Khattab, mohlomong kaofela ha bona ba e buile, ka hona Moromuoa oa Allah A re: Ha ke tšabe Ka ho bua, 'me e mong a re: Moporofeta, Allah a mo hlohonolofatse, A re ka letsatsi leo: Ka 'nete mahlo a Moprofeta a ke ke a mo eka mo hlohonolofatse 'me u mo fe khotso, u tšepitse botšepahi ho eena motheong oa Islam.

Ka mor'a moo, nako le nako ha a bona Lengosa la Allah, eka Molimo a mo hlohonolofatse 'me a mo fe khotso, Abdullah o ile a qala ho baleha ho tloha ho eena, Uthman a re ho Moromuoa oa Allah, Molimo a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, Ntate Uena le oa ka 'M'e, haeba u ne u bona Ibn Umm Abdullah a u baleha nako le nako ha a u bona.

Eaba Lengosa la Allah, Allah a le hlohonolofatse, a bososela, eaba o re: Na ha kea ka ka etsa boitlamo ho eena le ho mo tšepa, A re: E, ke hore, Moromuoa oa Allah, empa o hopola boholo ba molato oa hae Ka Islam.

Eaba Moprofeta, Allah a re: “Boislamo bo nkela tse tlileng pele ho bona sebaka, eaba Othman o khutlela ho Abdullah bin Saad, a mo tsebisa, 'me o ne a tle a lumelise Moprofeta, Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa. khotso, le batho ka mor'a moo.”

Le hoja ho ne ho se nako e telele ho tloha liketsahalong tsena, ba ile ba lula ba tsitsitse matsoalong a sechaba, a ileng a beha molekane Abdullah bin Abi Sarh sebakeng sa qoso, ho se khotsofale le ho se amohelehe ho tsoa sechabeng ha a ne a nka puso ea Egepeta nakong ea puso ea Khalifa Othman bin Affan, 'me se ileng sa hlohlelletsa maikutlo a hae a mabe malebana le eena e ne e le ho imetsa Baegepeta ka makhetho, e leng se ileng sa etsa hore menahano ea Baegepeta e lohe lipale haufi le Sekete se le seng le masiu a le mong ho theola seriti le bokhabane ba monna eo. pale e boletsoeng ho "The Conquests of Egypt and Its News" ka Abu al-Qasim Abd al-Rahman bin Abdullah bin Abd al-Hakam Ibn Ayn al-Qurashi al-Masry.

"Sheikh ea hōlileng, Abdullah bin Abi Sarh, o ile a ratana le ngoanana e motle oa Moegepeta ea bitsoang Basisa bint Hamza bin Lisharh. O ne a lebeletsoe ke mohlabani oa Mamosleme ea bitsoang Alqamah bin Yazid al-Ghataifi. Ba ne ba phela pale ea lerato e chesehang ho fihlela Ibn Abi Sarh. o ile a khahloa ke eena, 'me mohlankana oa hae a qobelloa ho ... Hobane a mo siile bakeng sa hae mme a mo tela, le Hadith e hlomphehang e tsoang ho Abu Hurairah, eka Molimo a mo khahlise, ka matla a Moprofeta, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, eo a ileng a re: (Motho ha a kope mor'abo, ho fihlela a nyaloa kapa a tsamaea.) Ka hona, pale ea tšōmo e ile ea etsa hore shehe ea seng a tsofetse a bapale karolo ea molotsana. padi ea sisinyang O etsa profinse ho mor'abo oa Momosleme 'me o amoha lipelo tse peli tse lerato tsa ho ba hammoho le ho phela ka thabo le thabo, ha pale e phahamisa boemo ba "Alqamah," ea nkang bohato ba ho thusa sheikh ea mo amohileng. oa moratuo oa hae, nakong ea ntoea ea metsing ea "Dhat Al-Sawari," moo "Ibn Abi Sarh" e oelang pakeng tsa likepe tse peli, 'me li mo pota-potile Liropo le liketane, ho fihlela a le makhatheng a lefu hoja e ne e se bakeng sa sebete sa Alqamah, ea ileng a lokolla Ibn Abi Sarh boemong boo a neng a khomaretsoe ho bona, 'me a tsoela pele ho tloha ho eena ka sabole ea hae 'me a khaola lithapo le liketane tse neng li mo pota-potile le ho mo sitisa ho tsamaea, ho mo pholosa lefung le itseng lefu la sheikh le ho kopana hape ha baratuo le lenyalo la bona Pale e joalo ka bukeng e boletsoeng ka holimo: "Abd al-Malik ibn Maslamah o re boletse,

Ibn Lahi'ah o re boleletse, ka matla a Yazid ibn Abi Habib. o ile a re, 'me ka nako eo likepe li ne li tlamilo e ka liketane ha li loana, kahoo a re, 'sekepe sa Abdullah, eo e neng e le emir, se ne se tlameletsoe ka nako eo ho se seng sa likepe tsa lira, 'me sekepe sa lira se ne se batla se hulela sekepe sa Abdullah. bona, kahoo Alqamah a ema Bin Yazid Al-Ghataifi, ea neng a e-na le Abdullah bin Saad ka sekepeng, kahoo a otlala ketane ka sabole ea hae 'me a e khaola hlalosa, mme o ne a ena le Abdullah tsatsing leo, mme batho ba ne ba loana le basali ba bona ka har'a likepe ke mang eo u ileng ua mo bona a loana ka matla ho feta moo, 'me Abdullah o ne a se a lebeletsana le ntate oa hae a mmolella hore Alqamah o mo kopetse, mme o na le Ali hodima hae, mme ha a ka mo tlohela, ke ne ke tla etsa jwalo Abdullah a bua le Alqamah, kahoo a mo tlohela, kahoo Abdullah bin Saad a mo nyala, yaba Abdullah o hlokaletse lebitsong la hae. , kahoo Alqamah bin Yazid o ile a mo nyala ka mor'a hae, eaba Alqamah a shoa sebakeng sa hae, kahoo Kurayb bin Abraha a mo nyala ka mor'a hae, 'me a shoa tlas'a hae ka selemo seo Marwan Al-Akdir bin Hamam a ileng a bolaoa ka sona ho sona Lahiah o itse Marwan Al-Akdir bin Hamam o bolailoe ka letsatsi leo Basaysa a shoeleng ka lona. Tsena ke lipale le lipale tseo ntle ho pelaelo li neng li etselitsoe ho ntša molekane e moholo kotsi.

5-Mefuta e meng ea tšoarelo:

Moprofeta o ile a boela a tšoarela Ikrimah bin Abi Jahl O ile a tsoa ho ea batla monna oa hae ho mo fa litaba tse molemo tsa tšoarelo ea Moprofeta, a tsamaea le moshanyana oa Moroma ea ileng a leka ho mo sitisa , kahoo o ile a tsamaea le eena ho fihlela a feta sebakeng sa boahelani sa Akk, moo ba ileng ba mo tlama 'me ba mo tlama, a fihla ho monna oa hae ha a ntse a tloha mokatong oa sekepe a le tseleng e eang kholehong ea boithatelo ho baleha tumelo. hoo ho ile ha etsa hore ho be thata ho eena ho latela, 'me a re ho eena: "Oho, motsoala, ke tliile ho uena ke tsoa ho batho ba khabane ka ho fetisisa, batho ba khabane ka ho fetisisa, le batho ba molemo ka ho fetisisa, U se ke ua ipolaea A re: Ke behile Moromuoa oa Allah, A mo hlohonolofatse, A re ho uena: Na u entse joalo: Ke buile le eena, eaba oa khutla le eena, a bolaea moshanyana eo Al-Rumi ... le ho hadith (sehlooho)

e boletsoeng ke Abdullah bin Al-Zubayr, hore Moprofeta, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, o itse, "Ikrimah bin Abi Jahl o tla ho uena e le molumeli e le mojaki. , kahoo u se ke ua rohaka ntat'ae, hobane ho rohaka motho ea shoeleng ho kotsi ho ba phelang, 'me ha ho fihle ho ba shoeleng, ha a fihla monyako oa Lengosa la Allah, A thaba lithapelo tsa Allah le khotso Moromuoa oa Allah, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, a tlolela ho eena, a ema ka maoto a hae, a thabela ho fihla ha hae.

Moprofeta o ile a boela a tšoarela Ka'b bin Zuhair, 'me mor'abo Bujayr o ne a mo lemositse hore Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse le khotso, o bolaile ba bang ba neng ba mo hlasela le ho mo ntša kotsi, ha ba bang ba baleha, le hore mali a bona e senyehile, empa Moprofeta, A se ke a bolaea motho leha e le ofe, eaba o tla ho eena Madina, 'me Moprofeta o ile a beha letsoho la hae letsohong la hae tseba eena, 'me ho ne ho thoe o ne a ikoahetse ka tuku, kahoo a re: "Oh Lengosa la Allah, Ka'b bin Zuhair o tlile ho sireletseha ho uena joaloka Moislamo ea bakileng Na u tla mo amohela ha nka mo tlisa ho uena?" Moromuoa oa Allah – lithapeli tsa Allah le khotso li be holim'a hae – a re: E, o itse: 'Na, Unnqosa oa Allah – Kaab bin Zuhair. Eaba e mong oa Ansari a tlolela holim'a hae, 'me Moporofeta, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, a re: "Mo tloheleng, hobane o tlile a bakile, a tlohetse seo a neng a le ho sona: Ka'b a pheta thothokiso ea hae: "Souad e nyametse, 'me kajeno pelo ea ka e ntse e ntša metsi ... ke ratana ka mor'a eona,' me ha ho motho ea khopehileng, 'me lithapelo tsa Molimo le khotso li be holim'a hae, o ile a mo lumelisa 'me a mo putsa yona ka ho mo apesa ka kobo eo a neng a e apere.

Moprofeta, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, le eena o ile a bontša mamello e kholo ho Hind bint Utbah bin Rabi'ah le monna oa hae, Abu Sufyan bin Harb Litlalehong tsa ho sokolohela ho Islam le boitlamo ba hae ba botšepahi, Moprofeta. lithapelo tsa Molimo le khotso li be holim'a hae, a re ha a qeta ho itlama ho banna, a qala ho etsa boitlamo ho basali, ha a ntse a le Safa, ha Omar a ntse a lutse ka tlas'a hae, a etsa boitlamo ho bona mabapi le taba ea hae le A ba tsebisa ka eona Hind bint Utbah, mosali oa Abu Sufyan, a tla a ikhakantse ka lebaka la ho tšaba hore Moromuoa oa

Allah a ka mo hlohonolofatsa ka seo a se entseng Hamza Allah A re ho eena: Ke etsa boitlamo ho uena ka boemo ba hore u se ke ua kopanya letho le Allah? Moromuoa oa Allah, Molimo a mo hlohonolofatse, A re: Le se ke la utsoa. Hind a re: Abu Sufyan ke monna ea qenehelang, joale ho thoe'ng haeba nka nka karolo ea leruo la hae? Abu Sufyan a re: Eng kapa eng eo u e ts'oereng e lumelletsoe ho uena Moromuoa oa Allah, Allah a mo hlohonolofatse le ho mo fa khotso, a tšeha 'me a mo tseba, mme a re: 'Me u tsoa India? A re: E, joale ts'oarela tse fetileng, Uena Moporofeta oa Allah, Allah a u tšoarele. A re: 'Me u se ke ua feba. A re: Kapa mosali ea lokolohileng oa feba? A re: 'Me ba se ke ba bolaea bana ba bona. A re: Re ba holisitse ba sa le banyane, 'me u ba bolaile ba se ba tsofetse, uena le bona ba tseba hantle – le mora oa hae Hanzalah bin Abi Sufyan o ile a bolaoa ka letsatsi la Badr – kahoo Omar a tšeha ho fihlela a robala. Moromuoa oa Molimo, Molimo a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso, a bososela. A re: Le se ke la tla ka ho etselletsa. A re: Ka Allah, ho etselletsa ke ntho e mpe, u re laela feela ho hlalefa le ho ba le boitšoarō bo botle. A re: Ka Molimo, ha rea lula mona ka sepheo sa ho se u mamele. Ha a khutla, o ile a roba setšoantšo sa hae 'me a re: “Re thetsitsoe ke uena.” (Buka ea Nectar e Tiisitsoeng ka Safi al-Rahman al-Mubarakfuri)... Nahana hore mosali enoa eo Moprofeta a neng a ratana le eena o ne a lekile Wahshi. ibn Harb, mohlanka oa Jubayr ibn Mut'im, hore a bolae Hamzah ibn Abd al-Muttalib, malome oa hae, lithapelo tsa Molimo le khotso li be holim'a hae, ka letsatsi la Uhud, ka boiphetetso bakeng sa polao ea khaitseli ea hae. Al-Walid, ntat'ae Utbah, le malome oa hae Shaybah Ntoeng ea Badr matsohong a Ali le Hamza litlaleho tse fokolang li bolela hore sebete sa Hamza se tlisitsoe ho eena, kahoo a se hlafuna 'me a sitoa ho se metsa hore o ile a e hlafuna a ba a e leleka Ha.. joalo ka ha Moprofeta, Molimo a mo hlohonolofatse, 'me a mo fe khotso, a ile a hlompha monna oa hae Abu Sufyan, Sakhr bin Harb, mohoebi le moetapele ea tummeng oa Maquraish ea neng a bile le bora khahlanong le Islam le Mamosleme bakeng sa lilemo mme a etella pele lintoa tsa bo-ralithupa khahlanong le bona. O ile a koala maqephe a nako e fetileng mme a mo fa boemo bo ikhethileng ka letsatsi la tlhōlo Ho ne ho phetoa ka matla a Abdullah bin Abbas hore Moromuoa oa

Allah a hlohonolofatse 'me u mo fe khotso, ka selemo sa tlhōlo, Abbas bin Abdul Muttalib a tla ho eena le Abu Sufyan bin Harb Kahoo a sokolohela ho Islam ka taelo ea Dhahran, 'me Al-Abbas a re ho eena: Uena Lengosa la Allah! Abu Sufyan ke monna ea ratang boikakaso bona, kahoo ha u ka mo fa ho hong, o tla re: E, mang kapa mang ea kenang ntlong ea Abu Sufyan o bolokehile, 'me mang kapa mang ea koalang monyako oa hae ho eena o bolokehile.

Mokhethoa, lithapelo tsa Allah le khotso li be holim'a hae, le eena a tšoarella "Wahshi" ea ileng a baleha ho tloha Mecca ho ea Taif, 'me ka ho ata ha Islam, lefatše le ile la ba le lesesane bakeng sa hae ka bophara bohle ba lona, kahoo a tla ho Moprofeta. a sokoloha 'me a phatlalatsa tšokoloho ea hae ho Islam. Tsena e ne e le linako tse thata ka ho fetisisa tse ileng tsa etsahalla moea oa hae o hlomphehang, kaha li ile tsa mo khutlisetsa mohopolong oa ho shoela tumelo ha malome oa hae Hamza le mokhoa o nyarosang oo a ileng a bolaoa ka oona lintlha tsa kopano ena e bohloko li ile tsa phetoa ho tsoa ho Wahshi, moo a ileng a re: Ke ile ka tla ho Moromuoa oa Allah, Allah a le hlohonolofatse le ho mo fa khotso, 'me ha Lengosa la Allah, Allah a le hlohonolofatse, a mpona, a re: (Na u Wahshi)? Ka re: E, O itse: (O bolaile Hamza)? A re: Ke itse: Taba ena e etsahetse joalo ka ha le utloile.

Biography ea mongoli, mofuputsi le moqolotsi oa libuka Mohamed Fathi Abdel-AI

Mong`a ka, ka lebaka la molemo ofe kapa ofe oo u o theoletseng ho 'na, ke futsanehile (Al-Qasas: 24).

Ngaka Mohamed Fathi Abdel-AI

O hlahetse Zagazig, Sharkia Governorate, Egepeta, ka 1982

Litšoaneleho tsa Akhademi:

1-Bachelor's degree in "Pharmacy" e tsoang Univesithing ea Zagazig 2004.

2- Diploma ea Postgraduate in "Applied Microbiology," Univesithi ea Zagazig, 2006.

3-Master's degree in "Biochemistry", Univesithi ea Zagazig 2014.

4- Diploma ea Postgraduate ho "Lithuto tsa Boislamo" ho tsoa Setsing se Phahameng sa Lithuto tsa Boislamo 2017.

5- Setifikeiti sa "Tokisetso ea Baboleli" ho tsoa Setsing sa Setso sa Boislamo sa Lekala la Lichelete tsa 2017.

6- Dipoloma ea profeshenale ho "Comprehensive Medical Quality Management" ho tsoa Sadat Academy for Administrative Sciences 2017.

